ივლისის ხელფასები სექტემბრის შუამდე ვერ გაიცემა A2

"თქვენი აფხაზეთი" A4

TV პროგრამა A8

www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

ოთხშაბათი, 20 აგვისტო, 2003 წელი. №224 (436)

ფასი 30 თეთრი

პრეზიდენტის პარალელები...

ვერიკო თევზაძე

გუშინ საღამოს გორის თეატრში რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების 900 წლის იუბილე დასრულდა. თუმცა, როგორც საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ ბრძანა, ამ უდიდეს დღესასწაულს ჩვენი ქვეყანა კიდევ ორი წლის განმავლობაში იზეიმებს. საზეიმო სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ დავით აღმაშენებლის დროინდელ საქართველოსა და დღევანდელ საქართველოს შორის გაავლო პარალელი. ეს, გვინდა თუ არა, დავით აღმაშენებელსა და ედუარდ შევარდნაძეს შორის პარალელსაც გულისხმობდა: "დავით აღმაშენებელი იმ ეპოქაშიც ახალ საქართველოს აფუძნებდა... ჩვენ კვლავ ვაფუძნებთ ახალ საქართველოს, სულ სხვა სოციალური შინაარსის მქონეს, თუმცა, მას მსგავსი სახელმწიფოებრივი იმპერატივი აქვს."

იუბილეს პირველ დღეს, 17 აგვისტოს, ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია სასულიერო პირების და ისტორიკოსების მონაწილეობით, რომლებმაც საეკლესიო კრების ისტორიული მნიშვნელობა შეაფასეს. გარდა ამისა, პროფესორ მარიკა ლორთქიფანიძის ინფორმაციით, კონფერენციაზე იმსჯელეს სადავო საკითხზე, რომელიც რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების თარიღს უკავშირდება. "ეს საკითხი კვლავ საკამათო რჩება, - აცხადებს ქალბატონი ლორთქიფანიძე, - ისტორიკოსთა ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ კრება 1103 წელს ჩატარდა, მეორენი ზუსტ თარიღად 1104 წელს მიიჩნევენ." თავად მარიკა ლორთქიფანიძემ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა.

18 აგვისტოს წმინდა სინოდმა მამა ბასილ კობახიძეს, რომელიც **"პრესასთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობს კურთხევის გარეშე და ხშირად მცდარ ინფორმაციასაც ავრცელებს",** მიუტევა ყოველივე და ეკლესიიდან არ განკვეთა, თუმცა მამა ბასილი მკაცრად გააფრთხილეს. იმ დღესვე სინოდმა ხუთი ახალი ეპარქიის დაარსების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. საღამოს ურბნისის საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა აღავლინა წირვა-ლოცვა, რომელსაც დღეს მოქმედი 30 საეპისკოპოს 30-ვე ეპისკოპოსი ესწრებოდა.

გუშინ დილით რუისის ფერისცვალების სახელობის საკათედრო ტაძარში ჩატარებულ საზეიმო წირვა-ლოცვაზე კათალიკოს-პატრიარქმა იქ მყოფ მრევლს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება ამცნო.

როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, 18 აგვისტოს წმინდა სინოდმა ეკლესიიდან განკვეთა გორი-სამთავისის ეპარქიაში მოღვაწე მღვდელი შიო ზედგენიძე (სინოდის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ შიო ზედგენიძემ მიატოვა ცოლი, სხვა ქალი შეირთო და თავი თვითნებურად გამოაცხადა ეპისკოპოსად).

გაგრძელება A2 გვერდზე

ამინდი

თბილისი	39	
ქუთაისი	41	
ბათუმი	40	
სოხუმი	35	
ფოთი	39	
თელავი	38	
ზუგდიდი	39	
გორი	36	
ახმეტა	38	
ჭიათურა	40	

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1400
ევრო	2.4625
გირვანქა სტერლ	3.4452
რუბლი	0.0705

ფერისცვალელნი

ღვთიური მადლი სახელისუფლებო ძალებზე, ეტყობა, არ გადადის. ფერისცვალების გუშინდელი დღესასწაული მათ საერთოდ არ შეხებიათ: განწმენდა და უკეთესობისკენ სვლა სამთავრობო ფრაქციებს ნამდვილად არ ეტყობათ, ისინი კვლავაც საპარლამენტო ბორბალში გაჩხერილ ჯოხს წარმოადგენენ და, ხელშეწყობას ვინ ჩივის, საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობას აფერხებენ. რიგგარეშე სესიის სხდომა გუშინ კვორუმის არარსებობის გამო რომ არ შედგა, სწორედ მათი "დამსახურებაა". თავისი უშუალო მოვალეობის შესრულებას და ბიუჯეტის სეკვესტრზე ტვინის ჭყლეტას, პრეზიდენტის მხარდამჭერმა დეპუტატებმა ბუნებაში დასვენება ამჯობინეს: მრავალი მათგანი ბახმაროში გამართული დოღის საყურებლად წასულ სახელმწიფო მინისტრსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წევრებს ახლდა თან.

გიორგი ასანიშვილი

გურიაში გაკრეფილ მთავრობას კარგად მოეხსენება, რომ ცაიტნოტში იმყოფება - სავალუტო ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების ვადა დღეს იწურება. თუმცა, როგორც ჩანს, კანცელარიაში ეს საკითხი ნაკლებად აღელვებთ. იქ უკვე მონახეს გზა, რომლითაც ისინი სავალუტო ფონდის წინაშე თავის მართლებას აპირებენ. გამოსავალი მარტივია (მაგრამ არა გენიალური): ყველაფერი პარლამენტის ხელმძღვანელობას უნდა დაბრალდეს.

"მთავრობამ ბრალდებები ჩვენკენ მომართა და ისეთი სურათის წარმოჩენა სურს, თითქოს, 60 მილიონი ლარით ბიუჯეტი ჩვენ ვაზარალეთ, რაც აბსოლუტური სიცრუეა," - აცხადებს ნინო ბურჯანაძე. იგი ორშაბათის რადიოინტერვიუში პრეზიდენტ შევარდნაძის მიერ გამოთქმული კრიტიკით უკმაყოფილოა და კატეგორიულად არ იზიარებს მის შენიშვნას, რომლის თანახმადაც, დამნაშავე იმაში, რომ სხდომების ჩატარება ვერ ხერხდება, პარლამენტის ხელმძღვანელობაა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

ბურჯანაძე-ჟვანია: "თუ არა და, მარტო ვიბრძოლებთ!"

ლელა მჭედლიძე

გუშინ ნინო ბურჯანაძესთან ზურაბ ჟვანიას კონსულტაციის შემდეგ ზურაბ ჟვანია კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მისი და ბურჯანაძის პოზიციები ერთმანეთს ემთხვევა.

ხუთშაბათამდე პარლამენტის ძველი და ახალი თავმჯდომარეები პოტენციურ პარტნიორებთან კონსულტაციების გამართვას აპირებენ. ხუთშაბათს კი ერთობლივი ბლოკის პრეზენტაციას გეგმავენ. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის საარჩევნო ბლოკის სახელი. ორივე ლიდერის განცხადებით, ბლოკში ნამდვილ ოპოზიციურ პარტიებს ეპატიჟებიან და ნინო ბურჯანაძეს არ დაუმალავს, რომ საამისოდ კონსულტაციები გაიმართა "ახალ მემარჯვენეებთან," "ტრადიციონალისტებთან," "ნაციონალებთან".

გაგრძელება A3 გვერდზე

ბესო გულაშვილის ფოტო

ზურაბ ჟვანია და ნინო ბურჯანაძე ახალი ბლოკის შევსებას ხუთშაბათამდე დაელოდებიან.

ქართველი მესაზღვრეები კიდევ ერთ გემს გაიტანენ აუქციონზე

ხათუნა ჭანგირაშვილი

სამი დღის წინ საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საზღვრის დამრღვევი კიდევ ერთი გემი დააკავეს. ფოთის რეგიონში დისლოცირებული სანაპირო დაცვის ქვედანაყოფი ჩრდილოეთ კორეის დროშით მცურავ ტანკერს, რომელიც ფოთის აკვატორიაში თურქეთიდან მოემართებოდა, ნაოსნობის წესების დარღვევასა და საზღვრის უკანონო გადმოკვეთაში სდებს ბრალს. **"თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემის "ემმას" ეკიპაჟის წევრები ქართველ მესაზღვრეებთან კავშირზე არ გამოვიდნენ. ამის შემდეგ მოხდა ტანკერის შემოწმება. გაირკვა, რომ გემი ორმაგი საბუთებით მოძრაობდა,"** - აცხადებენ საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტში.

ჩვენი ინფორმაციით, "ემმა" თურქეთის ერთ-ერთი პორტიდან ამ ქვეყნის დროშით და სხვა სახელწოდებით - "კაპიტანი ერენით" გამოვიდა, ზღვაში კი დროშაც შეცვალა და სახელწოდებაც, რაც საზღვაო-სანაოსნო საერთაშორისო ნორმების მიხედვით დაუშვებელია.

ქართველი მესაზღვრეების მიერ დაკავებული ტანკერი "ემმა", რომელიც დატვირთული არ ყოფილა, მესამე დღეა ფოთის პორტის სამხედრო ნავსადგურში იმყოფება. ფოთში იმყოფება ეკიპაჟის ოთხი წევრიც. "ემმას" კაპიტანს, რომელსაც საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის დადგენილება უკვე გადაეცა, შეუძლია, სასამართლოს წესით გაასაჩივროს ქართული მხარის მიერ შედგენილი ოქმი, რომლის თანახმადაც, საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთისა და ნაოსნობის წესების დარღვევისთვის გემის მფლობელმა, ჯარიმა - 250 ათასი ლარი უნდა გადაიხადოს. თურქულ მხარეს შეუძლია 10 დღის ვადაში ეს გადაწყვეტილება ფოთის საქალაქო ან ქუთაისის საოლქო სასმართლოში გაასაჩივროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, საზღვაო-სანაოსნო წესების მოთხოვნის შესაბამისად, "ემმა" აუქციონზე გაიყიდება. გაასაჩივრებს თუ არა დაკავებული გემის მეპატრონე ქართველი მესაზღვრეების გადაწყვეტილებას ჯარიმის დაკისრების შესახებ, ჯერჯერობით უცნობია.

შეგახსენებთ, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ეს უკვე საზღვრის დამრღვევი გემის დაკავების მესამე შემთხვევაა. რამდენიმე თვის წინ ქართველმა მესაზღვრეებმა საზღვრის დამრღვევი თურქული გემი "შექერ-ბაბა" მეორედ დააკავეს. თუკი ორი წლის წინ "შექერ-ბაბას"

გაგრძელება A3 გვერდზე

საქართველოს ენერგოსისტემა რუსეთის გავლენის ქვეშ აღმოჩნდა

ზეინო ბარანი

საქართველოს ელექტროსისტემის გაუმართაობა კიდევ ერთხელ გამოჩნდა 18 აგვისტოს, როდესაც გადაცემის ხაზის გამორთვამ მთელ ქვეყანაში ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია. მთავრობამ მაშინვე ყველაფერი საბოტაჟს დააბრალა. მაგრამ ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ღალატში თავად შევარდნაძეს სდებენ ბრალს, რომელმაც ქართული ელექტროენერგეტიკის ბედი რუსებს ჩაუგდო ხელში. უფრო ადრე, რუსულმა გიგანტმა "გაზპრომმა" ქართული გაზსადენების რეკონსტრუქციისა და მართვის უფლება მოიპოვა. ბევრი დამკვირვებელი ვარაუდობს, რომ შევარდნაძემ იმიტომ გადასცა რუსეთს სტრატეგიული ობიექტები, რომ სამაგიეროდ მოსკოვმა საპარლამენტო არჩევნებში შევარდნაძესა და მის მოკავშირეებს დაუჭიროს მხარი.

6 აგვისტოს ჩუბაისმა დაადასტურა, რომ რუსულმა კომპანიამ "რაო ეეს"-მა "ეი-ი-ეს სილკ როუდისაგან" თელასის აქციათა 75 პროცენტი იყიდა. ფასი საიდუმლოდ დარჩა. ამ გარიგებით რუსეთმა საქართველოს ელექტროსისტემის გასაღები ჩაიგდო ხელთ. რუსეთმა მაშინვე დაიწყო თავისი ახალი შენაძენის გამოყენება სარეკლამო მიზნებისათვის. **"ჩვენი მთავარი მიზანი თბილისის ელექტროენერგიით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფაა",** – განაცხადა ჩუბაისმა. იგი მომხმარებლებს ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირებასაც დაპირდა.

შენაძენის სტრატეგიული მნიშვნელობის კიდევ ერთი ასპექტი გამოჩნდა 18 აგვისტოს "დაბნელების" შემდეგ. "რაო"-მ განაცხადა, რომ ეძებს გზებს აფხაზეთის გავლით საქართველოში ელექტროენერგიის ექსპორტისათვის.

"რაო"-ს საქართველოში შემოსვლა მაისის ბოლოს საქართველოს მთავრობასა და გაზპრომს შორის დადებულ ხელშეკრულებას მოჰყვა. ხელშეკრულების თანახმად, მომავალში "გაზპრომსა" და საქართველოს მთავრობას უფლება ეძლევათ გააფორმონ საიდუმლო ხელშეკრულებები. ამ გზით შეიძლება გაფორმდეს "აქციები ვალების სანაცვლოდ" ტიპის შეთანხმებები, რომლითაც საქართველოს სადისტრიბუციო კომპანიების მოზრდილი ნაწილი რუსეთის ხელში გადავა. ეს სქემა არც ისე დიდი ხნის წინ სომხეთში განხორციელდა.

გაგრძელება A5 გვერდზე

ზეინო ბარანი

სახელისუფლებო ვაკხანალია ჭიათურაში

რატომ დააქვთ მინისტრების მოადგილეებს ფული ტომრებით?

"ოჯახის" ბიზნესსაუფლოში საკუთარი გამორჩენის მსურველებმა ვერა და ვერ ისწავლეს, რომ დაუკითხავად "თამაშს" არ პატიობენ. საქართველოს უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტმა სააქციო საზოგადოება "ჭიათურმანგანუმის" რეაბილიტაციის მმართველი გოგი ლეჟავა დააკავა. მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით არის აღძრული. ლეჟავასთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხს სასამართლო უახლოეს დღეებში განიხილავს. მოკლე ხანში ბრალს წაუყენებენ საწარმოს ყოფილ გენერალურ დირექტორს გოცაძეს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დიდ ნაწილსა და "ჭიათურმანგანუმის" ყველაზე მსხვილი (66 პროცენტი) კრედიტორის - ფინანსთა სამინისტროს პასუხისმგებელ პირებს. ზუსტად "ჭიათურმანგანუმზე" "წაიტეხეს კისერი" თავის დროზე დავით ბეჟუაშვილმა თუ ლევან პირველმა.

გიორგი გახელაძე

როგორც გუშინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე უშიშროების მინისტრის მოადგილემ ლაშა ნაცვლიშვილმა განაცხადა: **"ჭიათურმანგანუმში" ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარე ვაკხანალია საბოტაჟის ტოლფასი მოვლენაა და მასზე პასუხისმგებლობა ფინანსთა მინისტრის ამჟამინდელ მოადგილეს ლევან ჩრდილელსაც ეკისრება."**

საზოგადოდ, "ჭიათურმანგანუმის" ხელოვნური გაკოტრების საქმის შესწავლა პრეზიდენტმა შევარდნაძემ ძალოვან სტრუქტურებს მიმდინარე წლის თებერვალში დაავალა. მასში ცალკეა გამოყოფილი ლეჟავას საქმე, კონკრეტულად კი ის ნაწილი, რომელიც მის მიერ ფირმა "მაწისისთვის" რამდენიმე ასეული ტონა მშრალი კონცენტრატის უკანონოდ გადაცემას შეეხება. კრედიტორთა საბჭოს მიერ რეაბილიტაციის მმართველად 2001 წლის დეკემბერში წარდგენილ გოგი ლეჟავას ეს ფირმა დანიშვნადმე ჰქონდა დაფუძნებული.

გაგრძელება A3 გვერდზე

ლუდი სანაგვეში

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელობამ "ყაზბეგის" რუსთავის საწარმოს პროდუქციას ბოიკოტი გამოუცხადა და ორი ბოთლი ლუდი ურნაში ჩაცალა. "ჩვენ არ გამოვიყენებთ იმ საწარმოს პროდუქციას, სადაც სამოქალაქო და შრომითი უფლებები ირღვევა", - განაცხადა პრესკონფერენციაზე პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი პეტრიაშვილმა.

დალი კუპრავა

გუშინ "შრომის სასახლეში" საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ პრესკონფერენცია მოაწყო. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ "ყაზბეგი" თავის თანამშრომლებს უარს ეუბნება კუთვნილ ანაზღაურებულ შვებულებაზე, რითაც არღვევს შრომის კანონთა კოდექსს; საწარმოში ადგილი აქვს იძულებითი შრომის ფაქტებს - მუშაკთა ზეგანაკვეთურ შრომას ანაზღაურების გარეშე, რაც ასევე შრომის კოდექსის დარღვევაა; დისციპლინური სასჯელის სახით, საწარმო მშრომელებს ხელფასიდან უკავებს თანხას; წარმოებაში არ არსებობს შრომის შინაგანაწესი. პროფკავშირების გაერთიანების ბრალდების ერთ-ერთი მუხლი იყო პროფკავშირული აქტივისტის ედუარდ ვაზაგაშვილის სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნა. ამასთან დაკავშირებით, სამ დღეში პროფკავშირი სარჩელს შეიტანს სასამართლოში. პეტრიაშვილის თქმით, "ყაზბეგი" გაურბის საკუთარ საწარმოში "სოციალურ დიალოგს" ანუ პროფკავშირულ მოძრაობას და ეს მიანიშნებს საწარმოში "შავი ბუღალტერიის არსებობაზე".

"7-8 წელია წარმოება არსებობს და ახლა, არჩევნების წინ დაიწყო მაკომპრომეტირებელი კამპანია. იქნება თუ არა პროფკავშირის წევრი, ეს თითოეული ადამიანის უფლება, მათი ნებაა. მაგრამ მე მგონია, რომ "ბრალდებები" თითიდან გამოწოვილია. ვინც ჩვენთან მუშაობს, ჩვენ მას, შეძლებისდაგვარად,

გაგრძელება A3 გვერდზე

რამადანის დაპატიმრებას ერაყელებმა ბაღდადში გაერო-ს შტაბ-ბინის აფეთქებით უპასუხეს

გუშინ ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულში ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის მებრძოლებმა ერაყის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და სადამის ერთ-ერთი უახლოესი თანამებრძოლი ტაჰა იასინ რამადანი დააპატიმრეს. პენტაგონის წარმომადგენლებმა ეს ინფორმაცია დაადასტურეს და დასძინეს, რომ რამადანი ქურთმა მებრძოლებმა ქალაქ მოსულში განლაგებულ ამერიკულ შეიარაღებულ დანაყოფებს გუშინვე გადასცეს.

"მოსულში მისი დაპატიმრება პოლიტიკური პარტიისა და მოსახლეობის ერთობლივი მუშაობის შედეგად გახდა შესაძლებელი," - განაცხადა სააგენტო "როიტერთან" საუბარში ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა. ამავე კავშირის წარმომადგენელმა ლონდონში კი განაცხადა, რომ ამჟამად რამადანის ქალაქ სულეიმანიაში გადაყვანის საკითხი განიხილება.

60 წლის ტაჰა იასინ რამადანი, რომელიც სადამის გარემოცვის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ და სასტიკ ადამიანად იყო ცნობილი, ძებნილთა სიაში მეოცე ადგილს იკავებდა. მას ბრალი ედება ერაყელი ქურთების და შიიტი მუსულმანების წინააღმდეგ მასშტაბური რეპრესიების განხორციელებაში. აშშ მას ასევე 1991 წელს ქუვეითზე თავდასხმის ორგანიზებაში აქტიურ მონაწილეობას უყენებს ბრალად.

ის გლეხის ოჯახში დაიბადა და ბანკში კლერკად მუშაობდა, ვიდრე სამხედრო კარიერას შეუდგებოდა. 1956 წელს ტაჰა იასინ რამადანი არაბი ნაციონალისტების ბაასის პარტიაში გაწევრიანდა. როგორც ცნობილია, პარტია იმდროინდელი მონარქისტული რეჟიმის მიერ აკრძალული იყო. ბაასის პარტიაში რამადანმა სადამ ჰუსეინი გაიცნო და მისი უახლოესი თანამებრძოლი გახდა.

1970 წელს ის მრეწველობის მინისტრი გახდა. **"მე არაფერი გამეგება მრეწველობაში. ერთადერთი, რაც ვიცი, არის ის, რომ ნებისმიერი, ვინც არ იმუშავებს, მკაცრად დაისჯება,"** - ეს სიტყვები სწორედ რამადანს ეკუთვნის.

გაგრძელება A5 გვერდზე

A2 ამბები A3 ამბები A4 პროექტი A5 უცხოეთი A6 სპორტი A7 რევიუ A8 სხვადასხვა

მოკლედ

თბომავალ „ბეგის" დაღუპვის საქმე ჯერაც გაურკვეველია

თბომავალ „ბეგის" დაღუპვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საქმე აღიძრა. თბომავალი „ბეგი" 1998 წლის 14 თებერვალს ფოთის ნავსადგურის საგარეო რეიდზე დგომისას 8-9 ბალიანი შტორმის დროს ჩაიძირა. დაიღუპა ეკიპაჟის ოთხი წევრი. გემზე ამ დროს არ იმყოფებოდა არც გემის კაპიტანი და არც მისი უფროსი მოადგილე. გემს არ ჰქონდა საწვავის ავარიული მარაგი, რამაც შტორმის დროს მისი ღია ზღვაში გასვლა შეაფერხა.

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დურსუნ ცინცაძის განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით მან მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს და საქმე, სწორედ პრეზიდენტის დავალებით, გენერალურმა პროკურატურამ აღძრა.

ფოთის სატრანსპორტო პროკურატურამ ამ ფაქტთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა გემის კაპიტანს და ფოთის ნავსადგურის კაპიტნის სამსახურის თანამშრომლებს დააკისრა. ქუთაისის საოლქო სასამართლომ გემის კაპიტანი ვახტანგ მათითაშვილი გაამართლა. უზენაესი სასამართლოს ჩარევის შემდეგ, ფოთის სატრანსპორტო პროკურატურამ გემის კაპიტანი პასუხისგებაში მისცა. თუმცა, მათითაშვილი მიიმალა და ამჟამად მასზე ძებნაა გამოცხადებული.

დურსუნ ცინცაძე აცხადებს, რომ მომხდარში პასუხს აგრეთვე გემთმფლობელი „შალბეგ შიპინგ კომპანის" დირექტორი ზურაბ ბობოხიძე აგებს, რომელმაც გემი საწვავით ვერ უზრუნველყო, თუმცა თვითონ ბობოხიძე პასუხისმგებლობას ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციას აკისრებს. მათგან ზარალის ასანაზღაურებლად 2.1 მლნ დოლარს ითხოვს. ამ თანხაში შედის გემის ღირებულება, ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების საფასური და მოსალოდნელი მოგება.

საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ბობოხიძემ გამომძიებლებს ყალბი დოკუმენტაცია წარუდგინა, რომლის თანახმად მან თითქოს 50 ათას დოლარად შეძენილი გემის შეკეთებაზე 600 ათასი დოლარი დახარჯა. დოკუმენტაციის სიყალბეს უკრაინის საგადასახადო პოლიციის მიერ ჩატარებული გამოძიება ადასტურებს. გაირკვა ისიც, რომ ბობოხიძე 1986 წლიდან ცხოვრობდა რუსეთში კომის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ქალაქ უხტაში და მისი წლიური შემოსავალი 25 ათას რუსულ რუბლს არ აღემატებოდა.

მედია-ნიუსი

„კანონიერ ქურდებს" მოქალაქეობას ჩამოართმევენ

შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის მთავარ სამმართველოში "კანონიერი ქურდების" წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება შეიქმნა. ახლადშექმნილი განყოფილება დანაშაულებრივი სამყაროს ავტორიტეტებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას აპირებს.

იმერეთის პოლიციის უფროსის ზაზა ძნელაძის კაბინეტში იმ "კანონიერი ქურდების" 20-კაციანი სია დევს, რომელთაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვთ მიღებული. ეს კი საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია.

როგორც პოლიციაში აცხადებენ, კრიმინალურ ლიდერებს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი პასპორტების გარდა, რუსეთის ან სხვა ევროპული ქვეყნების პასპორტებიც გააჩნიათ.

იმერეთის სამართალდამცველებმა 20 "კანონიერი ქურდის" საპასპორტო მონაცემები უკვე შეისწავლეს და რამდენიმე დღეში მასალებს რეაგირებისთვის იუსტიციის სამინისტროს გადასცემენ. როგორც სამხარეო პოლიციაში აცხადებენ, ეს კრიმინალური ავტორიტეტებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის საბაბი გახდება.

ინტერ-პრესი

საქართველოს ხელისუფლება აჭარის ლიდერის მითითებებს ასრულებს

ასლან აბაშიძის ყოფილი თანამებრძოლი, პოლიტიკური დევნილის სტატუსით გერმანიაში მცხოვრები ლევან ქიძინიძე საქართველოს ხელისუფლებას აჭარის ლიდერის მითითებების შესრულებაში ადანაშაულებს და იუსტიციის სამინისტროს წინ საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება.

ამის მიზეზი ქიძინიძის მიერ დაფუძნებული "დემოკრატიული სიმართლის პარტიის" რეგისტრაციაში გაუტარებლობაა. აჭარის ლიდერის პოლიტიკური ოპონენტის მტკიცებით, პარტიის რეგისტრაციაში გატარებისთვის ხელოვნური წინააღმდეგობების შექმნით აბაშიძე მის "პოლიტიკურ დევნას აგრძელებს" და ამაში მას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება უწყობს ხელს.

ინტერ-პრესი

რჩეულიშვილის პარტია შაშიაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების მომხრეა

საპარლამენტო ფრაქცია „სოციალისტის" ლიდერის ირაკლი მინდელის განცხადებით, პრეზიდენტის რწმუნებულის იმერეთის რეგიონში თემურ შაშიაშვილის ნაცვლად „მოქალაქეთა კავშირის" რეგიონულ საარჩევნო შტაბს სხვა პირი უხელმძღვანელებს და შაშიაშვილის განცხადება მისი სახელისუფლო ბლოკში არგაწევრიანების თაობაზე, სახელისუფლო ძალას წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში ხელს ვერ შეუშლის.

მინდელის თქმით, თანამდებობიდან შაშიაშვილის გათავისუფლება პრეზიდენტის გადასაწყვეტია და, თუ შევარდნაძე ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, "სოციალისტები" მას მხარს დაუჭერენ.

მედია-ნიუსი

ორი სიტყვით

თბილისი. ელექტროენერგიაზე ტარიფის შემცირების მოთხოვნით გუშინ ლეიბორისტულმა პარტიამ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.

როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობის წინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე თბილისის საკრებულოს ფრაქცია "ლეიბორისტის" თავმჯდომარემ გიორგი გუგავამ განაცხადა, კაბალური ტარიფის გაუქმებასთან ერთად ისინი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხის დასმასაც აპირებენ. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. დიდი დიღმის I მიკრორაიონს დატბორვის საშიშროება აღარ ემუქრება.

სანიაღვრე კოლექტორის უქონლობის გამო დიდი რაოდენობით ნალექის მოსვლის დროს წყალი დიდი დიღმის I მიკრორაიონის მიდამოებში გროვდებოდა და დატბორვის გამო სავალი გზა მიუვალი ხდებოდა. როგორც "თბილქალაქპროექტის" მთავარი ინჟინერი ვანო მაჭავარიანი აცხადებს, უახლოეს მომავალში დიდ დიღომში, მაგისტრალური გზის გასწვრივ 500-მეტრიანი სანიაღვრე კოლექტორის დამონტაჟება დაიწყება. მისი მშენებლობის დასრულება სამ-ოთხ თვეშია ნავარაუდევი. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. ვაზისუბნის დასახლების მე-20 კორპუსის 75 მობინადრე საკუთარ სახლებს დაუბრუნდა. აღნიშნული კორპუსი მიმდინარე წლის ზამთარში მნიშვნელოვნად დაზიანდა, კორპუსის ერთ-ერთმა საყრდენმა კოლონამ დეფორმაცია განიცადა და საცხოვრებელ სახლს ნგრევის საფრთხე შეექმნა. ამჟამად კორპუსი მწყობრშია ჩამდგარი.

როგორც თბილისის საბინაო მეურნეობის რეაბილიტაციის ხელშემწყობი ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი თვალავაძე აცხადებს, საცხოვრებელი კორპუსი საიმედოდ არის გამაგრებული. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

რუსთავი. ს/ს „აზოტის" ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების მომრავლების გამო ხშირია მომუშავე პერსონალის დაკბენის ფაქტები. რუსთავის ვეტერინარული სამსახური ამ ძაღლების კონტროლს ვერ ახერხებს, რადგან რუსთავის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ილია ხამისი საწარმოს ტერიტორიაზე ძაღლდამჭერი ბრიგადის სპეციალური მოთხოვნის გარეშე შეშვებას ეწინააღმდეგება. ამიტომ "აზოტის" დირექტორატმა გადაწყვიტა, მაწანწალა ძაღლები დახოცოს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. „სამეფო უბნის თეატრის" სახით, თბილისს ოქტომბრის თვეში კიდევ ერთი ლამაზი თეატრი შეემატება. თბილისში მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში გია აბესაძის ქუჩის 10-ში მდებარე „სამეფო უბნის თეატრის" შენობაში ამჟამად სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისის მერის ვანო ზოდელავას ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოები თბილისის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და დაახლოებით 100 ათას ლარს მოიცავს. **მედია-ნიუსი**

პრეზიდენტის პარალელები...

პირველი გვერდიდან

გორის თეატრში გამართულ საზეიმო სხდომაზე, რომელიც ყველანაირად შეეფერებოდა დიდ იუბილეს და ფერისცვალების წმინდა დღესასწაულს, მხოლოდ შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის დავით ქობლიანიძის გამოსვლაში შეინიშნებოდა არააკადემიურობა. ბატონმა დავლიანიძემ, ზეიმის მიუხედავად, მაინც ვერ შეიკავა თავი და უმისამართოდ, მხოლოდ მინიშნებებით ახსენა "ზოგიერთები", "ვიღაცეები", რომელთაც თურმე უჭირთ იმის დანახვა და შეფასება, რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს.

გუშინვე, ვიდრე პრეზიდენტი ქალაქ გორს ესტუმრებოდა, სურამის ბავშვთა სახლი მოინახულა, მის ბინადრებს ხილი ჩაუტანა და თან დაჰპირდა: **"კიდევ ერთი წელი, კიდევ ორი წელი და საქართველოში ბედნიერი ბავშვობა იქნება."** ბედნიერ ბავშვობამდე ჯერ კიდევ... გველის საარჩევნო ციებ-ცხელება. იუბილეს სამივე დღეს საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია მეორე და წმინდა სინოდი ქვეყანაში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს ერთიანობის, თანხმობის და კორექტული წინასაარჩევნო კამპანიისკენ მოუწოდებდნენ.

პრეზიდენტი, თურმე, ახალ საქართველოს აფუძნებს...

ფერისცვალების მადლითა

ავჭალის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებაში სასჯელს 15 მოზარდი იხდის. ბიჭებს გარეთ არ უშვებენ, თორემ ისე, პირობების მხრივ, არაფერი უჭირთ. თუმცა, ზოგიერთი მათგანისთვის ოთხი კედლის, იდილია, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს, როცა სრულწლოვანთა კოლონიაში გადაიყვანენ. იქ, მაგალითად, მცირეწლოვანი ბავშვის გამაუპატიურებელსა და მკვლელს თავზე ხელს არავინ უსვამს.

ზაზა ფაჩუაშვილი

გუშინ პატიმარ ბავშვებს ფერისცვალება მიულოცეს სახელისუფლო ბლოკის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მათ სპორტული ფორმა, ბუცები, ბურთები და ხილი მიუტანეს.

კონსერვატორიის ვაჟთა გუნდმა ქართული საგალობელი და ხალხური სიმღერები შეასრულა. იქვე გაიმართა კალათბურთის მატჩიც.

ბავშვები თავიდან მორიდებულად იქცეოდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში მეგობრული საუბრებიც გაიმართა.

\- რას შვრებით, როგორ ცხოვრობთ?

- კარგად, არა გვიშავს.

\- საჭმელ-სასმელი გაქვთ?

- კი, კაცო, კაი საჭმელებია.

\- სხვა რას აკეთებთ?

- რა ვიცი, ვერთობით. როცა გვინდა, ვთამაშობთ, ტელევიზორს ვუყურებთ, ან – ვიდეოს.

\- სწავლა?

- სკოლა გვაქვს, სექტემბრიდან დაგვეწყება.

\- რომელ კლასში ხარ?

- მეათეში გადავედი.

\- რამდენი ხანია, აქა ხარ?

- წელიწადნახევარია.

\- რამდენი დაგრჩა?

- ხუთწელიწადნახევარი.

\- უჰ, რა ამბავია!

- კაცი შემომაკვდა, თოფით.

\- ალბათ, არ დაგიჯერეს, თორემ ამდენს არ მოგცემდნენ.

- ხო, რა, არ დამიჯერეს.

\- აქედან რომ გახვალ, რას გააკეთებ?

- რა ვიცი, აბა... თოფს ნაღდად აღარ გავეკარები.

პატარა პატიმრები კამერებს ემალებოდნენ

ერთადერთი, რაც ბავშვებს აკლიათ, სახელოსნოებია, სადაც ისინი მუშაობას და ხელობის დაუფლებას შეძლებდნენ. ამაზე დაწესებულების ხელმძღვანელობაც წუხს, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი გამოდის. კოლონიის ადმინისტრაციას ტაძრის აშენებაც განუზრახავს (ადგილიც უკვე შერჩეულია, ნაკურთხია და ჯვრითაა მონიშნული), მაგრამ უსახსრობის გამო, ეს საქმეც შეფერხებულია. თუმცა, პატარები მოძღვრის გარეშე არ არიან. მღვდელი ყოველ კვირას მიდის დაწესებულებაში. გუშინაც იყო. ამიტომაც არის საცხოვრებელი ოთახის კედლები სულ ხატებით მოფენილი.

ორი სიტყვით

თბილისი. "ლეიბორისტულმა (შრომის) პარტიამ" სამშაბათს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის (სემეკი) გადაწყვეტილების - ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების ანტიკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

მოსკოვი. რუსეთის სააქციო საზოგადოება "რუსეთის ერთიან ენერგოსისტემებს" არ გადაუდგამს არც ერთი ისეთი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოში ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდისაკენ იქნებოდა მიმართული. ამის შესახებ ნათქვამია რუსული სააქციო საზოგადოების მიერ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. რუსული ჰოლდინგი "თელასის" მართვას, სავარაუდოდ, 1 სექტემბრიდან შეუდგება. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ამჟამად საქართველოს დროშით 292 გემი დაცურავს. ამ გემებიდან 12 ეკუთვნის ბათუმის, 13 — ფოთის საზღვაო ნავსადგურებს. 70 გემი რეგისტრირებულია ქართული კერძო კომპანიების მიერ, დანარჩენი გემები ეკუთვნის უცხოურ სანაოსნო კომპანიებს, — განაცხადა საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის უფროსმა დურსუნ ცინცაძემ. ცინცაძის ინფორმაციით, ამ გემებისგან სახელმწიფო ბიუჯეტი ყოველწლიურად 120-130 ათასი ლარის შემოსავალს იღებს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. აშშ, "სურსათი პროგრესისთვის" პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს 50 ათას ტონა სასურსათო ხორბალს გამოუყოფს საჩუქრად. შესაბამის სამთავრობათაშორისო ხელშეკრულებას გუშინ ვაშინგტონში საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა დავით კირვალიძემ და აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ენ ვენემანმა მოაწერეს ხელი. ამერიკიდან შემოსული დახმარება თბილისის ნავთობპროდუქტებისა და ხორბლის ბირჟაზე გაიყიდება. შემოსული თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტში აკუმულირდება და სასოფლო-სამეურნეო პროგრამებს მოხმარდება, - აცხადებენ სამინისტროში. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. წალკაში ბაქო-თბილის-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის სამუშაოები აღდგა, — აცნობეს „მედია-ნიუსს" ამ პროექტის ოპერატორ კომპანია "ბი-პის" საქართველოს წარმომადგენლობიდან. წალკის რაიონში მუშების გარკვეულ ჯგუფს გაუჩნდათ პრეტენზიები მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. შაბათს მათ შეხვდნენ "ბი-პის" და სამშენებლო კონტრაქტორი კომპანიის, „სპი კაპაქ პეტროფაკის" წარმომადგენლები. სამშენებლო კონტრაქტორმა შექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც თითოეულ მუშასთან დადებულ კონტრაქტს და ამ კონტრაქტის შესრულებას შეისწავლის, დაადგენს, იყო თუ არა დარღვევები მუშათა შრომის ანაზღაურებაში. **მედია-ნიუსი**

მონიტორინგი

გავიგოთ, რომელი მიმართულებაა უფრო პრიორიტეტული

სოციალური ფონდის შემოსავლებისა და ხარჯების 7 თვის გეგმები ჯერ არ გამოქვეყნებულა. შესაბამისად, ჩვენი ანალიზი მოცემულია ექვსი თვის გეგმებთან შედარებით. სოციალური ფონდის 7 თვის შემოსავლები, 6 თვის გეგმასთან შედარებით, შესრულებულია 91 პროცენტით, გარღვევა 14,6 მილიონი ლარია.

სოციალური დაზღვევის გადასახადის (დამქირავებელთა და მოქალაქეთა გადასახადი) შესრულებაში ერთთვიანი ჩამორჩენაა. 7 თვის მონაცემებით, 6 თვის გეგმა შესრულებულია 99 პროცენტით.

შვიდი თვის ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ექვსი თვის გეგმასთან შედარებით, 70 პროცენტით არის შესრულებული, გარღვევა 12 მილიონი ლარია.

სამწუხაროდ, კვლავ უნდა გავიმეოროთ ჩვენი პროგნოზი - წლის ბოლომდე სოციალური ფონდის შემოსავლების დაახლოებით 60 მილიონი ლარით გარღვევის შესახებ.

უმძიმესი მდგომარეობაა სოციალური ფონდის ხარჯებში.

პენსიებში შვიდი თვის ფაქტობრივი ხარჯი ექვსი თვის გეგმის 93 პროცენტს შეადგენს, გარღვევა 8 მილიონი ლარია. ამას ემატება მე-7 თვის გეგმა, რომელიც 18 მილიონი ლარია. შესაბამისად, პენსიების დაფინანსებაში გარღვევა 36 მილიონი ლარია.

უმუშევართა დასაქმების პროგრამა დაფინანსებულია 24 პროცენტით, გარღვევა 2,4 მილიონი ლარია.

დროებით შრომის უუნარობასთან დაკავშირებით გამოყოფილი დახმარებების ექვსი თვის გეგმა შვიდი თვის მონაცემებით 17 პროცენტით არის შესრულებული, გარღვევა 784 ათასი ლარია.

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსებაში. იგი დაფინანსებულია 95 პროცენტით.

აუცილებელია, რომ სოციალური ფონდით გათვალისწინებული ასიგნებების თაობაზე მსჯელობა გაიმართოს. თუ სოციალური სფერო არ წარმოადგენს პრიორიტეტს, მაშინ ის მაინც გავიგოთ, რომელი მიმართულებაა უფრო პრიორიტეტული.

საკონსულტაციო ფირმა "დამენია, ვარშალომიძე, ნოღაიდელი და ქავთარაძე"

სოციალური ფონდის 7 თვის შემოსავლების და ხარჯების ბალანსი

№	მაჩვენებლები	ექვსი თვის გეგმა	შესრულება	%
	შემოსავალი			
1	[illegible]	4,800,000.0	3,863,090.0	80%
2	[illegible]	116,812,400.0	115,866,171.0	99%
3	[illegible]	39,693,000.0	27,879,470.0	70%
4	[illegible]	3,850,000.0	2,822,939.0	73%
5	[illegible]	0	142,214.0	
	სულ შემოსავალი	165,155,400.0	150,573,884.0	91%
	ხარჯები			
1	[illegible]	107,029,500.0	99,432,755.0	93%
2	[illegible]	950,000.0	165,771.0	17%
3	[illegible]	7,200,000.0	6,044,633.0	84%
4	[illegible]	22,200.0	22,195.0	100%
5	[illegible]	2,110,700.0	750,000.0	36%
6	[illegible]	7,875,000.0	4,328,837.0	55%
7	[illegible]	22,895,470.0	19,498,691.0	85%
8	[illegible]	6,330,000.0	5,074,168.0	80%
9	[illegible]	916,000.0	900,592.0	98%
10	[illegible]	2,055,000.0	1,131,048.0	55%
11	[illegible]	3,110,000.0	746,003.0	24%
12	[illegible]	400,000.0	100,000.0	25%
13	[illegible]	390,000.0	200,000.0	51%
14	[illegible]	4,000,000.0	3,790,213.0	95%
	სულ ხარჯები	165,283,870.0	142,184,906.0	86%

ივლისის ხელფასები სექტემბრის შუამდე ვერ გაიცემა

წინა კვირას ცენტრალური ბიუჯეტიდან 18 მილიონ 937 ათასი ლარი დაიხარჯა. აქედან, 5,2 მილიონი ლარით საგარეო ვალდებულებები დაფინანსდა.

როგორც იქნა, დასრულდა ივნისის თვის და გაგრძელდა ივლისის თვის ხელფასების დაფინანსება. მხოლოდ წინა კვირას დაფინანსდა დევნილთა ივლისის თვის შემწეობები.

4,1 მილიონი ლარი მიიმართა სოციალური ფონდის ტრანსფერზე, მათ შორის 3,6 მილიონი ლარი უმწეოთა ოჯახების სოციალურ დახმარებაზე, 400 ათასი ლარი - საპენსიო ტრანსფერზე, ხოლო 100 ათასი ლარი - ჯანდაცვის ღონისძიებებზე.

წინა კვირის ხარჯების ასეთი მასშტაბები, დიდწილად, განსაზღვრა 12 აგვისტოს პრივატიზაციიდან მიღებულმა შემოსავალმა 7,05 მილიონი ლარის ოდენობით.

მიუხედავად ამისა, სერიოზული გარღვევაა ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. სავარაუდოა, რომ ივლისის ხელფასების დაფინანსება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე ვერ დასრულდება. მნიშვნელოვანი თანხებია საჭირო საპენსიო ტრანსფერის დასაფინანსებლად.

2003 წლის 11 აგვისტო - 15 აგვისტოს პერიოდში ცენტრალური ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები

№	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	5,190.7
	[illegible]	1,190.7
	[illegible]	4,000.0
2	[illegible]	1,074.6
	[illegible]	1,023.0
	[illegible]	47.1
	[illegible]	4.5
3	[illegible]	1,946.6
	[illegible]	882.7
	[illegible]	480.0
	[illegible]	276.4
	[illegible]	240.4
	[illegible]	80.0
	[illegible]	43.5
	[illegible]	34.3
	[illegible]	89.1
4	[illegible]	4,100.0
	[illegible]	235.0
	[illegible]	3,680.0
	[illegible]	85.0
	[illegible]	100.0
5	[illegible]	4,489.7
	[illegible]	3,382.3
	[illegible]	480.1
	[illegible]	789.1
	[illegible]	78.2
6	[illegible]	718.2
	[illegible]	316.5
	[illegible]	85.0
	[illegible]	75.0
	[illegible]	50.0
	[illegible]	48.8
	[illegible]	40.0
	[illegible]	36.0
	[illegible]	20.2
	[illegible]	16.5
	[illegible]	15.1
	[illegible]	5.8
	[illegible]	4.1
	[illegible]	2.5
	[illegible]	2.3
	[illegible]	1.4
7	[illegible]	325.0
	[illegible]	300.0
	[illegible]	25.0
8	[illegible]	5.4
	[illegible]	5.0
	[illegible]	0.4
9	[illegible]	180.0
	[illegible]	180.0
10	[illegible]	558.0
	[illegible]	558.0
11	[illegible]	348.8
	[illegible]	343.8
	[illegible]	5.0

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

ორი სიტყვით

თერჯოლა. "გაერთიანებული დემოკრატების" თერჯოლის ორგანიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შესახებ ალაპარაკდა. ***ინტერ-პრესი***

■ ■ ■

თბილისი. გალის რაიონში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა "აიდგილარას" რაიონული ორგანიზაცია დაფუძნდა. მის თავმჯდომარედ რაიონის მკვიდრი გივი წულუკია აირჩიეს. ***ინტერ-პრესი***

■ ■ ■

თბილისი. "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტარებს მოუწოდებს, მიწისძვრით დაზარალებულთათვის განკუთვნილი თანხის 2 მლნ ლარით შემცირებას მხარი არ დაუჭირონ. ***ინტერ-პრესი***

■ ■ ■

თბილისი. მიხეილ სააკაშვილი მზადაა, 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ზურაბ ჟვანიას და ნინო ბურჯანაძის საარჩევნო ბლოკთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა, თუ ამ ბლოკიდან "დიდი ცოცხით გამოგვიან მერძევეებს, მებენზინეებს, კონტრაბანდისტებს და ბიუჯეტის გამფლანგველებს". ***ინტერ-პრესი***

■ ■ ■

თბილისი. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის დმიტრი როგოზინის განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს მიმართ რუს სამხედროებს დამოუკიდებელი მოქმედების საშუალება უნდა მიეცეთ, დეპუტატი გიორგი ბარამიძე "საქართველოსადმი რუსეთის სახელისუფლებო წრეების დამოკიდებულებად" აფასებს. ***ინტერ-პრესი***

■ ■ ■

თბილისი. ფრაქცია „ტრადიციონალისტი", საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი ფრონტით გამოსვლის მიზნით, აქტიურ კონსულტაციებს აწარმოებს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, "გაერთიანებულ დემოკრატებთან" და ახლად შექმნილ პარტიასთან „ძლიერი რეგიონები ძლიერი საქართველოსათვის", რომელიც მაჟორიტარმა დეპუტატებმა ვიცე-სპიკერ მერაბ სამადაშვილთან ერთად დააარსეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

სოხუმი. მდინარე ფსოუს საზღვარზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით გაიზარდა სამგზავრო და სატვირთო ნაკადების რაოდენობა. ყველაზე მეტად აქტიურობენ სოჭის ტურისტული ფირმები. არის დღეები, როდესაც აფხაზეთში ყოველდღიურად 40-მდე საექსკურსიო ავტობუსი შედის. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

სოხუმი. აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტმა (სახალხო კრებამ) პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი „თავისუფალი ეკონომიკური ზონის" შესახებ. აღნიშნული კანონპროექტის თანახმად, ოჩამჩირის რაიონის ტერიტორიაზე საერთაშორისო ბიზნესცენტრ „აფხაზეთის" შექმნა იგეგმება. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. პოლიტიკური გაერთიანება "ცენტრისტების" ლიდერი თემურ ხაჩიშვილი ოპოზიციურ ძალებს „ერთობის" ლიდერის, ჯუმბერ პატიაშვილის პოლიტიკური ფიგურის გარშემო გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ პაატა დავითაია დაინიშნა. მანამდე დავითაიას აფხაზეთის იუსტიციის მინისტრის თანამდებობა ეკავა. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სახელმწიფო მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე აცხადებს, რომ ვინც 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტს პარლამენტში ხმას არ მისცემს, ეს ნიშნავს, რომ "ამ ადამიანებს საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის პრობლემები არ აწუხებთ". **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

მოსკოვი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თენგიზ კიტოვანი სააქციო საზოგადოება "რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემების" მიერ საქართველოს რიგი ენერგეტიკული ობიექტების ყიდვას მიესალმება. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოში რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი ალექსანდრე ვალიუხი, რომელსაც 11 აგვისტოს შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს, კვლავ თბილისის რუსულ სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. "სავარაუდოდ, იგი ჰოსპიტალში თვის ბოლომდე დარჩება", - აღნიშნეს საელჩოში. საქართველოს სამართალდამცველი ორგანოების ხელმძღვანელებმა ეს საქმე პირად კონტროლზე აიყვანეს, მაგრამ გამოძიებაში არსებული რაიმე წინსვლის შესახებ რუსეთის საელჩოსთვის ჯერჯერობით უცნობია. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გურჯაანის პოლიციამ ავჭალის სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გაქცეული პატიმარი დააკავა. დაკავებულია 27 ივნისს, ჯგუფთან ერთად, სასჯელაღსრულების ავჭალის დაწესებულებიდან გაქცეული რეზო მაისურაძე.

ბოლო 2 თვის განმავლობაში გაქცეული 47 პატიმრიდან რეზო მაისურაძე მე-17 ტუსაღია, რომელიც დააკავეს. გარდა ამისა, ლიკვიდირებულია სამი ძებნილი, ერთი პატიმარი კი დამხრჩვალი იპოვეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. 23-27 აგვისტოს გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) ეგიდით, რუსთავში ქვემო ქართლის მოსამართლეებისთვის, ბორჯომში სამცხე-ჯავახეთის მოსამართლეებისთვის, ქუთაისში იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მოსამართლეებისთვის და ფოთში სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის მოსამართლეებისთვის ჩატარდება სემინარები, რომლებსაც ქართველი და გერმანელი ექსპერტი-მოსამართლეები წარმართავენ. **მედია-ნიუსი**

სახელისუფლებო ვაკხანალია ჭიათურაში

ლაშა ნაცვლიშვილი ლევან ჩრდილელს სამსახურეობრივ გულგრილობაში ადანაშაულებს.

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

პირველი გვერდიდან

"ეს საქმის მხოლოდ მცირე ნაწილია. უბრალოდ, ჩვენ ჭიათურელებისადმი მიცემული პირობა შევასრულეთ. მაშინ პირადად მე და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ აკაკი ზოიძემ ტომრებით ჩავიტანეთ 800 ათასი ლარი, რომელიც პრეზიდენტმა ამ ხალხის სახელფასო დავალიანების დასაფარად საკუთარი ფონდიდან გამოყო. დარწმუნებული ვარ, გამოძიების დასრულების შემდეგ, უფრო მეტი დამნაშავე გამოიკვეთება და მილიონობით ლარის დატაცების ფაქტები სახეზე გვექნება, - განაცხადა ლაშა ნაცვლიშვილმა და დასძინა, რომ ეკონომიკის, ქონებისა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემის საკითხიც ასევე აუცილებლად დადგება, - **ისინი, ვისაც სტრატეგიული დანიშნულების საწარმოს გაპარტახებასთან პირდაპირი და ირიბი შეხება ჰქონდა, პასუხს აუცილებლად აგებენ. ამ პასუხისმგებლობას ვერც ფინანსთა სამინისტროს მთელი რიგი მაღალი თანამდებობის პირები გაექცევიან. ნებისმიერმა ჭიათურელმა იცის, ვინ მფარველობდა ლეჟავას და ვის ინტერესებს ატარებდა იგი",** - განაცხადა ნაცვლიშვილმა.

რაც შეეხება ლევან ჩრდილელის პასუხისმგებლობის საკითხს, როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, ჩრდილელი სწორედ მაშინ იყო საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, როცა 2001 წელს "ჭიათურმანგანუმი" რეაბილიტაციის რეჟიმში გადავიდა და ლეჟავა, საწარმოს კრედიტორთა საბჭოს წარდგინებით, რეაბილიტაციის მმართველად დაინიშნა, ვალების 66 პროცენტს კი სახელმწიფო ფლობდა.

"საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარემ, აწ უკვე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, ისიც კი არ იცოდა, რომ გაკოტრების პირას მისული საწარმო რეაბილიტაციის რეჟიმში მუშაობდა. ამის შესახებ ჩრდილელმა მხოლოდ ორი წლის შემდეგ, პრეზიდენტთან გამართულ თათბირზე შეიტყო. არადა, ეს მისი უშუალო მოვალეობა იყო. ეს ფაქტი ჩრდილელმა დაკითხვაზე უკვე აღიარა. საბოტაჟი მხოლოდ რაიმეს განადგურება არ არის, ასეთი გულგრილობაც საბოტაჟის ტოლფასია", - აღნიშნა ნაცვლიშვილმა, თუმცა მიუთითა, რომ იგი ჩრდილელს ლეჟავას მფარველობაში ვერ დაადანაშაულებს.

ბურჯანაძე-ჟვანია: "თუ არა და, მარტო ვიბრძოლებთ!"

პირველი გვერდიდან

ექს და მოქმედი სპიკერების განცხადებით, "ნაციონალები" კვლავ პოტენციურ პარტნიორთა სიაში რჩებიან, თუმცა გუშინვე ნინო ბურჯანაძემ მიხეილ სააკაშვილის რეპლიკას (ახალი სახეები ბურჯანაძის გუნდში მაინცდამაინც არ შემინიშნავს... იქ ერთი ორი "მერძევე", მებენზინე კი კარგად დავინახეო და ა.შ.) უპასუხა: **"ჩემს გვერდით მდგარი ადამიანები ბრალდებას არ იმსახურებენ. ალბათ, უკვე დროა, რომ აბსტრაქტულ ბრალდებებს მოვერიდოთ"...**

თავის მხრივ, "გაერთიანებული დემოკრატების" ლიდერი ბურჯანაძის სახით პარტნიორის შეძენით კმაყოფილებას არ მალავს: **"მოხარული ვართ, რომ ნინო ბურჯანაძემ ახალი პარტია არ ჩამოაყალიბა და არჩევანი ჩვენს პარტიაზე შეაჩერა. "გაერთიანებული დემოკრატები" ყველაზე კარგად ორგანიზებული, წარმომადგენლობითი ორგანიზაციაა... ჩვენ საქართველოში გაერთიანებული ოპოზიციური ძალის შექმნას შევეცდებით... გარწმუნებთ, ჩვენს გაერთიანებაში კვოტებზე დავა და გაუგებრობა არ იქნება. ჩვენი საარჩევნო სია იქნება სუკეთესო სია. მასში იქნებიან პროფესიონალები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც ზნეობასთან კომპრომისზე არ მიდიან, ვინც გაამდიდრებს ქართულ პოლიტიკას. ეს იქნება ხალხი, ვინც რეალურად იზრუნებს ხვალინდელ დღეზე"...** ახალ ბლოკში გაერთიანებაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, ბურჯანაძემ და ჟვანიამ მსურველებს ვადა ხუთშაბათამდე მისცეს. **"თუ არა და, მარტო ვიბრძოლებთ,"** - ნინო ბურჯანაძემ ეს ფრაზა უკვე ჟვანიასთან გამართული ერთობლივი პრესკონფერენციის დასასრულს წარმოთქვა.

ფერუცვლელნი

პირველი გვერდიდან

"მე კლასის დამრიგებელი არა ვარ, რომ დეპუტატები ძალით მოვიყვანო საკლასო ოთახში. მითუმეტეს, სამთავრობო ფრაქციების კონტიგენტზე, რომელიც კვორუმის არსებობას განსაზღვრავს, ზემოქმედების არანაირი ბერკეტი არ გამაჩნია," - დაუსწრებლად ეკამათება პრეზიდენტს პარლამენტის სპიკერი. ბურჯანაძის თქმით, საპარლამენტო კომიტეტების დასკვნებზე დაყრდნობით, მან უკვე შეადგინა და ედუარდ შევარდნაძეს გაუგზავნა შესაბამისი წერილი, რომელშიც ის საბიუჯეტო საკითხებში პარლამენტის "უდანაშაულობას" ამტკიცებს.

"თუ გაინტერესებთ, რა თამაშს აქვს ადგილი, სამთავრობო ლოჟას გადახედეთ - ის ცარიელია," - დასძენს პარლამენტის თავმჯდომარე და ამით გადაკვრით მიანიშნებს, თუ სად არის საძებნი "უბედურების სათავე".

პარლამენტის გუშინდელ სხდომაზე უმრავლესობის გამოუცხადებლობა სულაც არ უკვირს გიგი წერეთელს. **"ხელისუფლება ხვდება, რომ ბიუჯეტის სეკვესტრი პარლამენტში ვერ გავა, ამიტომაც, პასუხისმგებლობის თავიდან ასაცილებლად, ცდილობს, ყველაფერი პარლამენტის ხელმძღვანელობას, ოპოზიციას და კვორუმის არარსებობას გადააბრალოს,"** - აცხადებს ვიცე-სპიკერი.

აღმოსავლური სიბრძნე ღაღადებს, რომ ღირსეული ადამიანი მარცხის მიზეზს თავის თავში ეძებს, უღირსი კი - სხვებში. სახელისუფლებო წრეებში კი პარლამენტის ხელმძღვანელობის დადანაშაულებაზე უფრო შორსაც მიდიან და ლამის მოთხოვნის დონეზე გაიძახიან, რომ ოპოზიციამ "სახელმწიფოებრივი ვალი" უნდა მოიხადოს და ბიუჯეტის სეკვესტრს ხმა მისცეს. ასეთი დაჟინება პარლამენტარ ჯამბულ ბაკურაძეს ძალზე აოცებს: **"თავის დროზე, ბიუჯეტის დამტკიცებას არ მივეცი ხმა. მაშ, რატომ უნდა დავუჭირო მხარი მის სეკვესტრს? მითუმეტეს, ის ხალხი, ვინც ბიუჯეტი ზარზეიმით მიიღო, პარლამენტის სხდომაზე არ ცხადდება."**

სახელისუფლებო ძალებმა მირიან გოგიაშვილს ზურგი აქციეს.

თუმცა, სამთავრობო ფრაქციებს მიაჩნიათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიან და მდგომარეობის გამოსწორება შეიძლება. ფრაქცია "თანადგომის" ლიდერი ელგუჯა მეძმარიაშვილი დაპირებას იძლევა, რომ სახელისუფლებო გუნდი მაქსიმალურ მობილიზაციას მოახდენს და დღეს პარლამენტში დეპუტატებს აუცილებლად მოიყვანს.

ამ დაპირებას ოპოზიცია გულგრილად ხვდება. **"დანაშაულებრივ სეკვესტრს ჩვენ ხმას მაინც არ მივცემთ. თუ სახელისუფლებო ფრაქციებს ამის გაკეთება უნდათ, თავიანთი ხალხი მოიყვანონ და რაც უნდათ, ის ქნან,"** - ბურთსა და მოედანს უმრავლესობას უთმობს გიორგი ბარამიძე.

აფხაზეთში თხილის სეზონის დაწყებას ქართველთა ძარცვა მოჰყვება

გალის რაიონში აფხაზ სეპარატისტთა სპეცრაზმის, დაახლოებით, 400-მდე ბოევიკი იმყოფება. ისინი იარაღის მუქარითა და ფიზიკური ზემოქმედებით გალელი ქართველების ოჯახებიდან თხილს იტაცებენ.

არსებული ინფორმაციით, აფხაზი ბოევიკები ქართველ მოსახლეობას გალის რაიონში მოქმედი ქართულ-აფხაზური კრიმინალური ჯგუფების მეშვეობით აყაჩაღებენ. ნედლი თხილის შეგროვების სეზონი 15 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე გრძელდება.

თხილი აფხაზ ბოევიკებს გალის რაიონიდან - ზუგდიდში, იქიდან კი სოჭსა და თურქეთში გააქვთ. სოჭში გატანილი 1 კგ-ის ფასი 5-6 ლარს შეადგენს, თურქეთში კი - 7-8 ლარს. გარჩეული თხილს აფხაზები სოჭსა და თურქეთში ზოგჯერ 10 ლარადაც ჰყიდიან.

თუ ქართველი მოსახლეობა დიდი რისკის ფასად თხილის გადამალვას შეძლებს, რაც იშვიათად ხდება, სეპარატისტები მათგან თხილს მცირე ფასში - 50 თეთრად ყიდულობენ.

რაც შეეხება ოჩამჩირეს, გაგრასა და ბიჭვინთას, არძინბას ხელისუფლება იქ ადგილობრივი მოსახლეობის სიმცირის გამო თითქმის მიტოვებული თხილის პლანტაციებიდან მოსავალს უფასოდ იღებს. ამის გამო თხილის სეზონზე სეპარატისტებსა და ყაჩაღურ ჯგუფებს შორის ხშირია სისხლიანი შეტაკებები.

მედია-ნიუსი

ქართველი მესაზღვრეები კიდევ ერთ გემს გაიტანენ აუქციონზე

პირველი გვერდიდან

ეკიპაჟის წევრებს ფოთი-გონიოს საზღვარზე უკანონო თევზჭერისას ქართველი მესაზღვრეებისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ და მოგვიანებით, დაკისრებული 100-ლარიანი ჯარიმაც გადაიხადეს, მეორედ დაკავებისას, მათი ადვილად დამორჩილება შეუძლებელი გახდა. საზღვრის უკანონოდ გადმომლახავი თურქული დროშით მოცურავე სეინერი ქართველ მესაზღვრეთა გამაფრთხილებელ სიგნალს არ დაემორჩილა და სხვადასხვა მანევრირებით აფხაზეთის მიმართულებით აიღო გეზი. შეუჩერებლად მიმავალი სეინერის შეჩერება მესაზღვრეებმა მხოლოდ ცეცხლის გახსნის შემდეგ შეძლეს. მიუხედავად იმისა, რომ გემზე არავინ დაშავებულა და დაზიანებულა, აფხაზურმა მხარემ მეორე დღესვე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თურქულ სეინერს ნეიტრალურ წყლებში ქართული სამხედრო გემის წევრები დაესხნენ თავს. მაშინ აფხაზებმა ქართველი მესაზღვრეების მოქმედება "პირატობად" მონათლეს და ქართულ მხარეს ბრალდებებიც წაუყენეს. მოგვიანებით სიმართლე გაირკვა და საზღვარზე უკანონოდ გადმოსულ "შექერ-ბაბას" ქართული მხარისთვის ჯარიმის სახით 200 ათასი ლარის გადახდა დაეკისრა. თუმცა, დაკისრებული საჯარიმო სანქცია "შექერ-ბაბას" არ გადაუხდია. სწორედ ამის გამო, ის 130 ათას ლარად შეაფასეს და აუქციონზე გაიტანეს. აუქციონზე გატანილი დაკავებული ორი გემიდან ერთი უკვე გაყიდულია. გაყიდული გემიდან შემოსული თანხის 30 პროცენტი, საერთაშორისო საზღვაო-სანაოსნო კანონების მიხედვით, ქართველ მესაზღვრეებს ეკუთვნის.

ლუდი სანაგვეში

პირველი გვერდიდან

ვეხმარებით და კუთვნილ შვებულებასაც ყველა იღებს. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ სად შევა - პროფკავშირში თუ პარტიაში, მათი ნებაა," - განაცხადა სააქციო საზოგადოება "ყაზბეგის" მეთვალყურეთა საბჭოს თავმჯდომარემ ზურაბ კოსტავამ.

პოლიტიკური მოძრაობა "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს", სააქციო საზოგადოება "ყაზბეგის" მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს წინასწარგანზრახულ და შორსმიმავალ პროვოკაციად მიიჩნევს და წინასაარჩევნო დისკრედიტაციის მცდელობის შეფასებას აძლევს. პოლიტიკური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე პროფკავშირების ხელმძღვანელების დღევანდელი განცხადებების შემკვეთად "მრეწველების" დღევანდელ ოპონენტებს მიიჩნევს და არ გამორიცხავს ამ პროვოკაციაში სახელისუფლებო ძალების მონაწილეობასაც. **"ასე იყო 1999 წლის არჩევნების წინაც, მაგრამ დაქირავებული შანტაჟისტების მცდელობა და იაფფასიანი პროვოკაციები შედეგს ვერ გამოიღებს. "ყაზბეგის" ხელმძღვანელები მათ შესაბამის სამართლებრივ პასუხს გასცემენ,"** - განაცხადა ზურაბ ტყემალაძემ.

"მრეწველების" შეფასებით, პროფკავშირების გაერთიანების დღევანდელი საპროტესტო აქცია, როცა მათ ლუდი გადაღვარეს, სხვა არაფერია, თუ არა რუსთავის "ყაზბეგის" საწარმოში დასაქმებული 500 მუშა-მოსამსახურის შრომის შეურაცხყოფა. ამ ქმედებას, რომელიც კომპანიის პატივისა და ღირსების შელახვის თვალსაჩინო ფაქტია, კომპანია "ყაზბეგის" მხრიდან უახლოეს დღეებში ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება.

სამგორის რაიონის მოსახლეობა №2 ავტობუსის მარშრუტის აღდგენას ითხოვს

თბილისში ახალი ავტობუსების შემოყვანის საკითხი თითქმის გადაწყდა. მიმდინარე წელს რუსეთიდან 22 ახალი ავტობუსის შემოყვანაა დაგეგმილი. ამ დღეებში ქალაქის ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახური რუსეთის ფირმასთან მოლაპარაკებას დაასრულებს და კონტრაქტს გააფორმებს. ავტობუსებს, სავარაუდოდ, ერთ-ორ თვეში შეიძენენ. ხელმოკლე მოქალაქეები ამ ფაქტით უკვე დაინტერესდნენ.

ნანა ქადაგიშვილი

ქალაქის ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახური ახალი ავტობუსების შემოყვანაზე კარგა ხნის წინათ ალაპარაკდა. მერიის ხელმძღვანელობას ამ გზით ქალაქის ქუჩების განტვირთვა ჰქონდა გადაწყვეტილი. საშუალო ტევადობის ახალ, კომფორტულ და იაფ ავტობუსებს, რომელთაც მერია ნელ-ნელა შემოიყვანდა, "მარშუტკებისთვის" კონკურენცია უნდა გაეწია და ბაზარზე მშვიდობიანი გზით დამკვიდრებულიყო. ასეთი ხერხით "მარშუტკების" რაოდენობა თავისთავად და უმტკივნეულოდ შემცირდებოდა.

იდეა ცუდი არ არის, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან ავტობუსების ჩანაცვლებით ქალაქის ქუჩების განტვირთვა არარეალური ჩანს. თავიდან მერია წლის ბოლომდე 50 ავტობუსის შემოყვანას გეგმავდა, მაგრამ უსახსრობის გამო 22-ზე მეტის შეძენას ვერ მოახერხებს. ათასობით სამარშრუტო ტაქსს 22 კი არა, 50 ავტობუსიც ვერანაირ კონკურენციას ვერ გაუწევს. თუმცა, ქალაქის ხელმძღვანელობა იხტიბარს არ იტეხს და აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა, წლების განმავლობაში უნდა მოხდეს.

ამის მიუხედავად, 22 ახალი საშუალო ტევადობის ავტობუსი თბილისის მოსახლეობისთვის მაინც მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება. როგორც ქალაქის ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახური გვარწმუნებს, რუსეთიდან ახალთახალ, კომფორტულსა და მოხერხებულ ავტობუსებს შემოიყვანენ და, რაც არანაკლებ მთავარია, მგზავრობის ღირებულება 20 თეთრი იქნება. რაც შეეხება ავტობუსების მარშრუტებს, ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახური ამას ჯერ არ ახმაურებს. **"ახლად შემოყვანილ ავტობუსებს, ძირითადად, ქალაქის გარეუბნებში გაუქმებულ მარშრუტებზე დავნიშნავთ. ოღონდ მარშრუტებს ჯერ არ დავაკონკრეტებთ, თორემ ამას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვება,"** – აცხადებს ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახურის ხელმძღვანელი ოთარ ჭიპაშვილი.

სამგორის რაიონის მოსახლეობა ამ ფაქტით უკვე დაინტერესდა და ქალაქის ხელმძღვანელობას №2 ავტობუსის მარშრუტის აღდგენას სთხოვს. **"ეს ავტობუსი სამგორის რაიონიდან ქალაქის ცენტრში გასასვლელად მშვენიერი ტრანსპორტი იყო, მაგრამ გააუქმეს და, 50-თეთრიანი "მარშუტკების" გარდა, ცენტრში აღარაფერი დადის. "მარშუტკით" მგზავრობის საშუალება კი ყველას არ გვაქვს,"** – ჩივის სამგორის რაიონის მოსახლეობა.

ვირთხები საბურთალოზე

საბურთალოს რაიონის მოსახლეობა წლევანდელ ზაფხულს ვირთხების მომრავლებას განსაკუთრებით უჩივის. როგორც ნუცუბიძის ქუჩის მობინადრეებმა გვითხრეს, ვირთხები უნიტაზიდანაც კი ამოდიან. "ხან ხაფანგი დავუგეთ, ხან კატა შევიყვანეთ სახლში, მაგრამ იმხელა ვირთხებია, ვერაფერი მოერია. გვირჩიეთ, ვის მივმართოთ," – ჩივის მოსახლოება. როგორც "24 საათმა" გაარკვია, ვირთხებისგან უფასოდ ვერავინ გაგათავისუფლებთ. უნდა მიმართოთ სადეზინფექციო ცენტრს (ტელეფონი: №(39.82.17; 39.82.15), რომელიც ერთი სადარბაზოს სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებაში 20 ლარს ითხოვს. ***24 საათი***

"თქვენი აფხაზეთი"

პროექტის კოორდინატორი
თორნიკე ბერიშვილი

ჩვენ და აფხაზები - რა ვქნათ?!

დიალოგი პროექტის "თქვენი აფხაზეთის" კოორდინატორ თორნიკე ბერიშვილსა და კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს შორის.

დასასრული,
დასაწყისი №218

თორნიკე ბერიშვილი - არსებობს ნადარეიშვილი, კაკაბაძე, აბაშიძე, რომლებიც აფხაზეთის პერობლემაზე მუშაობენ, მაგრამ რეალურად მათი ერთმანეთთან კოორდინაცია არ ხდება და, რასაკვირველია, არ არის თანმიმდევრული პოლიტიკა და გეგმა. რა ხდება რეალურად? ვინ მუშაობს აფხაზეთის პრობლემაზე?

პაატა ზაქარეიშვილი – ამ საკითხების მოგვარება კანონით ევალება ორ ოფიციალურ სტრუქტურას. საგანგებო საქმეთა სამინისტრომ საქმეს შიგნიდან უნდა მოუაროს, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ – გარედან.

არსებობს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საბჭოც, რომელიც თავის თავს ლეგიტიმურს უწოდებს. საქართველოს კანონმდებლობით ეს არის არარეგისტრიტრებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც რატომღაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე ზის.

მეოთხე არის ასლან აბაშიძე. იგი არის რეგიონის ხელმძღვანელი და არანაირი ლოგიკა არ არის იმაში, რომ შევარდნაძემ იგი აფხაზეთის საკითხებში თავის პირად წარმომადგენლად დანიშნა.

გაუგებარია, რა საჭიროა ამდენი სტრუქტურა? სად ჩანს მათი საჭიროება და სად არის მათ მიერ რეალიზებული პოლიტიკა? ცალ-ცალკე მოიტანა რაიმე შედეგი ნადარეიშვილის პოლიტიკამ, ან აბაშიძის პოლიტიკამ, ან საგანგებო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობამ? ან სადმე ჩანს მათი გაერთიანებული შედეგი?

თ. ბ. – როგორ უნდა გამოჩნდეს, როცა მათი პოლიტიკა ერთმანეთთან არ თანხმდება.

პ. ზ. - ისინი უნდა გაერთიანდნენ და უნდა შექმნან რამოდენიმე კონცენტრირებული ვარიანტი. 10 წელი გავიდა, ეს ფანტასტიკური თარიღია, ამ ხნის განმავლობაში კი რეალურად ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა. ეს არის დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე, აქ აშკარად ცენტრის პრობლემაა და პირველ რიგში უნდა მივხედოთ ცენტრს და არა აფხაზეთს.

თ. ბ. – ალბათ ცენტრამდე, პირველ, რიგში საკუთარ თავს უნდა მივხედოთ.

პ. ზ. – აფხაზები აშკარად გვაგრძნობინებდნენ, გვეუბნებოდნენ, იყავით საინტერესო, იყავით მიმზიდველი და ჩვენ თქვენთან ვართო. ახლა უკვე ამასაც აღარ ამბობენ და გვეუბნებიან, ნუ იქნებით საშიშნი, იყავით უსაფრთხონი და ვილაპარაკოთო. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ აფხაზებს ეშინიათ ჩვენი აგრესიისა, რომელიც აშკარად მოდის ჩვენგან.

თ. ბ. –ჩვენ გვაქვს პრობლემები საკუთარ ხელისუფლებასთან. აფხაზების მიმართ, შესაძლოა, რაიმე ინტერესი არსებობდეს, მაგრამ მისი გამოჩენის საშუალება არ გვაქვს. რა უნდა ვქნათ?

პ. ზ. – გვჭირდება პროფესიონალები. მთელი ჩვენი ტრაგედია არის ის, რომ ხელისუფლებაში გვყავს არა მხოლოდ კორუმპირებული, არამედ აბსოლუტურად გაუნათლებელი და უწიგნური ჩინოვნიკები. მათ საქმიანობას არანაირი საერთო არ აქვს კანონთან. თუ პოლიციელს აცვია ფორმა, მას მიაჩნია, რომ ყველაფერი იცის და არაფრის წაკითხვა არ სჭირდება.

თ. ბ. – ჩვენ ჩავატარეთ სატელეფონო გამოკითხვა. იყო ერთი მარტივი კითხვა – ქართველი პოლიტიკოსებიდან ვის ენდობით აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების საკითხში, ვინ არის ყველაზე უფრო კომპეტენტური და ვის ჩააბარებდით ამ საქმეს კოორდინაციისათვის? რესპონდენტთა 90 პროცენტმა მოგვცა ერთი და იგივე პასუხი – ასეთი ქართველი პოლიტიკოსი არ ვიცითო.

პაატა ზაქარეიშვილი

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

პ. ზ. – არ მეგულება ერთი ადამიანი ჩვენს ხელისუფლებაში, ვინც მიხედავდა ამ საკითხს და საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტდა.

ჩვენი სახელმწიფო აზროვნება არის XVI-XVII საუკუნის დონეზე, ანუ კუნთების დონეზე, რაც ამ შემთხვევაში სრულიად არაადეკვატურია. ჩვენ თუ დღეს სახელმწიფო ვართ, ამას მხოლოდ დავით აღმაშენებელს უნდა ვუმადლოდეთ, იმიტომ, რომ ის სახელმწიფოს სამასი-ოთხასი საუკუნით წინ ხედავდა. სწორედ მის მიერ ჩადებულმა ბალავარმა მოგვცა საშუალება, რომ დღეს სახელმწიფო არსებობს. დღეს არავინ ფიქრობს მომავალზე. დღევანდელი ცნობიერება აბსოლუტურად სხვაგვარია - მთავარია დღევანდელი დღე.

ვეძებთ პასუხს კითხვაზე - რა გვინდა აფხაზებისაგან? რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ რუსეთის გავლენის ქვეშ ჩვენი საკუთარი პოლიტიკა განვახორციელოთ? ვაღიარებთ, რომ რუსეთის ინტერესების ველში უნდა ვიმუშაოთ? რა გავაკეთეთ ამ ხნის განმავლობაში, რომ აფხაზებთან საერთო ენა გამოგვენახა? ფაქტია, რომ რუსეთი მუშაობს ქართველებისა და აფხაზების გაუცხოებაზე, რაც რეალურად ხდება. რას ვაკეთებთ, რომ ეს გაუცხოება მინიმუმამდე დავიყვანოთ?

თ. ბ. - რა მოვუხერხოთ ჩვენს საკუთარ ხელისუფლებას?

პ. ზ. – ერთადერთი ბერკეტი არჩევნებია. ჩვენ, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ სახელმწიფოს პატრონი ვართ და საქართველო თითოეული ჩვენთაგანია. დევნილებმა უნდა აირჩიონ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მათ აფხაზეთში დააბრუნებს და უპატრონებს. ეს უნდა გავითავისოთ.

უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ აფხაზები საკუთარ შემადგენლობაში მოიაზრონ - ხედავენ აფხაზებს საქართველოს შემადგენლობაში? აფხაზეთს რომ ხედავენ, გასაგებია, მაგრამ... როგორ აღიქვამენ მას?

მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები, სამთავრობო თუ არასამთავრობო დონეზე, არსებობს გარკვეული პროექტები. სხვათა შორის, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგებას რომ აქვს რესურსები მსოფლიო მასშტაბით, ასეთი რესურსი არც ერთ კონფლიქტს არა აქვს. არსად არ არის ისეთი სამოქალაქო აქტიურობა და ისეთი გამალებული დიალოგი (როგორც სამოქალაქო, ისე სამთავრობო დონეზე), როგორც ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში. აშკარად ჩანს, რომ აფხაზები ელოდებიან ქართველებისგან რაღაცას. თვე არ გავა, რომ რაიმე შეხვედრა არ გაიმართოს.

ბოლო პერიოდში მოსკოვში ჩატარდა შეხვედრა ქართულ და აფხაზურ არასამთავრობოებს შორის, რომელსაც კალიფორნიის უნივერსიტეტი აფინანსებდა. შემდეგ ჩატარდა ე.წ. შლემირის პროცესის მე-11 შეხვედრა ბერლინში. თუ პირველი პროექტი იყო ღია, მეორე პროექტი, ანუ პოლიტიკოსების შეხვედრა დახურული იყო. მათ ერთი კვირის განმავლობაში, დახურულ სივრცეში ჰქონდათ ურთიერთობა, არავითარი მესამე პირი თუ ძალა, არც ერთი ჟურნალისტი მათ შეხვედრებს არ ესწრებოდა. ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა იმის გასარკვევად, რას მოითხოვენ ერთმანეთისაგან, რათა შემდეგ თეორიული მოლაპარაკებები პრაქტიკულად განახორციელონ.

გაიმართა 11 შეხვედრა, მაგრამ ვერ ვხედავ პოლიტიკაში რეალიზებულ ნაბიჯებს. აფხაზები პირველ ნაბიჯს ელოდებიან ჩვენგან. მათ არ სურთ რუსეთთან გაერთიანება, იმიტომ, რომ ეშინიათ სრული ინტეგრაციისა და ასიმილაციისა. მათთვის ერთადერთი გამოსავალი საქართველოა. ნორმალური, განათლებული აფხაზები საქართველოში ხედავენ დემოკრატიულ ქვეყანას, ნატო-ში და ევკროკავშირში გაწევრიანებულ სახელმწიფოს. ამავე დროს ისინი გრძნობენ, რომ ჩვენთან შესაძლებელია მათი კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება. ისინი აღიარებენ და საკმაოდ ხშირად ამბობენ, რომ თანახმანი არიან, იცხოვრონ მეგრელებთან, ოღონდ არა ქართველებთან. არადა, სინამდვილეში ეს ხომ ერთი და იგივეა. ფაქტობრივად, თანახმანი არიან ქართველებთან ცხოვრებაზე.

ჩვენ ღმერთმა გვარგუნა ბედი, მოვუაროთ სხვა მცირერიცხოვან ერს. ერთმა ძალიან ცნობილმა აფხაზმა ქალმა, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს აფხაზეთში, თქვა: **"ქართველი ერი ერთადერთი ერია, რომელმაც კარგად იცის, რა არის აფხაზეთი. შესაბამისად, ქართველებს ყველზე მეტად სძულთ და ეზიზღებათ აფხაზეთი, მაგრამ (მაშინვე ამატებს) ქართველები არიან ერთადერთები, რომლებსაც ესმით აფხაზების და უყვართ აფხაზეთი. ანუ ყველაზე დიდი სიძულვილი მსოფლიოში ქართველებშია აფხაზების მიმართ და ყველაზე დიდი სიყვარული ქართველებშია. იმაზე, რომელი ძალა გაიმარჯვებს საქართველოში, დამოკიდებულია აფხაზეთის არა თუ აყვავება, არამედ გადარჩენა."** აფხაზი ერის წინაშე არ დგას აყვავების საკითხი, მათ გადარჩენის საკითხი უდგათ. ჩვენს წინაშე არ დგას გადარჩენის საკითხი, ჩვენს წინაშე დგას სახელმწიფოს მშენებლობის საკითხი. კი, დევნილების პრობლემა ძალიან სერიოზულია, მაგრამ თუ ჩვენ შეგვიძლია დევნილების პრობლემის მოწესრიგება ისე, რომ არ შევაფერხოთ აფხაზი ერის განვითარება, ეს უნდა გავაკეთოთ.

აფხაზი ერი მზადაა, ჰიპოთეტურად დაუშვას, რომ იგი უფრო მეტად საქართველოს შემადგენლობაში შევა, ვიდრე დევნილების დაბრუნებაზე დათანხმდება. გავიგოთ, რატომ არ უნდათ მათ დევნილების დაბრუნება? – იმიტომ, რომ ეშინიათ აგრესიული ქართული პოლიტიკის თავის სხეულზე წვნევა. ეს არის რეალობა და ვიდრე ჩვენ ამას არ გავიგებთ, დევნილები არ დაბრუნდებიან.

თუ გვინდა კონფლიქტის მოწესრიგება, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოთ და დაველაპარაკოთ აფხაზებს. თუ კონფლიქტს მოვაწესრიგებთ, დევნილებსაც დავაბრუნებთ და აფხაზეთსაც დავიბრუნებთ.

ანონსი

ფოტოკონკურსი
რუბრიკაში "ფოტოკონკურსი" გამოქვეყნდება აფხაზეთის თემაზე შექმნილი საინტერესო ფოტომასალა, რომელსაც თქვენგან, მკითხველისგან ველით. წლის ბოლოს მოეწყობა მკითხველისავე შეფასებით გამოვლენილი საუკეთესო ფოტოების გამოფენა და გამარჯვებულების დაჯილდოება.

სამახსოვრო ისტორიები
რუბრიკა "სამახსოვრო ისტორიები" უმასპინძლებს ყველა კეთილი ნების ადამიანს, რომლებსაც აფხაზეთთან და აფხაზებთან კარგი მოგონებები აკავშირებს.

კითხვა - პასუხი
რუბრიკაში "კითხვა-პასუხი" გამოქვეყნდება იურიდიული და სოციალური კონსულტაცია დევნილთა და აფხაზეთის ომის მონაწილეთა მიერ დაყენებულ ნებისმიერ საკითხზე.

რეიტინგი
რუბრიკა "რეიტინგი" ელის თქვენ შეხედულებებს: ვინ არის თქვენთვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი აფხაზეთის საკითხში, ვისთან ისურვებდით შეხვედრას ჩვენი გაზეთის ფურცლებზე და თქვენი სამი შეკითხვა მოწვეული რესპოდენტისადმი.

*მისამართი:
ვაჟა-ფშაველას 45,
მე-14 სართული,
გაზეთი "24 საათი",
ტელეფონი: 20-24-24,
იკითხეთ პროექტი
"თქვენი აფხაზეთი"
ფაქსი: 20-24-25*
YOURABKHAZIA.RUSTAVI2.COM

ფოტოკონკურსი

საკონკურსო ფოტო N3

შეხვედრა

მშვიდობიანი დაბრუნების მომხრე

"ჩემი აზრით, მომავალ არჩევნებში ყველაზე აქტიური ელექტორატი დევნილები იქნებიან, რომლებიც ღრმად არიან დარწმუნებული, რომ დღევანდელი ხელისუფლება აფხაზეთის დამბრუნებელი არ არის. ამიტომ ისინი მოუთმენლად ელიან 2 ნოემბრის არჩევნებს და იმედი აქვთ, რომ ოპოზიციური ძალები გაიმარჯვებენ," – აცხადებს აფხაზეთის უნივერსიტეტის პრორექტორი, აფხაზეთის "გაერთიანებული დემოკრატების" ხელმძღვანელი თემურ ჩილაჩავა.

თემურ ჩილაჩავა აფხაზეთის იმ ინტელიგენციას ეკუთვნის, რომელიც, მისი თქმით, პოლიტიკურ ასპარეზზე ჯერ არ გამოჩენილა.

"აფხაზეთის ინტელიგენციის სახე პოლიტიკურ არენაზე ჯერ არ გამოჩენილა. ამ ხალხის ძირითადი ნაწილი დღეს "გაერთიანებული დემოკრატების" წევრია.

1990 წელს შევედი "მწვანეთა მოძრაობაში". ომის დროს ვიბრძოდი, შემდეგ უნივერსიტეტს ვაყენებდით ფეხზე და სრულიად არ გამჩენია "მოქკავშირში" გაერთიანების მოთხოვნილება. ამიტომ არ ვყოფილვარ მე და მრავალი სხვა ჩემნაირი ადამიანი პოლიტიკაში. ახლა კი მოქმედების დრო დადგა და ვიბრძოლებთ ჯანსაღი დემოკრატიული ძალების გამარჯვებისათვის," – ამბობს იგი.

სახალხო დიპლომატიას მისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, ოღონდ აფხაზეთის დაბრუნების გადამწყვეტ ფაქტორად ქვეყნის ძლიერი პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა მიაჩნია.

"აფხაზეთში მშვიდობიანი დაბრუნების მომხრე ვარ და ამის ისტორიული საფუძვლები არსებობს. მაგალითად, ოჩამჩირის მოსახლეობა დღესაც ჯვარს ატარებს და რატომ უნდა გაგვიჭირდეს ამ ხალხთან მშიდობიანი თანაცხოვრება. ამასთან, სოხუმის მთავრობაშიც არიან ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ქართველი დევნილები აფხაზეთში უნდა დაბრუნდნენ, მაგრამ აფხაზებთან ლაპარაკი უფრო ადვილი იქნება მაშინ, როცა ეკონომიკურად ძლიერი ვიქნებით. ამას კი ხელისუფლების ევოლუციური ცვლილება სჭირდება, რისი დიდი იმედიც გვაქვს," – ამბობს თემურ ჩილაჩავა.

სახალხო დიპლომატიის კუთხით ჩვენი რესპოდენტის კომპეტენტურობაში ეჭვი რომ არავის შეეპაროს, ბევრისთვის უცნობ, მაგრამ ერთობ სასიამოვნო ინფორმაციასაც გაგაცნობთ. თბილისში დროებით დისლოცირებულ აფხაზეთის უნივერსიტეტში თემურ ჩილაჩავას სტუდენტთა შორის აფხაზი ახალგაზრდებიც არიან, რომლებიც სრულ სასწავლო წელს თბილისში ატარებენ, არდადეგებს კი – სოხუმში.

სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ პროექტი "თქვენი აფხაზეთი" ამ ახალგაზრდებსაც შეგახვედრებთ, რაშიც უნივერსიტეტის პრორექტორი დაგვეხმარება.

მოკლედ

გამალებული შეიარაღება

აფხაზეთი აქტიურად მუშაობს სანაპირო დაცვის განმტკიცების საკითხებზე. მათ შორის - სამოქალაქო გემების გადაიარაღებაზე. სოხუმის მთავრობის თავდაცვის მინისტრის ვიაჩესლავ ეშბას თქმით, ეს ზღვაზე ქართული მხარის გააქტიურების საპასუხო რეაქციაა.

მისივე ინფორმაციით, ქართული სამხედრო გემები უკვე საცდელ გასვლებს ახორციელებენ ოჩამჩირეს მიმართულებით.

აფხაზეთის აკვატორიის გადაკეტვის, სამხედრო ან კომერციული გემების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების მცდელობა ომით დასრულდება, განაცხადა ვიაჩესლავ ეშბამ.

მისი თქმით, აფხაზეთში არის საბრძოლო გემები, ასევე სათანადოდ გადაიარაღებული სამოქალაქო, თევზსაჭერი და ტვირთმზიდი გემები.

მინისტრმა ყურადღება მიაქცია იმას, რომ აშშ-ის ფინანსური მხარდაჭერით სექტემბერში ფოთში გაიხსნება საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის მართვის ოპერატიული ცენტრი.

მისი მტკიცებით, ეს ქართველი მეზღვაურების მიერ აფხაზეთის გაკონტროლების კიდევ ერთი მცდელობაა.

მიმდინარე წელს აშშ-ის მთავრობა საქართველოს სასაზღვრო უწყებას 17,5 მილიონ დოლარს გამოუყოფს, რომლის დიდი ნაწილიც სანაპირო დაცვის სამსახურის რეფორმას მოხმარდება.

პრაიმ-ნიუსი

სოხუმის პასიურობა

კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის რწმუნებულის ემზარ კვიციანის განცხადებით, აფხაზეთის მხარესთან ხეობის განაღმვის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად, სოხუმი, ჯერჯერობით არ რეაგირებს თბილისის წინადადებაზე, ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივი შეხვედრის შესახებ. **პრაიმ-ნიუსი**

პატივი ხსოვნას

საქართველოს პარლამენტმა ხუთშაბათს - აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების მე-11 წლისთავზე - წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო 1992-1993 წლებში ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული დაპირისპირების დროს დაღუპულ ადამიანთა ხსოვნას. **პრაიმ-ნიუსი**

11 წელი გავიდა

ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების მე-11 წლისთავს მიეძღვნა ხუთშაბათს სოხუმში გამართული მიტინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვიცეპრეზიდენტმა, პარლამენტის სპიკერმა, პრემიერ-მინისტრმა და სხვა ოფიციალურმა პირებმა.

30 სექტემბერს კი აღინიშნება მე-10 წლისთავი კონფლიქტის დასრულებიდან, რომლის შემდეგაც აფხაზეთი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არაღიარებულ დამოუკიდებლობას აშენებს.

კონფლიქტის შედეგად ორივე მხრიდან 10 ათასამდე ადამიანი დაიღუპა, 300 ათასამდე ქართველი კი დევნილი გახდა. **პრაიმ-ნიუსი**

მთავარი ამოცანა

ოცი საერთაშორისო პოლიციელი, რომელიც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში გაეროს გადაწყვეტილებით ჩადის, თავის მოვალეობის შესრულებას სექტემბერში შეუდგება.

"მთავარი ამოცანა, რომლის გადაწყვეტაც თბილისს სურს, არის გალის რაიონში სპონტანურად დაბრუნებული დევნილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო პოლიციელებმა ამაში თავის წვლილი უნდა შეიტანონ," - თქვა საგანგებო საქმეთა მინისტრმა მალხაზ კაკაბაძემ. **პრაიმ-ნიუსი**

შერეული ოჯახები

არასამთავრობო ორგანიზაციამ "ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები" დევნილობაში მყოფ ქართველ დედას ლელა ბასილაიას 10 წლის უნახავი შვილი, 16 წლის ამირან ტოშოლი შეახვედრა. დედასთან ერთად ძმა დევნილობაში მყოფმა 15 წლის ასტამურ ბასილაიამაც იხილა.

არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარის რეზო ბენდელიანის თქმით, აფხაზეთში მცხოვრები შერეული ქართულ-აფხაზური ოჯახების წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს პირველად 29 ივნისს თბილისში შეხვდნენ. მათი მეორე შეხვედრა - 4 ივლისს სოხუმში, ხოლო მესამე – 1 აგვისტოს გალში გაიმართა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები" 500-ზე მეტ ქართულ-აფხაზურ ოჯახს აერთიანებს. **ინტერ-პრესი**

არშბას იმედი

თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი ვალერი არშბა, აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან მე-11 წლისთავზე იმედოვნებს, რომ ქართული მხარე "ადრე თუ გვიან აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას" და ქართველ და აფხაზ ხალხებს შორის ნორმალური ურთიერთობები ჩამოყალიბდება. **ინტერ-პრესი**

კატეგორიული განცხადება

აფხაზეთის პრობლემებისადმი საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული კაპიტულანტური პოლიტიკით უკმაყოფილო "აფხაზეთის მეომართა კავშირი" სექტემბრის დასაწყისში, პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომის მოთხოვნით, ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავს და მათი ძალისხმევით შექმნილ ეროვნული ერთიანობის ხსნის კომიტეტს აამოქმედებს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთეს "მეომართა კავშირის" შიმშილობის აქციის მონაწილეებმა. **ინტერ-პრესი**

პროტესტი

ჭუბურხინჯის ტრადიციულ ოთხმხრივ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გალის რაიონის ტეროტორიაზე ბოლო ერთი კვირის მანძილზე მომხდარი მკვლელობის სამი ფაქტი გააპროტესტა. აფხაზები აცხადებენ, რომ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია და მიმდინარეობს გამოძიება. **მედია-ნიუსი.**

პატარკაციშვილის გზა

ცნობილი ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი აფხაზეთის დაბრუნების ყველაზე ეფექტურ გზად ეკონომიკურ ფაქტორს მიიჩნევს. "მართალია, საქართველოს თავადაც უჭირს, მაგრამ აფხაზეთი ჩვენი სხეულის ნაწილია, ამიტომ ქვეყანაში მოზიდული ინვესტიციების ნაწილი იქაც უნდა შევიტანოთ," - განაცხადა ბიზნესმენმა, რომელსაც სჯერა, რომ ეს ქმედება მხოლოდ პოზიტიურ შედეგს გამოიღებს. თუმცა, მას არ ეთავხმება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თამაზ ნადარეიშვილი, რომელიც "უპერსპექტივოდ" აფასებს პატარკაციშვილის განცხადებას - აფხაზეთის ეკონომიკური გზით დაბრუნების შესახებ.

"დღეს აფხაზეთში რაიმე ეკონომიკური პროექტების განხორციელება აფხაზური სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებისაკენ და სეპარატისტული ხელისუფლების მხარდაჭერისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება", - განაცხადა ნადარეიშვილმა. **ინტერ-პრესი**

საქართველოს ენერგოსისტემა რუსეთის გავლენის ქვეშ აღმოჩნდა

პირველი გვერდიდან

მთავრობა, რომელიც ასეთი მანევრების შესაძლებლობას ხედავს, ცდილობს პასუხისმგებლობა თავიდან აიცილოს. შევარდნაძემ განაცხადა, რომ "ეი-ი-ეს"-სა და "რაო"-ს შორის ხელშეკრულება საქართველოს ხელისუფლების ზურგს უკან გაფორმდა, რამაც თბილისს "თელასის" უკან გამოსყიდვის შანსი არ მისცა. 28 ივლისს მან აგრეთვე განაცხადა, რომ "ეი-ი-ეს"-ი კრიზისშია. თავის მხრივ, ოპოზიციის განცხადებით, შევარდნაძემ ვერ შეძლო ქართული ენერგეტიკა რუსების ხელში ჩავარდნისაგან დაეცვა. **"არ შეიძლება, ქვეყნის დამოუკიდებლობა ბიზნესს შესწირო მსხვერპლად"**, – განაცხადა ლევან გაჩეჩილაძემ.

ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერი ფიქრობს, რომ შევარდნაძემ სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს პოლიტიკური მხარდაჭერის სანაცვლოდ გადასცა. მოსალოდნელი საერთაშორისო კრიტიკის ფონზე, ამგვარი მხარდაჭერა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან დაგმობა კი გარდაუვალი იქნება, თუ მთავრობა, საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით, 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებს გააყალბებს. პოლიტიკური მიმომხილველები თბილისში ამბობენ, რომ სახელისუფლო პარტიებს, რომელთა რეიტინგიც ძალზე დაბალია, პატიოსან არჩევნებში წარმატების მიღწევა ძალიან გაუჭირდებათ.

შევარდნაძემ მაშინვე უარყო ბრალდება, რომ გარიგებისადმი მისი დადებითი დამოკიდებულება რუსეთის პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვებას ისახავს მიზნად. იგი ასევე ამტკიცებს, რომ ქვეყანა პროდასავლურ საგარეოპოლიტიკურ კურსს ინარჩუნებს და ნატოში გაწევრიანება კვლავინდებურად ნომერ პირველ მიზნად რჩება. მართალია, პრეზიდენტი ჩივის, რომ გარიგება მის ზურგსუკან მოხდა, მაგრამ მაინც აცხადებს, რომ "რაო"-ს შემოსვლა სასარგებლო იქნება ქართველი მომხმარებლისათვის. **"ერთი კომპანია ხდება ენერგიის როგორც მომწოდებელი, ისე სტრატეგიული დისტრიბუტორი. ტარიფზე ამან მხოლოდ დადებითად შეიძლება იმოქმედოს"**, – განაცხადა მან 11 აგვისტოს რადიოინტერვიუში.

როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ, ბევრს სჯერა, რომ, ქართული კომპანიების ხელში ჩაგდებით, რუსეთი საქართველოს ეკონომიკაზე კონტროლის მოპოვებას ცდილობს. მაისში "გაზპრომმა" და საქართველომ ისე მოაწერეს ხელშეკრულებას ხელი, რომ კონტრაქტის ბევრი პირობა არ გაუხმაურებიათ. ამერიკელი დიპლომატები ამ ფაქტმა ისე შეაშფოთა, რომ პრეზიდენტ ბუშის მრჩეველი კასპიის საკითხებში საჩქაროდ ჩაფრინდა თბილისში, რათა გაეფრთხილებინა მთავრობა, რომ "გაზპრომთან" გარიგებას, შესაძლოა, ხელი შეეშალა აზერბაიჯანული გაზის ათვისებისათვის. ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, "გაზპრომის" ერთადერთი მიზანი ქვეყანაზე პოლიტიკური გავლენის მოპოვებაა, რადგან დიდი დრო გაივლის იქამდე, სანამ "გაზპრომის" ადგილობრივი შემოსავლები თუნდაც მხოლოდ საოპერაციო ხარჯებს დაფარავს. "გაზპრომს დიდი მადა აქვს. მას საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების ხელში ჩაგდება სურს", – ამბობს რომან გოცირიძე.

საქართველოს მთავრობისა და "გაზპრომის" გასაიდუმლოებული გარიგებების თაობაზე ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა. გარიგების თანახმად, "გაზპრომი" მიაწვდის საქართველოს ბუნებრივ აირს და დაეხმარება გაზის სადისტრიბუციო ქსელის აღდგენაში. 25 წლიანი სტრატეგიული შეთანხმება გაზპრომს საშუალებას აძლევს, საქართველოში სხვა ობიექტებიც შეიძინოს, რითიც შეუძლია დაბლოკოს ალტერნატიული გაზსადენები. ბუშის მრჩეველმა კასპიის საკითხებში სტივენ მენმა, "რუსთავი 2"-ის ეთერით განაცხადა: **"მოლაპარაკებები გაზპრომსა და მთავრობას შორის არასაკმარისად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს".**

ექსპერტთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ "გაზპრომსა" და "რაო"-ს საქართველო მხოლოდ თურქეთის ბაზარზე პლაცდარმად სჭირდებათ. "რაო"-ს წარმომადგენლებმა თურქეთში დენის ექსპორტის სურვილი ღიად გამოთქვეს. "ეი-ი-ეს"-თან დადებული ხელშეკრულების შედეგად, "რაო"-მ იყიდა "ეი-ი-ეს ტრანსენერჯიც", კომპანია რომელიც ელექტროენერგიის თურქეთში ტრანსპორტირების მიზნით შეიქმნა. ბუში და მისი წინამორბედი ბილ კლინტონი, ენერგიულად უჭერდნენ მხარს ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენს, რომელსაც გაზი აზერბაიჯანიდან თურქეთში უნდა მიეტანა. ბოლო თვეებში რუსეთსა და თურქეთს შორის "ცისფერი ნაკადის" გაზსადენთან დაკავშირებით სერიოზული დავა მიმდინარეობს. თუ "გაზპრომი" შეძლებს შაჰ-დენიზის პროექტისათვის ხელის შეშლას, ხსენებულ დავაში რუსეთს ეს დიდ უპირატესობას მისცემს.

ქართულმა ოპოზიციამ "რაო"-სთან დაკავშირებით დიდი ხმაური ატეხა. იგი აცხადებს, რომ ხელშეკრულების გაუქმება სურს, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად ღრმად შეაღწია "რაომ" ქართულ ენერგეტიკაში. ასევე, გაურკვეველია, რა შედეგები მოჰყვება 18 აგვისტოს საქართველოს ჩაბნელებას.

გადმობეჭდილია საიტიდან: eurasianet.org

რამადანის დაპატიმრებას ერაყელებმა ბაღდადში გაერო-ს შტაბ-ბინის აფეთქებით უპასუხეს

REUTERS

პირველი გვერდიდან

1980-იან წლებში ის სათავეში ედგა ნახევრადგასამხედროებულ სახალხო არმიას, რომელიც იმ პერიოდში სადამის რეჟიმის დასაყრდენ ძალად ითვლებოდა. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი კი, მან 1991 წელს მას შემდეგ ჩაიბარა, რაც ერაყმა სპარსეთის ყურის ომში მარცხი იწვნია. ამჟამად, ერაყის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს ცოდვების აღიარება, ალბათ, საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე მოუწევს.

ერაყში გუშინდელი დღე მხოლოდ რამადანის დაპატიმრებით არ ყოფილა მნიშვნელოვანი. ამ ფაქტის გახმაურების შემდეგ, ბაღდადში ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. გაერო-ს შტაბ-ბინასთან მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. გაერო-ს წარმომადგენელთა თქმით, სამი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ადამიანმა მძიმე ჭრილობები მიიღო. აშშ-ს არმიის წარმომადგენლები კი ათობით დაჭრილის შესახებ აკეთებენ განცხადებას. დაჭრილთა შორისაა ერაყში გაერო-ს მისიის ხელმძღვანელი სერჟიო დე მელოც. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ეპიცენტრიდან ერთი კილომეტრის რადიუსში საცხოვრებელი სახლების მინები ჩაიმსხვრა.

ლიბია, შესაძლოა, სანქციებისგან გათავისუფლდეს

გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დიდმა ბრიტანეთმა და ბულგარეთმა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს ოფიციალურად შესთავაზეს რეზოლუციის პროექტის განხილვა, რომელიც ლიბიისათვის სანქციების დაუყოვნებლივ მოხსნას ითვალისწინებს. სააგენტო "ბი-ბი-სის" ცნობით, რეზოლუციის ტექსტში ნათქვამია, რომ გაერო-ს უშიშროების საბჭო მიესალმება უკანასკნელ პერიოდში ლიბიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს, რომლის თანახმადაც გასულ კვირას მოამარ კადაფის მთავრობამ თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა 1988 წელს შოტლანდიის ქალაქ ლოკერბიში ავიაკომპანია "პან ამერიკანის" თვითმფრინავის აფეთქებაზე. ოფიციალურმა ტრიპოლიმ ასევე გამოთქვა მზადყოფნა, რომ უახლოეს მომავალში დაღუპულთა ოჯახებს ფულად კომპენსაციას გადაუხდის. თითოეული მსხვერპლის ნათესავები 10 მილიონ დოლარს მიიღებენ. კომპენსაციის საერთო მოცულობა 2,7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. გაერო-ში მომუშავე დიპლომატთა განცხადებით, რეზოლუციაზე კენჭისყრა, შესაძლოა, ამ კვირაში გაიმართოს.

როგორც ცნობილი გახდა, ლიბიისათვის სანქციების მოხსნას ოფიციალური საფრანგეთი ეწინააღმდეგება. საფრანგეთს სურს, რომ 1989 წელს დაღუპული თვითმფრინავის მგზავრთა ოჯახებისათვის საკომპენსაციო თანხების გაზრდას მიაღწიოს.

თუკი გაერო-ს უშიშროების საბჭო ლონდონის და სოფიას რეზოლუციის პროექტს დაამტკიცებს, ლიბიას დაუყოვნებლივ მოეხსნება როგორც დიპლომატიური, ასევე ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც მოამარ კადაფის მთავრობას ათი წლის წინ დაუწესეს. რეზოლუციის პროექტში ასევე ჩადებულია ლიბიისადმი მოთხოვნა, რომლის თანახმადაც, სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ, მოამარ კადაფის ხელისუფლებამ ტერორისტებთან თანამშრომლობაზე საბოლოოდ უარი უნდა თქვას.

ბრიტანელი მაღალჩინოსნების საიდუმლო მიმოწერა დღის სინათლეზე

რას შეეწირა დევიდ კელის სიცოცხლე?

ელისტერ კემპბელი ჩვენების მისაცემად ემზადება

ლევან ღირსიაშვილი

ბრიტანელი სამხედრო ექსპერტის დოქტორ დევიდ კელის გასაიდუმლოებულ სიკვდილთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების პროცესში ახალი დეტალები გამოჩნდა. გუშინდელი "ფაინენშალ ტაიმსის" ცნობით, პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი უშუალოდ მონაწილეობდა გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ როგორ უნდა მოპყრობოდნენ დევიდ კელის, მას შემდეგ, რაც ის ეჭვმიტანილი იქნა სააგენტო "ბი-ბი-სისათვის" ინფორმაციის გადაცემაში. როგორც ცნობილია, ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტმა დევიდ კელიმ "ბი-ბი-სის" გადასცა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც "ერაყის დოსიეში" არსებული სადაზვერვო მონაცემები მთავრობის მაღალჩინოსნის, ალესტერ კემპბელის მითითებით შეცვალეს. სააგენტო "ბი-ბი-სი" კელის ანონიმურობის დაცვას ბოლომდე ცდილობდა. პრესის ფურცლებზე კი, სააგენტოს ანონიმი წყაროს ვინაობა პირადად ტონი ბლერის მითითებით გაახმაურეს. ამის შემდეგ, დევიდ კელიმ საეჭვო ვითარებაში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ყოველ შემთხვევაში, ასეთია ოფიციალური ვერსია. დეტალების გამოსაძიებლად კელის სიკვდილიდან მეორე დღესვე სამთავრობო კომისია შეიქმნა, რომელსაც სათავეში მოსამართლე ლორდ ჰატონი ჩაუდგა. გუშინ კომისიის მიერ დაიკითხა დოსიეს გაყალბებაში მთავარი ეჭვმიტანილი, ტონი ბლერის კომუნიკაციების სამსახურის შეფი ალესტერ კემპბელი.

საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, გამოძიებას ხელში ჩაუვარდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსის ჯონათან პაუელის მიმოწერა ალესტერ კემპბელთან, რომელიც გასული წლის სექტემბრით არის დათარიღებული. ერთ-ერთ ელექტრონულ წერილში ალესტერ კემპბელი პაუელს პირდაპირ აძლევს მითითებას, რომ ხელახლა უნდა მოხდეს სადაზვერვო დოსიეს გადაწერა ტონი ბლერის საჯარო გამოსვლისათვის. **"დოსიე არსებითად უნდა გადაიწეროს,"** - ნათქვამია წერილში.

დღის სინათლე იხილა, ასევე, მეორე ელექტრონულმა წერილმა, რომელიც ამჯერად პაუელმა გაუგზავნა ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახურების ერთობლივი კომიტეტის თავმჯდომარეს, ჯონ სკარლეტის. წერილში პაუელი უკმაყოფილოა იმით, რომ "ერაყის დოსიეში" არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს იმის თაობაზე, რომ ერაყის მხრიდან მსოფლიოს გარდაუვალი საფრთხე ემუქრება. **"დოსიე კარგია და დამაჯერებელი მათთვის, ვინც მზად არის, რომ ის დაიჯეროს. დოკუმენტი არ შეიცავს სადამის მხრიდან არსებული საფრთხის დამადასტურებელ ფაქტებს. ამის გამოქვეყნება ცხადს გახდის, რომ ჩვენ ასეთ მტკიცებულებებს არ ვფლობთ,"** - ნათქვამია წერილში.

ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი ცხადი ხდება. ეს ნიშნავს, რომ განცხადება იმის თაობაზე თითქოს სადამ ჰუსეინს 45 წუთის განმავლობაში შეეძლო მასობრივი განადგურების იარაღის ამოქმედება, სადაზვერვო დოსიეში სწორედ ამ მიმოწერის შემდეგ შევიდა. სადამ ჰუსეინის სახით გლობალური საფრთხის არსებობა გადაჭარბებული აღმოჩნდა. ეს ვერსია კი თავის დროზე სააგენტო "ბი-ბი-სის" ჟურნალისტმა ენდრიუ გილიგანმა ანონიმ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გაახმაურა. სააგენტო თავისი წყაროს ანონიმურობას ბოლომდე იცავდა. ტონი ბლერის გარემოცვამ თავად დაიწყო ანონიმი წყაროს ძებნა და მიაგნო კიდეც. საიდუმლოების გახმაურებაში ხელისუფლებამ ეჭვი თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტზე დევიდ კელიზე მიიტანა. მან პარლამენტის საგამოძიებო კომიტეტის წინაშე აღიარა, რომ "ბი-ბი-სის" კორესპონდენტს ესაუბრა. თუმცა, მან იქვე დასძინა, რომ ის სააგენტოსათვის ერთადერთი წყარო არ ყოფილა. დევიდ კელის ამ განცხადებამ, ცხადია, ვერ უშველა. მსოფლიომ დევიდ კელის ვინაობა შეიტყო. ანონიმი წყარო თავად ხელისუფლებამ გაშიფრა. მეორე დღეს კი ტყეში დევიდ კელის გვამი აღმოაჩინეს. სიკვდილის ოფიციალურ ვერსიად თვითმკვლელობა – ვენების გადაჭრა სახელდება. ამ ფაქტმა დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება და თავად პრემიერიც კი შოკში ჩააგდო.

მოსამართლე ჰატონის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს გაარკვიოს, იმოქმედა თუ არა კელის გადაწყვეტილებაზე - თვითმკვლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე - იმ ფაქტმა, რომ ის სააგენტო "ბი-ბი-სის" წყაროდ სახალხოდ დაასახელეს. შესაძლოა, იყო სხვა მიზეზიც. "24 საათი" იუწყებოდა, რომ დაუდასტურებული ინფორმაციით, დევიდ კელის თვითმკვლელობის წინა დღეს, თავის "ნიუ-იორკ ტაიმსელი" მეგობრისათვის თითქოს მიეწერა ელექტრონული წერილი, სადაც ინტრიგების მსხვერპლი მეგობარს წერდა: **"ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ბნელი მოთამაშეა."** ჯერჯერობით, ეს ინფორმაცია ინფორმაციად დარჩა.

გამოძიების პროცესში, "ბი-ბი-სის" სამმა კორესპონდენტმა განაცხადა, რომ დოქტორ კელი შეშფოთებული იყო პრემიერის აპარატის გადაწყვეტილებით, რომლის შედეგადაც ერაყთან დაკავშირებული სადაზვერვო დოსიე გაყალბდა.

როგორც აღვნიშნეთ, გამოძიებას ხელთ აქვს საკმაოდ სკანდალური მიმოწერა ბრიტანეთის მთავრობის მაღალჩინოსნებს შორის. ამ მიმოწერის მთავარ ფიგურას როგორც დოსიეს გაყალბების, ასევე კელის ვინაობის გახმაურების თვალსაზრისით, ტონი ბლერის პრესცენტრის უფროსი ელისტერ კემპბელი წარმოადგენს. გუშინ გამოძიებამ მისი დაკითხვის პროცესი დაიწყო. მას ბევრ კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა.

ყოფილი ჟურნალისტი ელისტერ კემპბელი ლეიბორისტულ პარტიაში ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა გახდა. მან ბლერის არჩევნებში გასამარჯვებლად ბევრი რამ გააკეთა. ის პრემიერ-მინისტრის გარემოცვაში ერთ-ერთ ანგარიშგასაწევ ძალას წარმოადგენს.

"მე მეჩვენება, რომ ბ-ნი კემპბელი არც თუ გულახდილი და გახსნილი იყო გამოძიების წინაშე. მას ჩემზე ისეთი მოწმის შთაბეჭდილება არ დაუტოვებია, რომელსაც მე შემიძლია ასი პროცენტით ვენდო," - განაცხადა ლორდ ჰატონმა, რომელსაც ამჟამად ძალზე დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება. მან სიმართლე უნდა დაადგინოს. სიმართლე კი ბრიტანეთის ხელისუფლებისათვის, შესაძლოა, ძალზე მწარე აღმოჩნდეს.

ვაშინგტონში ახალი სნაიპერი გამოჩნდა

REUTERS

თუ დასავლეთ ვირჯინიის კანავას საგრაფოს პოლიცია აქამდე არ აღიარებდა, რომ საქმე სერიულ მკვლელთან ჰქონდა, გუშინ თვითონ შერიფმა სთხოვა დახმარება დეტექტივთა იმ გუნდს, რომელმაც შარშან ცნობილი "ვაშინგტონელი სნაიპერის" საქმე გახსნა.

უცნობმა მკვლელმა ან მკვლელებმა უკვე სამი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს.

პირველი მათგანი 44 წლის გარი კერიერი იყო. იგი ათ აგვისტოს მოკლეს, ქალაქ ჩარლსტონთან მდებარე სუპერმარკეტთან. იგი ტელეფონზე რეკავდა, როდესაც ტყვია თავში მოხვდა.

ოთხი დღის შემდეგ, ხუთშაბათს 31 წლის ჯინი პეიტონი მოკლეს. იგი ჩარლსტონიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ქალაქ კემბელს კრიკში ბენზინს ასხამდა. ტყვია მასაც თავში მოხვდა.

ბოლო მსხვერპლი სამშაბათს მოკლული 26 წლის ოკეი მიდოუზი იყო. ის ჩარლსტონიდან 20 კილომეტრის მოშორებით ყელში მოხვედრილმა ტყვიამ იმსხვერპლა.

სამივე მკვლელობა ღამით მცირეკალიბრიანი შაშხანიდან გასროლილი ტყვიით მოხდა. მანძილი მკვლელსა და მსხვერპლს შორის სამივე შემთხვევაში, მინიმუმ, 30 მეტრი იყო. პოლიცია შიშობს, რომ ჯონ ალენ მუჰამედს, რომელმაც შარშან ოქტომბერში 13 ადამიანი მოკლა, მიმბაძველი გამოუჩნდა.

შერიფმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ ღამე მარტო სიარულს მოერიდონ, განსაკუთრებით - სუპერმარკეტების სიახლოვეს.

პოლიცია აცხადებს, რომ მას ყოველ დღე ასეულობით ადამიანი ურეკავს და სნაიპერის შესახებ ინფორმაციას აწვდის. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, პოლიცია ეძებს "ფორდის" მარკის მუქი ფერის მიკროავტობუსს. ზოგიერთი თვითმხილველის ცნობით, ამ მანქანას "მაღალი თეთრკანიანი მამაკაცი" მართავს.

რაც შეეხება ვაშინგტონელ სნაიპერს, რომელმაც შარშან მთელი დედაქალაქი დაატერორა, იგი ციხეში ზის და ბინ-ლადენის მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებს. მისი სასამართლო პროცესი ოქტომბერში დაიწყება. პროკურორები მისთვის სასიკვდილო განაჩენს მოითხოვენ.

"საჰარას ტყვეები" გაათავისუფლეს

გათავისუფლებული მძევლები.

ყოფილი მძევლები ამჟამად მალის ტერიტორიაზე იმყოფებიან. დღეს მათ დედაქალაქ ბამაკოდან სახლში გადააფრენენ.

32 ევროპელი ტურისტი მარტსა და აპრილში გაიტაცეს სამხრეთ ალჟირში, რეგიონში, რომელიც თავისი ისტორიული ღირსშესანიშნაობებითა და ბანდიტიზმით არის ცნობილი. 17 მათგანი ალჟირელმა კომანდოსებმა მაისის თვეში გაათავისუფლეს. ერთი მძევალი გულის შეტევით გარდაიცვალა.

ამის შემდეგ, დარჩენილი 14 მძევალი გამტაცებლებმა ალჟირიდან მალიში გადაიყვანეს. ცხრა მათგანი გერმანელია, ოთხი – შვეიცარელი და ერთიც – ჰოლანდიელი. ჯერჯერობით უცნობია, გადაიხადეს თუ არა მათ გათავისუფლებაში გამოსასყიდი.

"ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ გამტაცებლები დაუსჯელნი არ დარჩნენ. ამიტომ გერმანიის მთავრობა, რითაც შეუძლია, დაეხმარება მალისა და ალჟირის ხელისუფლებას, რათა მათ დამნაშავეთა შეპყრობა და გასამართლება შეძლონ," – განაცხადა გერმანიის კანცლერმა შრიოდერმა.

ალჟირის ხელისუფლების განცხადებით, მძევლები "ლოცვისა და ბრძოლის სალაფისტურმა დაჯგუფებამ" აიყვანა. ეს ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს შექმნისათვის იბრძვის.

გამტაცებლებს მძევლები მუდმივად გადაჰყავდათ ერთი ადგილიდან მეორეზე. ერთ-ერთმა მათგანმა 45-გრადუსიან სიცხეში უდაბნოში სიარულს ვერ გაუძლო და გული გაუსკდა.

მძევლებს გერმანიაში დღეს ან ხვალ მოელიან. კითხვაზე - თუ გრძნობს სიხარულს, ერთ-ერთი მძევლის დედამ უპასუხა: "არა, ახლა არა. ახლა სიხარულის თავი არა მაქვს. ორი კვირის შემდეგ შეიძლება რაღაც ვიგრძნო".

გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, იურგენ კრობოგის განცხადებით, ყოფილი მძევლების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია.

გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ, გამოსასყიდის გადახდის ფაქტს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ.

კითხვაზე, გადაიხადეს თუ არა ფული, ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა: "მე ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ მთავრობის ოფიციალური პოლიტიკის თანახმად, ჰოლანდიის მოქალაქეთა გასათავისუფლებლად ჩვენ ფულს არ ვიხდით". არსებული ინფორმაციის თანახმად, თითოეულ მძევალში გამტაცებლები 5 მილიონ დოლარს და აგრეთვე უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდნენ. ასევე უცნობია, რა როლი ითამაშა მოლაპარაკებებში "საქველმოქმედო ასოციაციების კადაფის საერთაშორისო ფონდმა".

მომხდარმა ინციდენტმა დიდი ზარალი მიაყენა ალჟირს, რომელსაც იმედი ჰქონდა, რომ ძალადობის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, ქვეყანაში უცხოელი ტურისტები და ინვესტორები დაბრუნდებოდნენ.

ბოიკოტი ჩაიშალა

პაატა თოთაძე

ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ პროფესიონალ ჩოგბურთელთა ასოციაციას 50 მილიონის გამოყოფაზე უარი შეუთვალა.

დაახლოებით ოთხი თვის წინ პროფესიონალ ჩოგბურთელთა ასოციაციამ (ATP) ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციისგან (ITF) ყოველწლიურად 50 მილიონი დოლარი მოითხოვა. ეს ფული ფედერაციას "დიდი სლემის" ტურნირებიდან შემოსული თანხიდან უნდა დაეფარა. ასოციაციას თანხა ასე უნდა გაენაწილებინა: მოთამაშეთა საპენსიო ფონდის გაზრდა – 12,5 მილიონი დოლარი, სხვადასხვა ტურნირის საპრიზო ფონდის გაზრდა – 12,5 მილიონი, წარჩინებულ მოთამაშეთა წახალისების ფონდი – 10 მილიონი, ახალგაზრდა ვარსკვლავთა პრომოუშენისთვის – 10 მილიონი, ქველმოქმედებისთვის – 2,5 მილიონი და სხვადასხვა წვრილი ხარჯისთვის – 2,5 მილიონი. თუ ფედერაცია ამ მოთხოვნას არ შეასრულებდა, ასოციაცია ამერიკის ღია პირველობის ბოიკოტით იმუქრებოდა. მისი წარმომადგენლების განცხადებით, რეიტინგში პირველი ოცეულის მოთამაშეთა უმეტესობასთან წინასწარ მიღწეული იყო შეთანხმება ტურნირის ბოიკოტის თაობაზე.

მოლაპარაკება ფედერაციასა და ასოციაციას შორის პირველად უიმბლდონის დროს გაიმართა. მაშინ ტურნირის დირექტორმა ტიმ ფილიპსმა ასოციაციის წინადადებას აბსურდული უწოდა. მას დანარჩენი სამი ტურნირის დირექტორებიც დაეთანხმნენ. ერთი სიტყვით, ასოციაციას დამატებითი თანხის გამოყოფაზე უარი ეთქვა.

ამერიკის ღია პირველობის დაწყებამდე ასოციაციას კვლავ მოუხდა თავისი მუქარის გამეორება. ამჯერად მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდნენ ამერიკის ჩოგბურთის ასოციაციის წარმომადგენლები (USTA). როგორც აღმოჩნდა, ATP-ს არავითარი ბოიკოტის მოწყობა არ შეეძლო იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ ამას თავად ჩოგბურთელები არ დაეთანხმნენ. შესაბამისად, არც ის გამოდგა მართალი, რომ მას ჩოგბურთელებისგან ბოიკოტის შესახებ წინასწარი თანხმობა ჰქონდა.

ჩოგბურთელთა უარის მიზეზი ტურნირის საპრიზო ფონდი გამოდგა. ამერიკელებმა ერთეულთა თანრიგში გამარჯვებისთვის მამაკაცებშიც და ქალებშიც ერთნაირი ჯილდო - მილიონი დოლარი დააწესეს. ასეთ ფულზე უარის თქმა კი არავის უნდოდა. ერთი სიტყვით, ამერიკის ღია პირველობას ბოიკოტი არ ემუქრება და საქმეს ისეთი პირი უჩანს, არც "დიდი სლემის" რომელიმე სხვა ტურნირს შეექმნება პრობლემები. მოლაპარაკებები ATP-სა და ITF-ს შორის წლის ბოლოს გაგრძელდება, თუმცა, ფედერაცია არაფრის დათმობას არ აპირებს. ყოველ შემთხვევაში, ასე აცხადებენ მისი ხელმძღვანელები. ალბათ, ასეც იქნება, რადგან ATP არც იმდენად მდიდარი ორგანიზაციაა, ფედერაციას თავისი პირობები წაუყენოს და "დიდი სლემის" ტურნირების ნაცვლად ალტერნატიული შეჯიბრებები ჩაატაროს.

ფეხბურთი

კოლოსკოვი გაზაევს აფრთხილებს

ცუდი ამბებია ვალერი გაზაევის თავს. ადვილი შესაძლებელია, ოქტომბერში საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ მატჩისთვის რუსები სხვა მწვრთნელმა მოამზადოს. ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მაკედონიის "ვარდართან" განცდილი მარცხის შემდეგ ბევრს ეგონა, რომ მწვრთნელი გადადგებოდა, მაგრამ გაზაევი კვლავაც განაგრძობს მუშაობას, თან, გარშემომყოფთა ყურადღებასაც იპყრობს. რუსეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში ცსკა-ს მარცხმა აუტსაიდერ "ტორპედო-მეტალურგთან" გაზაევის გადადგომის თუ არა, გადაყენების საკითხი კიდევ ერთხელ წამოჭრა. მას არც იმან უშველა, რომ წაგება მთლიანად მსაჯებს დააბრალა: "დღეს ჩვენ ვეთამაშებოდით არა მხოლოდ თერთმეტ ფეხბურთელს, არამედ კიდევ სამ მსაჯს. ამიტომაც რაიმე ანალიზის გაკეთებას აზრი ეკარგება".

მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე და იმის შემდეგაც გაზაევს პირველად არ უწევს ასეთი განცხადებების გაკეთება. ფაქტობრივად, ყოველი წაგების შემდეგ მარცხის მიზეზად ის მსაჯებს ასახელებს. "ეს უკვე დაცინვაა. შეუძლებელია, ყოველი წაგება მსაჯს დააბრალო. "ტორპედო-მეტალურგთან" მსაჯმა, მართლაც, არ იმსაჯა კარგად, მაგრამ საბოლოო შედეგზე მას გავლენა არ მოუხდენია", - აღნიშნა რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა.

ასეთი განცხადება მას ორი დღის წინ ფედერაციის პრეზიდენტის ვიაჩესლავ კოლოსკოვის ნათქვამმა გააბედინა. "ჩემი აზრით, მწვრთნელს მუდამ უნდა ჰქონდეს პრაქტიკა. ამიტომ წინააღმდეგი არ ვარ, ერთმა პიროვნებამ გუნდი და ნაკრები გაწვრთნას. მეორე მხრივ, გაზაევმა ბოლო დროს ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა. ცსკა თამაშობს ათლეტურ ფეხბურთს, რომელსაც მხოლოდ გაზაფხულისა და შემოდგომის უხარისხო მოედნებზე მოაქვს შედეგი. ზაფხულში, როცა მოედანზე მშვენიერი საფარია, პირველ ადგილზე ფეხბურთელთა ტექნიკური შესაძლებლობები გამოდის. ამ მხრივ არმიელები აშკარად მოიკოჭლებენ და გუნდის ჩავარდნაც ამით არის გამოწვეული. ნაკრებში სხვა მდგომარეობაა. შესარჩევი ტურნირის სტარტზე ორი მატჩი სხვა გუნდმა ჩაატარა, დღეს კი ჩვენ სულ სხვა გუნდი გვყავს. ჩვენ გვყავს შესანიშნავი ფეხბურთელები კერჟაკოვი, იზმაილოვი, ლოსკოვი, ბისტროვი. მათ ნაცვლად კი ტირანასა და თბილისში მოედანზე უცოდინარი არმიელები გამოვიდნენ. ამიტომ ორჯერვე დავმარცხდით. თუ მომავალ მატჩებშიც მოედანზე მხოლოდ ცსკა-ს ფეხბურთელებს ვნახავთ, გაზაევი ნაკრებს ჩამოშორდება", - აღნიშნა კოლოსკოვმა.

თავად გაზაევმა კოლოსკოვის განცხადება ჯერჯერობით უპასუხოდ დატოვა. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე მხოლოდ ის განაცხადა, რომ კოლოსკოვი იმდენად ტაქტიანია, ნაკრების შემადგენლობის შერჩევაში მწვრთნელს რჩევებს არ მისცემს. "ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ნაკრების შემადგენლობას ადგენს, მთავარი მწვრთნელია. ამ თანამდებობაზე ჯერჯერობით მე ვმუშაობ. ამიტომაც შემადგენლობას ჩემს მეტი ვერავინ შეარჩევს", - განაცხადა გაზაევმა.

ფორმულა 1

ეკოლოგები ფორმულასთან მარცხდებიან

ადვილი შესაძლებელია, ბელგიის გრან-პრი, რომელიც წლეულს ავტოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის კალენდრიდან ამოიღო, კვლავ დაუბრუნდეს ჩემპიონატს. საქმე ისაა, რომ ქვეყნის ახლანდელმა მთავრობამ შედარებით შეამსუბუქა თამბაქოს რეკლამირების აკრძალვის თაობაზე წინა მთავრობის მიერ შემოღებული კანონი. სწორედ თამბაქოს რეკლამის აკრძალვამ გამოიწვია ფორმულა 1-ის ბელგიიდან წასვლა.

მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ბერნი ეკლსტოუნი მზად არის, ავტოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციას მიმართოს წინადადებით, მსოფლიო ჩემპიონატის კალენდარში ხელახლა ჩასვან ბელგიის გრან-პრი. თავად ეკლსტოუნს ამის შესახებ არავითარი განცხადება არ გაუკეთებია. მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ დაახლოებით ოთხი თვის წინ მან სურვილი გამოთქვა ბელგიის გრან-პრის მსოფლიო ჩემპიონატში დაბრუნების თაობაზე. საამისოდ აუცილებელი იყო, შეცვლილიყო კანონი რეკლამის შესახებ, რომელიც წინა მთავრობამ მიიღო. მაშინ მთავრობაში უმრავლესობას მწვანეები ქმნიდნენ და ასეთი კანონიც იმიტომ მიიღეს.

TV-სპორტი

ოთხშაბათი. 20 აგვისტო

НТВ + ФУТБОЛ
13:00 თავისუფალი დარტყმა
13:15 ახალგაზრდულ ნაკრებთა ამხანაგური მატჩი. რუსეთი – გერმანია
15:00 განვლილი სეზონის გახსენება. იტალიის ჩემპიონატი. "იუვენტუსი" – "ინტერი"
16:45 ჰიტ-ალლუმი
18:30 "ფეხბურთი ა-დან წ-მდე"
19:00 თავისუფალი დარტყმა
19:15 სახვალიო ტელეპროგრამა
19:20 განვლილი სეზონის გახსენება. ესპანეთის ჩემპიონატი. "ესპანიოლი" – "ბარსელონა"
21:00 "დარტყმა გოლისთვის"
21:15 ჰიტ-ალლუმი
22:55 ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი. სერბია და ჩერნოგორია - უელსი. პირდაპირი ტრანსლაცია
00:50 ამხანაგური მატჩი. გერმანია – იტალია

НТВ + СПОРТ
11:00, 17:00, 19:55, 22:00 პრეს-ცენტრი
11:15, 22:15 "ოლიმპის შვილები"
11:20, 15:30 აერობიკა
11:45 სპორტული ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი. აშშ. შესვენებისას (14:00) პრეს-ცენტრი
16:00 "ვარსკვლავური სამშაბათი"
17:15 ფიგურული სრიალი. რეი ჩარლზის შოუ
18:10 სპორტული შოუ. "SUPERSTARS"
19:05 როდეო. "Bull Riders"
20:10 "გოლფომანია" მეორე ნაწილი
21:00 "ათენის გზაზე`
22:20 სახვალიო ტელეპროგრამა
22:30 სპორტული ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი. აშშ
02:15 02:15-დან 05:55-მდე შესვენება
05:55 სპორტული ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი. აშშ. პირდაპირი ტრანსლაცია

EUROSPORT
11:30 მძლეოსნობა. პარიზი 2003. პრემიერის წინ
12:00 ჩოგბურთი. US Open ლეგენდები
13:00 სპორტული ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი აშშ
14:00 ცხენოსნობა. კონკური, ლა კორნა
15:00 მძლეოსნობა. სპრინტერები
15:15 მძლეოსნობა. პარიზი 2003. პრემიერის წინ
15:45 მძლეოსნობა. IAAF სუპერ გრან-პრი შვეიცარიაში
17:45 მძლეოსნობა. სპრინტერები
18:00 ბალახის ჰოკეი. ჩემპიონთა თასი ჰოლანდიაში
19:30 ფეხბურთი. იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატი ფინეთში
21:30 მძლეოსნობა. პარიზი 2003. პრემიერის წინ
22:00 ფეხბურთი. იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატი ფინეთში
00:00 "ოლიმპიური თამაშები"
00:30 ცხენოსნობა. ნაციის თასი სლოვაკეთში
01:30 აფროსნობა
02:00 მძლეოსნობა. პარიზი 2003. პრემიერის წინ
02:30 მძლეოსნობა. სპრინტერები
02:45 ახალი ამბები
03:00 ფეხბურთი. ევრო-2004

ჩოგბურთი

ამერიკის ღია ცის ქვეშ

თამარ ბაბუაძე
გიგა ბურასაშვილი

ორშაბათიდან ამერიკის ღია ჩემპიონატი იწყება.

ვაჟები

რამდენიმე დღეც და, საჩოგბურთო სამყაროს უძლიერესნი ამა ქვეყნისანი მეგაპოლისთა მეგაპოლისში - ნიუ იორკში დაიდებენ ბინას. იწყება დიდი სლემის ოთხთაგან ერთ-ერთი უმთავრესი – აშშ-ის ღია პირველობა, ასპარეზობა, რომელიც სეზონის ბოლო უდიდესი ტურნირია და რომელში გაბრწყინების სურვილიც ყველას ერთნაირად კლავს. მათ, ვისაც ავსტრალიის, საფრანგეთისა და უიმბლდონის კორტებზე ხელი მოეცარათ, ამჯერად ერთგვარი რევანშის საშუალება ეძლევათ.

შეჯიბრების ბედი 7 სექტემბერს გაირკვევა. ვინ შეიძლება ფავორიტად მოვიაზროთ, ვის ძალუძს, აღმართოს უმთავრესი ჯილდო, ვის ოცნებას შეიძლება შეესხას ფრთები. თუ შარშან მოვლენათა ეპიცენტრში იყო პიტ სამპრასი, ჩოგბურთელი, რომელსაც ყველაზე მეტჯერ - 14-ჯერ მოუპოვებია დიდი სლემის მთავარი ჯილდო, საინტერესოა, ამჯერად ვინ იქნება ჩემპიონატის გმირი. ვცადოთ, საუკეთესოთაგან საუკეთესონი გამოვარჩიოთ.

ფავორიტები:

ანდრე აგასი – ის, ალბათ, ერთადერთია, ვისი სპორტული კარიერაც გაჯერებულია როგორც აღმასვლით, ისე დაღმასვლით. თუმცა, ერთი რამ ყველაზე მეტადაა თვალშისაცემი: მაშინაც კი, როდესაც ცუდი შედეგები ჰქონდა, მისთვის აშშ-ის ღია პირველობა ყოველთვის განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენდა და ახლაც იძენს. აგასი კარგად თამაშობს ბალახზეც და თიხნარზეც, მაგრამ ფაქტია: "ფლეშინგ მიდოუზე" თამაში მისთვის ერთგვარად გემრიელი ლუკმის როლს ასრულებს, ანუ მთელი ძალ-ღონე სწორედ ამ უკანასკნელისთვის აქვს შემონახული. თუმცა, სადაც ანდრე აგასია, იქვეა პიტ სამპრასიც. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი, გვინდა თუ არა, ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებულნი, რადგან მათი მონაწილეობით არაერთი საინტერესო თუ ადრეულ ეტაპზევე ფინალად შერაცხული მატჩი გვიხილავს. ერთი სიტყვით, ისტორიულ მეტოქეთა დავა ყოველთვის ცხოველ ინტერესს იწვევდა. სხვა რომ არაფერი, აგასის ხუთჯერ უთამაშია აშშ-ის ღია პირველობის ფინალში, საიდანაც სამჯერ (1990, 1995, 2002) დამარცხებულს დაუტოვებია კორტი. ვისთან? რა თქმა უნდა, პიტ სამპრასთან. დანარჩენ ორში (1994, 1999) მას გამარჯვება ვერავინ წაართვა. ალბათ, იმიტომ, რომ ერთადერთი, ვისაც მისი შეჩერება შეეძლო, გახლდათ "პისტოლ პიტი", რომელსაც მაშინ ტრავმა სტანჯავდა. წლეულს აგასის სამპრასისგან საფრთხე აღარ ელის, რადგან "პისტოლ პიტმა" აშშ-ის ღია პირველობის ტელევიზორით ცქერა არჩია.

ლეიტონ ჰიუიტი – მისი საჩოგბურთო კარიერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილიც, ისევე როგორც ანდრე აგასისა, მართალია, არა ისეთი დოზით, მაგრამ მაინც პიტ სამპრასთანაა დაკავშირებული. ავსტრალიელი ჩოგბურთელი ხომ მისთვის პირველ დიდი სლემის უმთავრეს ჯილდოს (აშშ-ის ღია პირველობა) 2001 წელს სწორედ პიტ სამპრასთან ფინალში დაეუფლა. შარშან კი, როდესაც ჰიუიტმა მისთვის მეორე დიდი სლემის ტურნირი - უიმბლდონი მოიგო და პირველი ჩოგანი გახდა, აშშ-ის ღია პირველობის იმავე წლის გათამაშებას დუბლის გაკეთების იმედით ეწვია, მაგრამ აგასისთან ნახევარფინალური ბარიერი მისთვის გადაულახავი აღმოჩნდა. ასე რომ, ახლა ჰიუიტს ბრწყინვალე შანსი აქვს, აგასის შარშანდელი წყენა გაუხსენოს და მაშინდელ მარცხზე შური იძიოს.

ენდი როდიკი – ამერიკელთა იმედი, რომელსაც ძალზე ნიჭიერ და ბუნებისგან ყოველმხრივ მომადლებულ ჩოგბურთელად მიიჩნევენ, აშშ-ის ღია პირველობის ერთ-ერთი ფავორიტთაგანია. როდიკს სამპრასის ერთგვარ მემკვიდრედაც მიიჩნევენ და ხშირად პარალელებსაც ავლებენ. თუ სამპრასისთვის კვლავაც დაუძლეველია როლან გაროსის თიხნარი, როდიკისთვის აშშ-ის ღია პირველობაზე ისევ გადაულახავ ბარიერად რჩება მეოთხედფინალური მატჩები. ყველაზე დიდ წარმატებას წლეულს ავსტრალიის ღია პირველობასა და უიმბლდონზე ნახევარფინალებში გასვლით მიაღწია. თუმცა, უიმბლდონზე ნახევარფინალური მარცხი მომავალ ჩემპიონთან, შვეიცარიელ როჯერ ფედერერთან იწვნია. ასე რომ, ამერიკელ გულშემატკივართა მზერა როდიკისკენ იქნება მიმართული. ჩემპიონატის მასპინძლებს იმედი აქვთ, რომ როდიკი ნავსს გატეხს და მისთვის პირველ ფინალში ითამაშებს.

მეტოქეები:

როჯერ ფედერერი - იმ შემთხვევაში, თუ დიდი სლემის ყველაზე პრესტიჟული ასპარეზობის, უიმბლდონის წლევანდელი გამარჯვებული როჯერ ფედერერი ფინალამდე გზას გაიკაფავს, სავსებით დამსახურებულად, სეზონს პირველი ჩოგნის რანგში დაასრულებს. თითქოს რა უნდა იყოს უჩვეულო ან გასაკვირი, თუ შვეიცარიელი ფინალში გავა, მაგრამ მისთვის პირველი დიდი სლემის მოგების შემდეგ, თუნდაც ეს უიმბლდონი იყოს, ნაკლებად სავარაუდოა ახალბედა ფედერერისგან ასეთივე წარმატების გამეორება. ერთი სიტყვით, შვეიცარიელისთვის ხელშემშლელ ფაქტორად ასეთი რანგის ასპარეზობებზე გამოუცდელობა სახელდება. კერძოდ, მთლიანობაში დიდი სლემის კორტებზე 16-ჯერ უასპარეზია, საიდანაც 29 მატჩი მოუგია და ორად ორჯერ გაუღწევია მეოთხედფინალში.

ხუან კარლოს ფერერო – თუ ესპანურ საჩოგბურთო სკოლას გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ წარმატებათა მეტი წილი თიხნარ კორტებზეა მიღწეული. ამ მხრივ თავისი წილი დამსახურება მიუძღვის ფერეროსაც, რომელიც წლეულს დიდი სლემის უმთავრეს თიხნარზე - როლან გაროსზე მისთვის პირველ ტიტულს დაეუფლა. მაგრამ რამდენიმე თვის წინანდელი წარმატების მიუხედავად, ესპანელ ჩოგბურთელს აშკარა ფავორიტის მანტია მაინც არ ერგო. რამდენადაც წარმატებული გამოდგა ფეროროსთვის საფრანგეთის ღია პირველობა, იმდენად წარუმატებელი იყო უიმბლდონი, სადაც იგი საწყის ეტაპზევე გამოეთიშა ასპარეზობას. მაგრამ არც ისეა საქმე, თითქოს აშშ-ის ღია პირველობაზე ანგარიშგასაწევ ძალად არ მიიჩნევდნენ. თუმცა, ალბათ, ძალიან გაუჭირდება მეოთხედფინალში გასვლა.

სიენგ შალკენი – შვიდწლიან სასლემო კარიერაში ჰოლანდიელმა ჩოგბურთელმა საწყის ეტაპებზე წაგებათა ერთგვარი რეკორდიც კი დაამყარა. მაგალითად, შარშან, როდესაც უიმბლდონს ეწვია, პირველივე წრეში წაგებათა ნუსხა თხუთმეტს ითვლიდა, მეორე წრეში – ხუთს, ხოლო მესამეში - რვას. მერე და მერე ამგვარ წაგებათა სერია შეწყდა და შალკენი მეოთხედფინალებსაც გაუშინაურდა. აშშ-ის ღია პირველობაზე ნახევარფინალშიც გააღწია და მომავალი ჩემპიონისგან - სამპრასისგან მარცხი იწვნია. მანამდე უიმბლდონის მეოთხედფინალში ასევე მომავალ ჩემპიონთან - ჰიუიტთან დამარცხდა. ასევე მომავალ ჩემპიონებთან დამარცხების გამოცდილება აქვს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ღია პირველობებზეც, შესაბამისად, მარიო ანჩიჩთან და ფერნანდო გონსალესთან. შალკენმა წლევანდელი უიმბლდონის მეოთხედფინალშიც ითამაშა და აქაც მომავალ გამარჯვებულთან - ფედერერთან დამარცხდა. ასე რომ, იმ შემთხვევაში, თუ აშშ-ის ღია პირველობაზე განთესილთა ბადეში მომავალ ჩემპიონს არ გადაეყარა, გამორიცხული არაა, ფინალში ითამაშოს.

ქალები

ქალთა შორის ფინალური შეხვედრა 6 სექტემბერს გაიმართება. მაგრამ ვინ არის უძლიერესი და უსხარტესი ქალბატონი ამერიკის ღია პირველობაზე? ხშირ შემთხვევაში ამ საკითხზე საუბარი იწყება და მთავრდება სერენა უილიამსით, მაგრამ წლეულს ამერიკაში, ალბათ, ახალ ჩემპიონს აკურთხებენ. მით უფრო, რომ სერენა ჩემპიონატს საერთოდაც გამოტოვებს. ჩოგბურთელი, რომელმაც 2002 წელს ღია პირველობა მოიგო, წლეულს კი ორი დიდი სლემი მოიპოვა, მუხლზე ოპერაციის შემდეგ ისვენებს და კორტზე გასვლას კიდევ ექვსიოდე კვირას არ აპირებს. არადა, ოდნავ დასანანია, რომ მელბურნში ავსტრალიის ღია პირველობასა და უიმბლდონზე ტრიუმფის შემდეგ სერენა უილიამსი მაყურებელთა შორის იქნება.

ბელგიელ კიმ კლიისტერსს კი, სერენასგან განსხვავებით, ამერიკის ღია პირველობაზე შორსმიმავალი გეგმები ამოძრავებს. მან როგორმე უნდა მოახერხოს და მოიშოროს ძალზე არაპოპულარული იარლიყი, რომელიც ასე იშიფრება: "საუკეთესო მოთამაშე დიდი ჩემპიონატის მოგების გარეშე".

ამბიციები არ აკლია არც ჟიუსტინ ენინ-არდენს, რომელმაც საფრანგეთის წლევანდელი ღია პირველობა მოიგო. გასათვალისწინებელია ვინუს უილიამსის ფიგურაც, მიუხედავად იმისა, რომ მას 2001 წელს, ამერიკულ ღია პირველობაზე თავისი უმცროსი დის დამარცხების შემდეგ, მნიშვნელოვანი ტურნირი არც მოუგია. ახლა მან ყველას და, პირველ რიგში, საკუთარ თავს უნდა დაუმტკიცოს, რომ ტრავმების შემდეგ შეუძლია პრობლემების დაძლევა. ახლა კი გადავხედოთ საკონკურსოდ გამზადებულ ჩოგბურთელ ქალბატონებს და ვნახოთ, ვის რა შანსი აქვს.

ფავორიტები:

ჟიუსტინ ენინ-არდენი: აშშ-ს ღია პირველობაზე თამაშიდან ერთი წლის თავზე მსოფლიოს მე-3 ჩოგანს გულშემატკივრისთვის ორი ახალი ამბავი აქვს: პირველ რიგში, ცვლილება გვარში – ის დაქორწინდა და ჟიუსტინ ენინის ნაცვლად ახლა იასპარეზებს როგორც ენინ-არდენი; და მეორე სასიამოვნო სიახლე: მან დიდი სლემი მოიგო.

უიმბლდონის ნახევარფინალში სერენა უილიამსთან ბრძოლაში განცდილი მარცხი კი ტემპისა და საფარის ცვლილებას უნდა დავაბრალოთ. პირველი წაბორძიკების შემდეგ (ეს მერყეობა, ძირითადად, დებ უილიამსებთან თამაშის დროს შეინიშნებოდა) ხომ ჟიუსტინმაც შეძლო საკუთარი უპირატესობის დამტკიცება და თვის დასაწყისში კალიფორნიაში კლიისტერსსაც მოუგო ბრძოლა.

თუმცა, რაც შეეხება აშშ-ის ღია პირველობას, მასთან ენინ-არდენს არცთუ სასიამოვნო მოგონებები აკავშირებს. აქამდე მან მეოთხე წრეზე წინ წასვლა ვერაფრით მოახერხა. 2002 წელსაც მეოთხე წრეში დანიელა ჰანტუხოვასთან დამარცხდა.

ძალზე საინტერესოა ისიც, თუ როგორ მიიღებს ნიუ იორკში თავმოყრილი გულშემატკივარი ჟიუსტინს, პარიზში სერენასთან გამართული სადავო შეხვედრის შემდეგ.

ვინუს უილიამსი: სერენას არყოფნა აუცილებლად წაადგება მის დას, რომელიც ტრავმებით იტანჯებოდა. 2002 წლის აშშ-ის ღია პირველობის ფინალისტი სერენა ხომ თავის დას ბოლომდე არ ასვენებდა. და ახლა სერენას გარეშე დარჩენილი ვინუსი გაცილებით უფრო საშიშია. აშშ-ის ღია პირველობის ორგზის ფინალისტი (1997 წ. 2002 წ.), იმავე ჩემპიონატის ორგზის გამარჯვებული (2000 წელს ფინალში დაამარცხა ლინდსი დევენპორტი, 2001 წელს კი – სერენა) და ერთეულებში სარეკორდო მაჩვენებლის მფლობელი (მას 39 თამაშიდან მხოლოდ 4 აქვს წაგებული) ვინუსს წლეულსაც ყველა უნდა უფრთხოდეს.

კიმ კლიისტერსი: ამ ქალბატონის გულშემატკივრებს ერთი სული აქვთ, სანამ კლიისტერსი სრულყოფის გზაზე გადამწყვეტ ნაბიჯს არ გადადგამს და თავის პირველ დიდ სლემს არ მოიპოვებს. ის ხომ საუკეთესო მოთამაშის სტატუსს აქამდე ჩემპიონის ტიტულის გარეშე ფლობდა. თუმცა, ხანდახან უპირატესობის დამტკიცება კიმის მსგავსი თამაშითაც შეიძლება. 2002 წლის WTA-ს ტურის ჩემპიონი წლეულსაც შესანიშნავად ასპარეზობს: ავსტრალიის ღია პირველობაზე სერენა უილიამსთან ნახევარფინალში დამარცხდა, საფრანგეთის ღია პირველობაზე ფინალშიც ითამაშა, უიმბლდონზე კი ვინუს უილიამსს ნახევარფინალში შეებრძოლა.

2002 წლის აშშ-ის ღია პირველობაზე მე-7 ნომრად განთესილმა კლიისტერსმა მე-10 ნომერ ამელი მორესმოსთან სამ სეტში წააგო და ასპარეზობას მეოთხე წრიდან გამოეთიშა. მისი საუკეთესო შედეგი აშშ-ის ღია პირველობაზე 2001 წელს ფიქსირდება, როდესაც კიმმა მეოთხედფინალში გასვლა შეძლო.

თუმცა, წლეულს კლიისტერსს გაცილებით უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. მან ყველას დაუმტკიცა, რომ შეუძლია მსოფლიოს საუკეთესო ჩოგბურთელების დამარცხება, როდესაც ენინ-არდენსა და დევენპორტს სამ-სამჯერ მოუგო, კაპრიატის კი – ერთხელ. სერენასა და ვინუსს კი 2003 წელს ის ოთხჯერ შეხვდა და ოთხჯერვე დამარცხდა. ასე რომ, სერენას არყოფნა ნაწილობრივ კლიისტერსსაც უნდა ახარებდეს.

მეტოქეები

ჯენიფერ კაპრიატი: მისი კარიერის საუკეთესო პერიოდი ცუდად დაემთხვა დები უილიამსებისა და ბელგიელი ჩოგბურთელების აღმავლობის ხანას და კაპრიატის რეიტინგმაც თანდათან იკლო. მართალია, ის საუკეთესო და მუდამ საშიში მოთამაშეა, მაგრამ წლეულს ის ათეულში შემავალი ქალებიდან ერთადერთია, რომელმაც ვერც ერთი ტურნირი ვერ მოიგო. ბოლო ჩემპიონატი, რომელშიც მან გაიმარჯვა, 2002 წლის ავსტრალიის ღია პირველობა იყო. თუმცა, აშშ-ის ღია პირველობაზე თამაში კაპრიატისთვის თითქმის შინ დაბრუნებას ნიშნავს – ის ხომ ნიუიორკელი ფანების ფავორიტი ჩოგბურთელია.

ლინდსი დევენპორტი: 1996 წლიდან მოყოლებული, ის, სულ ცოტა, ყოველ მეოთხედფინალში გადიოდა, 1998 წელს აშშ-ის ღია პირველობის ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. აქედან გამომდინარე, მისი წონიანი პერსონის იგნორირება წლეულსაც შეუძლებელია. 2002 წელს, ტრავმების მიუხედავად, ლინდსიმ აშშ-ის ღია პირველობის ნახევარფინალამდეც მიაღწია და შემდეგ სერენა უილიამსთან წააგო – 6:3, 7:5. ბოლო დროს ის ბევრჯერ დაშავდა და მალე ქირურგიული ოპერაციის გაკეთებასაც აპირებს.

ამელი მორესმო: საფრანგეთს შეუძლია, თავის ვარსკვლავ მოთამაშეზე დადოს ფსონი. მორესმო ხომ, სერენასთან ერთად, იმ შეხვედრის მონაწილეა, რომელიც როლან გაროსის ისტორიაში საუკეთესო დაპირისპირებად შერაცხეს. მატჩი სერენას გამარჯვებით დასრულდა – 6:1, 6:2.

ტრავმები წლეულს ამელისაც აწუხებდა. თუმცა, 2003 წელს ის ერთადერთი ჩოგბურთელია, რომელსაც ორივე უილიამსი ჰყავს დამარცხებული (სერენა – რომში, ნახევარფინალურ შეხვედრაში, ვინუსი კი – ვარშავაში). მორესმოს კაპრიატის საშინელ სიზმარსაც უწოდებენ. მან ამერიკელი ზედიზედ ოთხჯერ დაამარცხა, მათ შორის 2002 წლის აშშ-ის ღია პირველობის მეოთხედფინალშიც, ანგარიშით 4:6, 7:6(5), 6:3.

აშშ-ის ღია პირველობის განთესილთა ნუსხა

ვაჟები	ქალები
1. ანდრე აგასი (აშშ)	1. კიმ კლიისტერსი (ბელგია)
2. როჟე ფედერერი (შვეიცარია)	2. ჟიუსტინ ენინ-არდენი (ბელგია)
3. ხუან კარლოს ფერერო (ესპანეთი)	3. ლინდსი დევენპორტი (აშშ)
4. ენდი როდიკი (აშშ)	4. ვინუს უილიამსი (აშშ)
5. გილიერმო კორია (არგენტინა)	5. ამელი მორესმო (საფრანგეთი)
6. ლეიტონ ჰიუიტი (ავსტრალია)	6. ჯენიფერ კაპრიატი (აშშ)
7. კარლოს მოია (ესპანეთი)	7. ანასტასია მისკინა (რუსეთი)
8. რაინერ შუტლერი (გერმანია)	8. ჩანდა რუბინი (აშშ)
9. სებასტიან გროსჟანი (საფრანგეთი)	9. დანიელა ჰანტუხოვა (სლოვაკეთი)
10. ირჟი ნოვაკი (ჩეხეთი)	10. მაგდალენა მალეევა (ბულგარეთი)
11. პარადორნ შრიჩაპხანი (ტაილანდი)	11. ელენა დემენტიევა (რუსეთი)
12. სიენგ შალკენი (ჰოლანდია)	12. კონჩიტა მარტინესი (ესპანეთი)
13. დავიდ ნალბანდიანი (არგენტინა)	13. ვერა ზვონარევა (რუსეთი)
14. გუსტავო კუერტენი (ბრაზილია)	14. ამანდა კეტცერი (სარ)
15. ფერნანდო გონსალესი (ჩილე)	15. აი სუგიამა (იაპონია)
16. მარტინ ვერკერკი (ჰოლანდია)	16. ელენა ბოვინა (რუსეთი)
17. ტომი რობრედო (ესპანეთი)	17. მეგან შონესი (აშშ)
18. მაქსიმ მირნი (ბელორუსი)	18. პატი შნაიდერი (შვეიცარია)
19. აგუსტინ კალიერი (არგენტინა)	19. ნადეჟდა პეტროვა (რუსეთი)
20. მარკ ფილიპუსისი (ავსტრალია)	20. სილვია ფარინა (იტალია)
21. ფელიქს მანტილია (ესპანეთი)	21. ანა პისტოლეზი (ისრაელი)
22. იუნეს ელ აინაუი (მაროკო)	22. ელენა დოკიჩი (სერბეთი)
23. უეინ ფერეირა (სარ)	23. ნატალი დეში (საფრანგეთი)
24. მარდი ფიში (აშშ)	24. პაოლა სუარესი (არგენტინა)
25. ალბერტ კოსტა (ესპანეთი)	25. ელენი დანილიდუ (საბერძნეთი)
26. მარატ საფინი (რუსეთი)	26. ლინა კრასნორუცკაია (რუსეთი)
27. მარიანო საბალეტა (არგენტინა)	27. სვეტლანა კუზნეცოვა (რუსეთი)
28. ევგენი კაფელნიკოვი (რუსეთი)	28. ლიზა რეიმონდი (აშშ)
29. ფელიციანო ლოპესი (ესპანეთი)	29. ფრანჩესკა სკიავონე (იტალია)
30. გასტონ გაუდიო (არგენტინა)	30. მაგი სერნა (ესპანეთი)
31. არნო კლემანი (საფრანგეთი)	31. ალექსანდრა სტივენსონი (აშშ)
32. ვინს სპეიდია (აშშ)	32. მარი-გაიანე მიქაელიანი (შვეიცარია)

ინფოთეკა

ფეხბურთი. მადრიდის "რეალმა" თავისი ნახევარმცველი ალბერტ სელადესი იჯარით ფრანგულ "ბორდოს" გადასცა. ამრიგად, სელადესი, რომლის კონტრაქტი სამეფო კლუბთან 2005 წელს იწურება, "რეალის" მეოთხე ფეხბურთელია, რომელმაც კლუბი დატოვა. შეგახსენებთ, რომ ფერნანდო იერო მთავარ მწვრთნელთან, ვისენტე დელ ბოსკესთან ერთად, გუნდიდან გარიცხეს. ჯერემი "ჩელსიმ" შეიძინა, ხოლო ფლავიო კონსეისაო იჯარის წესით დორტმუნდის "ბორუსიას" შეუერთდა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. საფრანგეთის პარი სენ-ჟერმენმა 4-წლიანი კონტრაქტი გაწყვიტა შვეიცარიელ ჰაკან იაკინთან, რომელიც პარიზულ კლუბში "ბაზელიდან" ამ ზაფხულს გადავიდა. გაირკვა, რომ იაკინმა ფრანგები საქმის კურსში არ ჩააყენა, როცა აგვისტოში ოპერაცია გაიკეთა. ვინაიდან იაკინსა და პსჟ-ს შორის საკონტრაქტო პირობები ბოლომდე შეთანხმებული არ იყო, ფეხბურთელს მშვიდად შეუძლია, თავის კლუბს დაუბრუნდეს. თუმცა, საქმე მხოლოდ ოპერაციას არ ეხება. პსჟ-ს მთავარი მწვრთნელის ჰალიჰოჯიჩის თქმით, იაკინმა პარიზში ჩამოსვლისთანავე ყველას პრობლემები შეუქმნა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. ინგლისის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სვენ გორან ერიქსონმა ოთხშაბათს ხორვატიის ნაკრებთან ამხანაგური მატჩის წინ პრესკონფერენცია გამართა. გაირკვა, რომ მასპინძელთა რიგებში ვერ ითამაშებენ სოლ კემპბელი და ჯონათან ვუდგეიტი, რომლებმაც ტრავმები მიიღეს. სამაგიეროდ მინდორზე გამოჩნდება დევიდ ბექჰემი. სავარაუდოდ, ის ერთ ტაიმს ითამაშებს. როგორც ჩანს, სვენ გორან ერიქსონი თითო ტაიმში ორ სხვადასხვა შემადგენლობას გამოიყვანს.

■ ■ ■

ფეხბურთი. "მილანის" მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ ჯერ არ იცის, თუ რომელ პოზიციაზე გამოიყენოს გუნდის ახალი შენაძენი, ბრაზილიელი კაკა. "ის ჯერ ძალიან ახალგაზრდაა, – პრესკონფერენციაზე განაცხადა "მილანის" მწვრთნელმა, – უაღრესად ნიჭიერია. ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ, როგორ გამოვიყენოთ იგი. კარგია, რომ ის გუნდში სწორედ ახლა მოვიდა. ვფიქრობ, კაკა ღირსეულ კონკურენციას გაუწევს იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც მის პოზიციაზე თამაშობენ".

■ ■ ■

ფეხბურთი. იტალიის პრემიერმინისტრი სილვიო ბერლუსკონი იძულებული გახდა, შვებულება შეეწყვიტა. მიზეზი იტალიურ ფეხბურთში შექმნილი მდგომარეობაა. სკანდალი მას შემდეგ დაიწყო, რაც კალაბრიის სასამართლომ გადაწყვიტა, საფეხბურთო კლუბი "ნაპოლი" სერია C-დან B-ში გადაეყვანა. ბერლუსკონისგან კი ითხოვენ, ხელი მოაწეროს კანონს, რომლის თანახმად სასამართლო ორგანოები ველარ გადაწყვეტენ, მზად არის თუ არა ესა თუ ის კლუბი ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ფინანსური პრობლემების გამო იტალიის ჩემპიონატიდან მოკვეთის საფრთხის წინაშე ("რომას" ჩათვლით) კიდევ ოთხი კლუბია.

■ ■ ■

ფეხბურთი. მადრიდის "რეალის" სპორტულმა დირექტორმა ხორხე ვალდანომ ფრანგი კლოდ მაკელელე გააფრთხილა, რომ სხვა გუნდში გადასვლის იმედი ნუ ექნება. "ის მხოლოდ მადრიდის "რეალში" ითამაშებს, ვიდრე კლუბთან მისი საკონტრაქტო ვალდებულება არ ამოიწურება", – განაცხადა ვალდანომ. სპორტულმა დირექტორმა ისიც აღნიშნა, რომ თუ მაკელელე ვარჯიშებს კვლავ თავს აარიდებს, ის, უბრალოდ, ფეხბურთს ველარ ითამაშებს.

■ ■ ■

ჩოგბურთი. არტურ ეშის (შავკანიანი ჩოგბურთელი, რომელმაც 1960-იან წლებში "დიდი სლემის" სამი ტურნირი მოიგო) ქვრივმა მეუღლის წერილები და სხვადასხვა დოკუმენტაცია გადასცა შომბერგის ცენტრს, რომელიც შავკანიანთა კულტურას სწავლობს. ცენტრი ამ საჩუქარს ოფიციალურად დღეს მიიღებს. დღეს 10 წელი სრულდება ეშის გარდაცვალებიდან. სახელგანთქმული ჩოგბურთელი შიდსმა იმსხვერპლა.

■ ■ ■

ფორმულა 1. მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონის მიხაელ შუმახერის ფეხბურთისადმი სიყვარული საყოველთაოდ ცნობილია. ამ დღეებში შუმახერმა ივარჯიშა ტურინის "იუვენტუსთან" ერთად, გუნდთან, რომელსაც გულშემატკივრობს. "იუვეს" მწვრთნელის მარჩელო ლიპის თქმით, "ახალბედამ" მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. "ჩვენ ვარჯიშის წინ ვისაუბრეთ და მე ავუხსენი, რა უნდა გაეკეთებინა. მან მომისმინა და კარგად ითამაშა. შემიძლია ვთქვა, რომ შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა. ის სპორტსმენია და კარგი ფიზიკური კონდიციებით გამოირჩევა", – განაცხადა ლიპიმ. მანვე თქვა, რომ შუმახერი მისი "ოჯახის ნაწილია". "მე მიყვარს ფორმულა 1, – ამბობს ლიპი, – ყველა რბოლას ვუყურებ, რადგან "ფერარის" ვქომაგობ. მე იტალიელი ვარ, ამიტომ "ფერარიც" ჩემი ოჯახის ნაწილია".

■ ■ ■

კრივი. მორიგი გამარჯვება იზეიმა ტაილანდელმა იოდსანან ნანტაჩაიმ. ბანგკოკში მან მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა უცნობი მოკრივე ლარი პელონია, რომლისთვისაც ეს ბრძოლა მეოთხე იყო პროფესიულ რინგზე. ნანტაჩაი WBA-ის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მფლობელია სუპერქვემძიმე წონაში.

შოუბიზნესი

ელვის პრესლის უცნობი სიმღერა



როკ-ენ-როლის ფანები სულ მალე ელვის პრესლის აქამდე უცნობ სიმღერას მიიღებენ საჩუქრად. ეს სიმღერა შევა ახალ კრებულში Elvis 2nd to None. კომპოზიცია სახელწოდებით I'm a Roustabout დაახლოებით ორმოცი წლის წინ ჩაწერეს ფილმისთვის Roustabout, რომელშიც პრესლის ბარბარა სტენვიკთან და როკველ უელჩთან ერთად იღებდნენ. თუმცა, საბოლოოდ პროდიუსერებმა გადაწყვეტილება შეცვალეს და ფილმისთვის სხვა სიმღერა შეარჩიეს. პრესლის ჩანაწერის ორიგინალი კარგა ხნის მანძილზე ინახებოდა ვინფილდ სკოტის კოლექციაში, სიმღერა სწორედ ვინფილდ სკოტმა შეთხზა ოტის ბლეკველთან ერთად. ეს კომპოზიცია მოგვიანებით ასეთნაირად აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს სკოტმა მივიწყებული ჩანაწერი გაიხსენა, ჟურნალისტმა კი, თავის მხრივ, ამ ჩანაწერის შესახებ კომპანია RCA Records-ის პროდიუსერს უამბო.

Elvis 2nd to None 7 ოქტომბერს გამოვა, ელვის პრესლის ბოლო ძალიან პოპულარული ალბომის (Elv1s 30 #1 Hits) გამოსვლიდან ზუსტად ერთი წლის შემდეგ. დღეისათვის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ამ კრებულის 9 მილიონი დისკია გაყიდული.

ახალ კრებულში შევა ისეთი კომპოზიციებიც, როგორიცაა Viva Las Vegas და Blue Suede Shoes და ნაკლებად ცნობილი სიმღერები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს როკ-ენ-როლის მეფის ოსტატობას სხვა მუსიკალურ ჟანრებში.

პრესლის უცნობი სიმღერის ამბავი პირველად მისი გარდაცვალების დღეს გახდა ცნობილი, 16 აგვისტოს, როდესაც მემფისში, ტენესის შტატში, ათეულობით ათასი ადამიანი შეიკრიბა მისი სახლის - "გრეისლენდის" წინ, ელვისის გარდაცვალების 26 წლისთავი რომ აღენიშნა.

ლიუკ ბესონის სარეკლამო რგოლი

კოსმეტიკურმა გიგანტმა Estee Lauder-მა მადონას თავისი ახალი სუნამოს - Beyond Paradise-ის რეკლამის საუნდტრეკის შექმნა შესთავაზა. ახალი საუნდტრეკი ალბომ American Life-ში შესული ერთ-ერთი სიმღერის - Love Profusion-ის რიმეიკია. ვარაუდობენ, რომ ეს სარეკლამო რგოლი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და შთამბეჭდავი რგოლი იქნება. მისი რეჟისორია ფრანგი ლიუკ ბესონი, მთავარ როლში კი მარკის ცნობილი მოდელი კაროლინ მერფი მონაწილეობს. კაროლინი უკვე რამდენიმე ფილმშია გადაღებული და, როგორც მსახიობი, საკმაო პოპულარობითაც სარგებლობს.

ახალი სუნამოს ახალ სარეკლამო რგოლს მაყურებელი სექტემბერში იხილავს. "ჩვენ გვინდა შევქმნათ ახლებური, მაღალი ხარისხის რეკლამა, - ამბობს კომპანია Estee Lauder-ის პრეზიდენტი პატრიკ ბუსკე-შავანი, - ლიუკ ბესონის, მადონასა და კაროლინ მერფის თანამშრომლობა უსათუოდ გამოიღებს ნაყოფს." მარტო სარეკლამო რგოლის სპეცეფექტების შექმნაზე რამდენიმე თვის განმავლობაში მიდიოდა მუშაობა, ახლა 30-წამიანი რეკლამისათვის მადონას კომპოზიცია უნდა დაამიქსერონ.

"ბითლზი" აუქციონზე

"ბითლზის" იშვიათი ფოტოები, რომლებიც ამასწინათ ინტერნეტ-აუქციონზე გაიტანეს, იმ პერიოდშია გადაღებული, როცა ლივერპულელი ოთხეული დიდების მწვერვალზე იმყოფებოდა. ეს ფოტოები თავის დროზე უნგრელმა ფოტოჟურნალისტმა მაიკლ პეტომ გადაიღო. ფოტოგრაფს ეს შანსი 1965 წლის 12 ივნისს მიეცა ფილმ Help-ის გადაღების დროს. კოლექცია, რომელიც 400-ზე მეტი ფოტოსგან შედგებოდა, შოტლანდიაში, დანდის უნივერსიტეტის არქივში ინახებოდა. დროთა განმავლობაში არქივი ყველას მიავიწყდა, "ბითლზის" უნიკალური ფოტოები მხოლოდ გასული წლის ბოლოს გაიხსენეს...

აუქციონიდან შემოსული თანხა გულსისხლძარღვთა დაავადებების კვლევის ინსტიტუტის ანგარიშზე გადაირიცხება. ეს ინსტიტუტი დანდის უნივერსიტეტის შემადგენლობაშია. აუქციონი 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება.



პრინცი ჰარისა და აბორიგენების ამბავი

თამარ ბაბუაძე

როდესაც 18 წლის გახდა, პრინცი ჰარი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა მარტო იმიტომ კი არა, რომ პრინცი იყო და მარიხუანა მოსწია; არამედ იმიტომ, რომ შესანიშნავი მხატვარი გამოდგა. ითონის კოლეჯში სწავლისას ის, თურმე, გამუდმებით ხატავდა და მეურვეებმაც, ბოლოს და ბოლოს, მიზანშეწონილად მიიჩნიეს, პუბლიკისთვის ჰარის ნამუშევრები ეჩვენებინათ. მათ საერთაშორისო სააგენტოებსაც დაურიგეს ფოტო-მასალა და ასე გავრცელდა მთელ მსოფლიოში ჰარის ითონის კოლეჯში გატარებული დღეების ამსახველი სურათები და მისი ნახატებიც.

ამგვარ მასშტაბურ ფოტოაქციას ბუკინგემის სასახლე ექსკლუზიურად, მხოლოდ წელიწადში ერთი-ორჯერ აწყობს. ამიტომაც ჰარის ფოტოების გამოჩენა ორიოდე თვის წინ ლამის მთავარ მსოფლიო მოვლენად იქცა. პრინცის ოფიციალურად გამომზეურებული პირადი ცხოვრების გარდა, პრესას მისი ახლადაღმოჩენილი ნიჭიც ხიბლავდა. საზოგადოება ინტერესით ათვალიერებდა ჰარის სახელოსნოს, უცქეროდა პრინცს ხატვის დროს, საკუთარი ნამუშევრების ფონზე...

ერთი სიტყვით, ბრიტანეთში დაასკვნეს, რომ მათი პრინცი ყველა ქვეყნის პრინცებს სჯობია, რადგან მას ერთდროულად ცისფერი სისხლიც უდუღს ძარღვებში და თან ისე ხატავს, როგორც და ვინჩი. თუმცა, გავიდა ხანი, ჰარის ნახატებმა შორეულ ავსტრალიაშიც ჩააღწია და მოულოდნელად, გაორმაგებული მონარქიული სიამაყით აღსავსე ბრიტანელებს თავს ცივი წყალი გადაესხათ. ავსტრალიის ძირძველმა მკვიდრებმა მათ ნიჭიერი პრინცი გაულანძღეს და ხმამაღლა მიახალეს პირში, რომ ჰარიმ აბორიგენების მოტივები უკითხავად მიისაკუთრა. განსაკუთრებით აქტიურობენ ცნობილი აბორიგენი მხატვრები და აცხადებენ, რომ უელსის პრინცმა მათი კულტურა მოიპარა.

ერთი სიტყვით, ჰარის დანაშაულად ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საავტორო უფლების დარღვევას უყენებენ. თანაც ეს ძალზე ცუდ დროს ხდება, სწავლის გაგრძელებამდე მან ხომ ერთი წელი ავსტრალიაში უნდა გაატაროს. ანუ, გამოდის, რომ პრინცმა მოახერხა და ავსტრალიელების სიამაყე მანამ შეურაცხყო, სანამ ამ ქვეყნის მიწაზე დაადგამდა ფეხს.

აბორიგენები კი დღესაც ხმამაღლა აპროტესტებენ: "ხვლიკის სიმბოლოს გამოყენებამდე, ის აქ უნდა ჩამოსულიყო და ენახა, როგორ და რატომ წარმოიშვა ეს სახე; უნდა გაეთავისებინა აბორიგენული სიმბოლიკის წარსული. ეს ხატი შვიდი აბორიგენული რეგიონისა და უამრავი კლანისთვის უმთავრეს სიმდიდრეს წარმოადგენს. ჰარიმ უნდა გაიაზროს, რომ თავის ნახატებში ჩვენი მოტივების თვითნებურად გამოყენებით სხვის ოჯახს შეურაცხყოფს. მან სხვა ხალხების რელიგიების პატივისცემა უნდა ისწავლოს", - განმარტავს ჯული დოულინგი, ხუთი ცნობილი აბორიგენი მხატვრიდან ერთ-ერთი.

არადა, პრინცი ჰარის თითო ნახატი 15 ათას გირვანქა სტერლინგად არის შეფასებული. ექსპერტები მას "ფრიადს" უწერენ. სწორედ ამ დროს, სრულიად გაუთვითცნობიერებლად, პრინცი ძალზე მტკივნეულ და სადავო სფეროსკენ – აბორიგენული მოტივების გამოყენების მხრივ საშინლად დაურეგულირებელი ბაზრისკენ მიეხეტება. მართალია, ბუკინგემის სასახლეს ოფიციალური პროტესტი ავსტრალიიდან არ მოსვლია, მაგრამ პრესამ საკითხი მაინც მნიშვნელოვნად მიიჩნია. მონარქების მიმართ პატივისცემის გრძნობას გაზეთმა "გარდიანმაც" გადააბიჯა და საკითხს ვრცელი სტატია მიუძღვნა.

დღეს უკვე ფუნქციონირებს გაერთიანებაც, რომელიც სწორედ აბორიგენული კულტურის უკანონო ექსპლუატაციის შემთხვევებს იძიებს. ირკვევა, რომ პრინცი ჰარი მარტო არ არის. აბორიგენულ სიმბოლიკას უკითხავად იყენებენ მრავალი საყოფაცხოვრებო ნივთის გასაფორმებლადაც. მაგალითად, მათი მოტივები – ელვა, ხვლიკი, ვარსკვლავი – თეთრეულის, ფარდების, ხალიჩების, ან სულაც საპირფარეშოს ატრიბუტებზეც ჩნდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს.

"ერთადერთი რაც დაგვრჩენია, ჩვენი კულტურაა. ამიტომ ისიც კი ძალიან შეურაცხგვყოფს, როდესაც ვხედავთ, რომ ჩვენს საკრავ ინსტრუმენტს – დიდგერიდუს სათამაშოსავით ეპყრობიან", - აცხადებს აბორიგენი რობერტ ეგინგტონი.

ასე რომ, ჰარის გაუთვითცნობიერებული შეცდომა ძირძველ ავსტრალიელებს ყურადღების გამახვილებისთვის დამატებით საფუძველს აძლევს. ბრიტანელები კი, თავის მხრივ, იმედოვნებენ, რომ ეს უსიამოვნო შემთხვევა პრინცს ხატვის სურვილს არ დააკარგვინებს. მათ სურთ, ჰარი მხატვრობით გატაცებულ წინაპრებზე გაცილებით ნიჭიერი და წარმატებული ხელოვანი გამოდგეს.

რაც შეეხება სამეფოს გვარის სხვა წევრებისა და ხელოვნების კავშირს, პრინცი ჩარლზი, ალბერტი და მეფე ჰენრი მერვე უნდა გამოვყოთ. ჩარლზი 1980-იანი წლებიდან ხატავს. ძირითადად, აკვარელის საღებავს იყენებს და ტილოზე პეიზაჟები გადააქვს, მაგრამ ჰგონია, რომ მის ნამუშევრებს განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულება არ გააჩნია. თვითკრიტიკის მიუხედავად, 2001 წელს, ფლორენციაში, თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალეზე მას სპეციალური ჯილდო გადასცეს.

ხატავდა პრინცი ალბერტიც. ამავე დროს ის ბრიტანეთში ე.წ. პრიმიტიული იტალიური და გერმანული მხატვრობის პირველი კოლექციონერი იყო. ძვირფასეულობის ცნობილ სავაჭრო ნიშანთან Garrard-თან ერთად ის თავად უკეთებდა დიზაინს მეუღლისა და ოჯახის წევრებისთვის განკუთვნილ საჩუქრებს. ალბერტი გატაცებული იყო არქიტექტურითაც და სამეფო ალბერტ ჰოლის დაპროექტებაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის.

ჰენრი მერვე კი მართალია, მხატვრობისგან შორს იყო, მაგრამ სამაგიეროდ მუსიკა უყვარდა და თხზავდა კიდეც სიმღერებსა და ჰიმნებს. ის წერდა ლექსებს და შესანიშნავად უკრავდა "ლუთნაზეც".



აბორიგენები თავს გაქურდულად მიიჩნევენ

REUTERS

პრინცი ჰარი ხატავს

არტ-სწავლება ჩაქვში

არტისტული ტრეინინგები სამოქალაქო ინტერესების დასაცავად

ვერა ნეფარიძე

13-17 აგვისტოს ჩაქვში ორგანიზაციამ "მსოფლიო სწავლება" (World Learning), "აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს" (USAID) დაფინანსებით, ტრეინინგები გამართა. პროგრამაში - "ხელოვნების საშუალებით სამოქალაქო ინტერესებისა და სამართლიანობის დაცვა" - მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულები იყვნენ ხელოვანები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლები და იურისტები. ტრეინინგებს კი ამერიკელი ექსპერტი-მსახიობი, "საზოგადოებრივი ურთიერთობების ინტერაქტიური თეატრის" (Human RITE) დირექტორი ქეთრინ ბურკე უძღვებოდა.

"ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ამ ხუთი დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი მე ვისწავლე," - ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა ტრეინინგების დასასრულს, ორგანიზატორებისგან სერთიფიკატების გადაცემისას თქვა. თუმცა, ქეთრინ ბურკე არ ყოფილა გამონაკლისი - პროგრამის დასაწყისით კმაყოფილი დარჩა ყველა: ორგანიზატორიცა და მონაწილეც. ასეთი შედეგი რამდენიმე მიზეზმა განაპირობა.

"ეს იყო ყველაზე ექსპერიმენტული და უჩვეულო ტრეინინგი, რაც კი მინახავს," - გვითხრა პროგრამის მენეჯერმა, USAID-ის დემოკრატიისა და მმართველობის განყოფილების წარმომადგენელმა ქეთი ბაქრაძემ, რომელსაც მსგავს პროგრამებში მონაწილეობის ცხრაწლიანი გამოცდილება აქვს, - ასეთი შედეგი კი საშუალებას მაძლევს, მეტი შემართებით გავიტანო არაორდინარული თუ ექსპერიმენტული პროგრამები."

ამ პროგრამის ("ხელოვნების საშუალებით სამოქალაქო ინტერესებისა და სამართლიანობის დაცვა") განხორციელების იდეა USAID-ის წარმომადგენელს, ქეით ჯონსონს ინდოეთში ნანახი ქუჩის წარმოდგენის შემდეგ გაუჩნდა. იდეის ავტორი და მხარდამჭერი (ქეთი ბაქრაძე) თურმე კარგა ხანს ამტკიცებდნენ მის ეფექტურობას. "თითქმის ყველას ეჭვი ეპარებოდა, პროგრამის დაწყების ვადამაც გადაიწია ამის გამო," - ამბობენ იდეის ავტორები; პროგრამის ეფექტურობის გარანტიად კი მოჰყავდათ ქუჩის წარმოდგენების ქართული ტრადიციები. საბოლოოდ, მათ მიიღეს თანხმობა ექსპერიმენტზე, რომელსაც ხუთი დღის განმავლობაში ორგანიზატორები ემოციურად ადევნებდნენ თვალს. სასტუმრო "ოაზისში" მიმდინარე ტრეინინგებმა დასაწყისიდანვე შეიძინეს იმპროვიზაციები, რაც მონაწილეთა არაერთგვაროვანმა დამოკიდებულებამაც გამოიწვია. ამერიკელი ექსპერტის ჩამოტანილმა პროგრამამაც განიცადა ცვლილებები. სამაგიეროდ, ქართულ გარემოსთან ადაპტირებული სასწავლო მეთოდი მეტად სახალისო, აზარტული და ეფექტური გამოვიდა.

იმის მიუხედავად, რომ მონაწილეთა უმრავლესობა თეატრალური სამყაროდან იყო, პროგრამის აზრი თავიდან აბსურდულიც კი ჩანდა; ხოლო სხვადასხვა არტისტული ხერხებით სოციალური პრობლემების მოგვარების მიზანი - გაუგებარი. თუმცა, ქეთრინ ბურკეს მრავალჯერ აპრობირებულმა სწავლებამ შედეგი ჩაქვშიც გამოიღო. ტრეინინგების დასაწყისში გამოყენებული სხვადასხვა მოძრაობისა და თამაშის დახმარებით მონაწილეთა ჯგუფმა ორი სპექტაკლი (თემაზე - ტოლერანტობა) წარმოადგინა. მონაწილეობდნენ: მსახიობები, რეჟისორები, თეატრების მენეჯერები და დირექტორები - თელავის, ბათუმის, ბორჯომის თეატრებიდან, "თითების თეატრიდან", თბილისის "თეატრალური სარდაფიდან", "მეტეხის თეატრიდან", მოზარდმაყურებელთა და თოჯინების თეატრებიდან.

"ჩვენ არ გვქონდა მიზნად რაიმე კონკრეტული, ხელშესახები გაგვეკეთებინა. ჩვენ უბრალოდ გვსურდა საერთო იდეაზე ემუშავათ უცხო ადამიანებს. ვფიქრობ, შედეგი საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა იმ ორი წარმოდგენის სახით, რაც ამ ჯგუფმა შექმნა," - გვითხრა ქეთრინ ბურკემ. აღსანიშნავია, რომ ჩაქვის ტრეინინგების სახით ამერიკელმა ექსპერტმა პირველად ჩაატარა გაკვეთილები საზღვარგარეთ. ბურკე პურდუს უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი ინტერაქტიური თეატრის მეშვეობით სხვადასხვა აუდიტორიასთან სოციალურად აქტუალურ თემებზე მუშაობს.

ჩაქვში გამართული ტრეინინგები პროგრამის დასაწყისი იყო მხოლოდ. გაგრძელებად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ პროგრამაში მონაწილეთა იდეები, რომლებიც უახლოეს მომავალში პროექტების სახით სხვადასხვა ფონდებში გაიგზავნება. ამ პროექტების ძირითადი იდეა კი იქნება თეატრალური ფორმებით (ქუჩის სანახაობა, ფესტივალები) აქცენტების გამახვილება სხვადასხვა სოციალურ თუ სამართლებრივ პრობლემებზე.

წვიმიანი მოგზაურობა აჭარაში

სალომე კიკალეიშვილი

ზაფხული, სიცხე, ზღვა, დასვენება, გარემოს შეცვლა - ეს ყოველივე ჩემთვის წლევანდელ არდადეგებთან ასოცირდება. მთელი წლის მანძილზე ერთფეროვანი, ზოგჯერ მომაბეზრებელი ყოველდღიურობის სულ მცირე დროით შეცვლის პერსპექტივაც კი ძალზედ მომხიბვლელად მეჩვენება ხოლმე და მოუთმენლად ველოდები ზაფხულს, რომელიც თითქოსდა ჯიბრზე ყოველთვის მალე გადის. სექტემბერში კი... გამოცოცხლებული ქალაქი, გარუჯული, დასვენებული სახეები. მაგრამ დაიცადეთ, ჯერ რა დროს სექტემბერია.

დღეს ჩვენ ქალაქს ნამდვილად არ ეტყობა გამოცოცხლება, უმრავლესობა ხომ ჯერ კიდევ შვებულებაშია და ისვენებს: ზოგი ზღვაზე, ზოგიც მთაში, ანდა საერთოდ, ზოგმა უცხოეთს მიაშურა. დღეს ეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მიხვალ რომელიმე ტურისტულ სააგენტოში და იქ ისეთ კურორტებსა და დასვენებას შემოგთავაზებენ, აქამდე რომ არც დაგსიზმრებიათ. ასე რომ არჩევანი თქვენზეა, თუმცა იმას რომ, ყოველივე პირდაპირ კავშირშია თქვენ ჯიბესთან, ლაპარაკი აღარ უნდა. თუ თქვენი ფინანსები ვერ წვდება თურქეთისა თუ ბულგარეთის ძვირადღირებულ კურორტებს, (ევროპაზე ხომ ლაპარაკიც აღარ არის) და ამავე დროს ზღვის მოყვარული ხართ, მაშინ აჭარა სიამოვნებით გიმასპინძლებთ: ქობულეთი, ბათუმი, ჩაქვი, და ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებულად პოპულარული გონიო, კვარიათი, სარფი.

ფასები ამ პატარა დასახლებების ადგილმდებარეობის მიხედვით იზრდება, რაც უფრო ახლოს ხარ თურქეთთან, მით უფრო ძვირი სიამოვნებაა იქ დასვენება. თუმცა, თუ დროზე იშოვეთ ბინა მომხიბლავ ხის კოტეჯებში, და ბედმაც გაგიღიმათ (არა, დღევანდელ სეზონზე, მართლაც, ბედი იყო ამისთვის საჭირო) და მზემაც გამოანათა, მაშინ საოცარი დასვენება გელოდებათ. აჭარაში ჩასაღწევად, თუ მანქანით არ მიდიხართ და მატარებელი აირჩიეთ, აი მაშინ კი როგორც კომპიუტერულ თამაშებშია, ზუსტად ისე მოგიწევთ საფეხურების გადალახვა. საფეხური პირველი - აი, როგორც იქნა ვაგზლის სადგურის სალაროებთან, დიდი ბრძოლის შემდეგ მოპოვებული ბილეთები ხელში მაგრად მაქვს ჩაბღაუჭებული და საფეხურის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ კმაყოფილი სახით მომდევნო საფეხურზე გადავდივარ - წინ, "ჩქაროსნული" მატარებლისაკენ. ისე ჩვენი "ჩქაროსნული" მთლად ვერ "ჩქარობს", და 6 საათის მაგივრად, 8 საათი ვიჯანჯღარეთ ცხელ მატარებელში, სადაც კონდინციონერი კი არა, ტელევიზორი ძლივს მუშაობდა. როგორც იქნა ჩავაღწიეთ, ქართული, უკვე ტრადიციად ქცეული "რიგის" შექმნა ხომ აქაც მოვახერხეთ და ყველა ერთად მივაწყდით გასასვლელს. გავედით. შემდეგ მახსოვს მარტო სიცხე, აჭარელი ტაქსის მძღოლები, რომლებიც რაღაცას გვეძახდნენ, უფრო სწორად, გვიყვიროდნენ და მეტი არაფერი.

კვარიათი კი ისევ ისეთი იყო, არაფერი შეცვლილა, ანდა რა უნდა შეცვლილიყო, ყველაზე დიდი ერთი-ორი ახალი სასტუმრო, ანდა კაფე შემატებოდა. ისევ ის ნაცნობი სახეები, დღედაღამ წინ და უკან რომ დადიან – აბა, კარგი სიმინდი, "ბულკი", მიწის თხილი. ყველაფერი ძველებურად, ამინდის გარდა, რომელმაც დამსვენებლებს მთელი ივლისი და აგვისტოს ნახევრამდე გაუცრუა იმედები. წვიმა, ღრუბლები – ის, რაც ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა წლევანდელი დასვენებიდან. მერე ისევ მატარებელი, დამსვენებელთა იმედგაცრუებული თვალები და ისევ ნახევრად დაცარიელებული თბილისი.

ნიუტონმა ჩერჩილი მიწას დაანარცხა

სამშობლოში უინსტონ ჩერჩილი უდიდეს ბრიტანელ ფიგურად შერაცხეს. თუმცა, დანარჩენმა მსოფლიომ იგივე ტიტული სერ ისააკ ნიუტონს მიანიჭა. "ბი ბი სი მსოფლიოს" ახლახან გამოქვეყნებული შედეგების მიხედვით, მიზიდულობის ძალის აღმომჩენმა მეცნიერმა ჩერჩილი ხუთი პროცენტით დაჯაბნა.

გამოკითხვა "ბი ბი სიმ" იმავე წესების დაცვით ჩაატარა, რითაც ნოემბერში. მაშინ 1.2 მილიონი ბრიტანელის თითქმის მესამედმა უდიდეს ისტორიულ ფიგურად სწორედ სერ უინსტონი დაასახელა. ნიუტონს კი მხოლოდ მეექვსე ადგილი არგუნა. საერთაშორისო გამოკითხვაში კი 10 ათასამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და მათ თითქმის ერთხმად სწორედ მე-17 საუკუნეში მოღვაწე მეცნიერი აირჩიეს.

კიდევ ერთი განსხვავება, რაც საერთაშორისო და ბრიტანულ გამოკითხვებს შორის დაფიქსირდა, ისამბარდ კინგდომ ბრუნელის საკითხი იყო. მე-19 საუკუნის მოღვაწე, ხიდებისა და გემების ინჟინერი უცხოელებმა მეშვიდე ადგილისთვის გაიმეტეს, ბრიტანეთში კი ის მეორე ადგილზე გავიდა.

ნიუტონის გამარჯვებით კმაყოფილი დარჩა ისტორიკოსი და პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ტრისტან ჰანტი. "ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ სწორი არჩევანი გააკეთა. ნიუტონის აღმოჩენებს ხომ მთელი მსოფლიო უმადლის. ახლა მისი პირველ ადგილზე გასვლა კი იმას მოწმობს, რომ პლანეტამ მეცნიერს ვალი დაუბრუნა", - განაცხადა მან.

რაც შეეხება უდიდეს ბრიტანელთა ათეულს, "ბი ბი სის" უცხოელმა მომხმარებლებმა ის ასე დააკომპლექტეს: 1. სერ ისააკ ნიუტონი. 2. სერ უინსტონ ჩერჩილი. 3. უელსის პრინცესა დაიანა. 4. უილიამ შექსპირი. 5. ჩარლზ დარვინი. 6. ჯონ ლენონი. 7. ისამბარდ კინგდომ ბრუნელი. 8. ელიზაბეტ პირველი. 9. ოლივერ კრომველი. 10. ჰორაციო ნელსონი.

ყველაზე დიდი ბრიტანელი არაბრიტანელების აზრით – ნიუტონი

TV პროგრამა
20 აგვისტო

რუსთავი - 2

07.00 დილა მშვიდობისა **08.25** სერიალი "კომპიუტერული ომები" **09.40** სერიალი "ასულ ტეკილა" **10.30** დოკ. ფილმი "მეოცე საუკუნე" **11.00** სერიალი "განდგომილი" **12.00, 15.00** კურიერი **12.15** სერიალი "სასტიკი ანგელოზი" **13.30** მხ. ფილმი **15.20** მხ. ფილმი **17.30** სერიალი "ასულ ტეკილა" **18.00, 21.00, 02.00** კურიერი **18.20** სერიალი "კომპიუტერული ომები" **18.50** სერიალი "მაშველები" **19.40** სერიალი "სასტიკი ანგელოზი" **22.00** სერიალი "განდგომილი" **22.50** ღამის კურიერი **00.10** სერიალი "სექსი დიდ ქალაქში" **00.40** მხ.ფილმი "ედი". მთ. რ-ში: ვუპი გოლდბერგი, ფრენკ ლანჟელა.

პირველი არხი

08.00 მოამბე **08.15** დოკ. სერიალი "ყველაზე ყველაზე საკვირველი" **09.00** მულტსერიალი "დაკარგული სამყარო" **09.25** ბენი ჰილი **09.55** მხ. ფილმი "საღამოს ბინდი" **11.25** დოკ.სერიალი "მოდა ყველასათვის" **12.00, 15.00, 20.00, 23.00** მოამბე **12.15** ტელესერიალი "ეშმაკუნა" **13.00** "სტუმრად მსახიობთა სტუდიაში" (ლ. ბეკოლი) **14.00** სერიალი "სასახლე მზეში" მე-3 ს. **15.15** მხ. ფილმი "საბოტა:ი" **16.35** ტელესერიალი "ძილის წინ" **16.50** დოკ. სერიალი "მსოფლიოს ქალაქები" **17.05** ტელესერიალი "ძილის წინ" **17.20** 50-50 **18.00** "ვესტნიკი" **18.20** დოკ. სერიალი "ბუნების სამყაროში" **18.35** ბასტიბუბუ **18.55** ბენი ჰილი **19.20** ტელეთამაში "იმღერე რამე" **21.00** ტელესერიალი "ეშმაკუნა" **21.50** "მათი შვილები"- რ. ჯავახიშვილი **22.45** ტელესერიალი "ძილის წინ" **23.20** მხ. ფილმი "მეცხრე სესია". **00.55** დოკ. სერიალი "ყველაზე ყველაზე საკვირველი"

პირველი სტერეო

08.00 მუსიკა **09.00** ტოროლა **12.00** ფილმი **14.00** მუსიკა **16.00** მულტფილმი "სუპერ ძმები მარიო" მთ. როლში დენის ჰოპერი **18.00, 19.15** ქართული მუსიკა **19.00, 20.00, 21.00, 22.00** ინფორმატორი **19.30, 20.15** ვიდეორადიო **20.50** ათი ლექსი **21.15** პროფათეული **22.35** პაპარაცი **23.00** სოლო **00.00** "ბრავო" "სუდი ბიჭები" მთ.რ-ში უილ სმიტი, მარტინ ლოურენსი. **02.00** "ღამურა" "ალქაჯი ბლერიდან" მთ.რ-ში ჯეფრი დონოვანი **03.00** პაუზის გარეშე.

მეორე არხი

19.00, 22.00 "მოამბე" მეორე არხზე **19.10** მულტფილმი **19.30** მხ. ფილმი "სტივის ხერხები" **21.00** ენერგია **21.30** ჩვენი მისამართია **22.10** მხ. ფილმი "ახალი არკადია".

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი "მახე" **14.00** დოკ. ფილმი "ნაციზმი **15.00** მხ.ფილმი "დიდი კუში" **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა "დღეს" **17.15** მხ.ფილმი "ამერიკული თავგადასავალი" **19.20** სპექტრი **21.00** მხ. ფილმი "უძილობა" **23.00** დოკ. ფილმი "ნაციზმი".

იბერია

08.00 ანონსი, ალსავალი **08.05** დიალოგი **10.30** მხ. ფილმი "კრიჟაშეკრული" **12.30** დოკ. ფილმი **13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 22.45** ახალი ამბები **13.10, 18.00** დოკ. ფილმი **14.50, 17.20, 18.30, 19.30, 21.35, 23.30** მუსიკა **15.15** მხ. ფილმი "მეგობარი ქალები" **17.30** მულტფილმი **18.45** ბუნების ფერები **19.45** გადაცემა - მურადა **20.00** მხ.ფ. "სასოწარკვეთის საათები" **22.15, 23.00** დიალოგი **23.45** მხ. ფილმი "რექვიემი" **01.30** ღამის ფილმი.

მეცხრე არხი

09.25 მულტფილმი "ტომი და შინა" მე-11 ს. **10.00** სერიალი "ქავინქტონ კროსი" მე-4 ს. **10.20, 15.20, 16.20, 17.20, 19.50 20.20** მუსიკა **11.00** სერიალი "პოლიციელი ქალი" **12.00** "ცხელი ცხრიანი" **12.40** მხ. ფილმი "ფორს მა:ორი" **14.20** "ტელემეტრი" (განმ.) **14.30, 17.30, 20.30, 00.00** დღის ამბები **14.50** "ევროპის სტადიონებზე" **15.30** სერიალი "ახალი პროფესიონალები" მე-6 ს. **16.20** დოკ. სერიალი "ცირკის ხელოვნება" **17.50** სერიალი ქავინქტონ კროსი" მე-5 ს. **18.40** მულტსერიალი "ტომი და შინა" მე-12 ს. **19.05** სერიალი "პოლიციელი ქალი" **20.00** "ევროპის სტადიონებზე" **21.10** სერიალი "ახალი პროფესიონალები" მე-7 ს. **22.00** მხ.ფილმი "შნეხის ქვეშ" **23.30** კინოგადაცემა "ნუმერატორი" **00.20** მხ. ფილმი "უკანასკნელი ტანგო პარიზში".

იმედი

09.00, 10.55, 12.00, 13.00, 13.55, 15.00, 15.55, 17.00, 17.55, 19.00, 20.55, 22.00, 02.30 ქრონიკა **09.05, 13.15, 17.20, 01.25** იმედის მელოდიები **09.30** სერიალი "იუდას ქალი" 103-ე ს. **10.30** ლარის მახე **11.05** თამაში "ბოიარის ციხესიმაგრე" **12.10** სერიალი "გოგონები ესპანეთის მოედნიდან" მე-3 ს **13.30** სერიალი "უკიდურესი ზღვარი" **14.05** სერიალი "მკვლელობის ილუზია" 38-ე ს. **15.15** მხ. ფილმი "ოინბაზი" მთ. როლში ჟან როლ ბელმონდო. **17.30** "ერთხელ ჰოლივუდში" **18.05** სერიალი "იუდას ქალი" 104-ე ს. **19.30** სერიალი"გოგონები ესპანეთის მოედნიდან" მე-4 ს **20.30** არტ-ბულვარი **21.05** სერიალი "მკვლელობის ილუზია" 39-ე ს. **23.00** სერიალი "ჩამსხვრეული ლამპიონების ქუჩები" 21-ე ს. **23.55** ფანების კინოკლუბი "მუსუსი". ელიზაბეტ ჰარლი.

აჭარა

08.00, 03.00 საინფორმაციო დაიჯესტი **08.40** დოკუმენტური ფილმი **09.00, 12.00, 16.00,** საინფორმაციო გამოშვება **09.10** სათავგადასავლო ფილმი "ინდიანა ჯონსი დაკარგული განძის მაძიებელნი" **11.05** დოკუმენტური ფილმი **12.10** ისტორიული ფილმი "ომის მბრძანებელი" **14.10, 19.45, 22.45** მუსიკა **14.30** კომედია "ციხეში მინდა" **16.10, 19.20, 22.20, 00.20** საინფორმაციო გამოშვება "ნოვოსტი" **16.20** მულტფილმი "გუფი და მისი მეგობრები" **17.20** "ქართული კინო" (ავტორი ზ.ცინცქილაძე) **19.00, 22.00, 00.00** საინფორმაციო გამოშვება "დღეს" **19.40** "პრესდაიჯესტი" **20.00** მხატვრული ფილმი "ამელი" **22.40** "პრესდაიჯესტი" **23.00** "ალტერნატივა" (ავტორი ნ.რატიშვილი) **00.45** საინფორმაციო გამოშვება ინგლისურ ენაზე **00.50** საინფორმაციო გამოშვება გერმანულ ენაზე **00.55** საინფორმაციო გამოშვება ფრანგულ ენაზე **01.00** დრამა "მომხრე და მოწინააღმდეგე" **02.30** დოკუმენტური ფილმი **03.40** მელოდრამა "წყნარი ოკეანის ისტორია".

VII არხი

09.10 მელოდია **09.20** "აჩიკუდა" **09.40** აუდიო-ვიდეო-ტელე **10.30** მელოდია **10.40** კომპიუტერული ტექნიკა **11.10** მელოდია **11.20** მობილურები **12.10** მელოდია **12.20** კომპიუტერული თამაშები **12.25** დისნეი და მისი მეგობრები **12.50** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **18.20** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **19.00** "აჩიკუდა" **19.25** მელოდია - მოკლე შეტყობინებები **20.25** მობილურები **21.15** მსოფლიო ჩემპიონატების ლეგენდები **21.30** კომპიუტერული თამაშები **21.35** დოკ.ფილმი "ბრთოლა წესების გარეშე" **21.55** აუდიო-ვიდეო-ტელე **22.40** "კინოკლუბი " - "საჰარა". მელოდრამა. რეჟ: ენდრიუ მაკლადენი. მთავარ როლში: ბრუკ შილდსი. **00.10** მელოდია **00.20** ტელესერიალი - "დეტექტივ დუბროვსკის დოსიე" - მე-18 სერია **01.05** კომპიუტერული ტექნიკა.

ОРТ

07.00 "Доброе утро!" **10.00** Новости **10.15** Сериал "Земля любви, земля надежды" **11.10** Сериал "Ребята из нашего города" **12.05** "Кумиры". Т.Иванова **12.35** Дисней-клуб: "Чудеса на виражах" **13.00** Новости **13.15** Худ.фильм "Размах крыльев" **15.00** Шоу "Город женщин" **16.00** Новости **16.15** Детектив "Джек-Попрыгунчик" **18.00** Сериал "На углу, у Патриарших 2" **19.00** Вечерние новости **19.20** "Шутка за шуткой" **20.00** Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - Сборная Израиля **22.00** "Время" **22.30** Сериал "Сыщик без лицензии" **23.40** "Лубянка". "Гений разведки". Фильм 2 **00.30** Ночное "Время" **01.00** Док.фильм "Операция "Бисмарк" **01.30** Док.фильм "Русская Италия" **02.00** Триллер "Двойное убийство"

РТР

06.00 "Доброе утро, Россия!" **09.45** Сериал "Каменская". "Шестерки" умирают первыми", 2 серия **10.45** Худ.фильм "Большая перемена" **12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00** "Вести" **12.30** "Местное время. Вести - Москва" **12.50** Ток-шоу "Короткое замыкание" **13.50** Детектив "Марш Турецкого 3". "Кто стреляет последним", 2 серия **14.50** "Вести. Дежурная часть" **15.10** "Местное время. Вести - Москва" **15.30** Ток-шоу "Что хочет женщина" **16.30** Сериал "Семейные тайны" **17.30** "Вести. Дежурная часть" **17.40** "Местное время. Вести - Москва" **18.10** Сериал "Гражданин начальник" **19.05** Сериал "Линия защиты" **20.00** Сериал "Комиссар Рекс" **21.30** "Местное время. Вести - Москва" **21.50** "Спокойной ночи, малыши!" **21.55** Сериал "Каменская". "Смерть и немного любви"., 1 серия **23.00** Детектив "Марш Турецкого 3". "Золотой выстрел", 1 серия **00.20** "Пражский излом". Фильм 1. "Война нервов" **01.15** "Вести. Дежурная часть" **01.35** Детектив "Убить "Шакала" **03.05** "Дорожный патруль" **03.20** "Горячая десятка" **04.15** Сериал "От Земли до Луны" **05.10** Мелодрама "Голливудские жены"

НТВ

07.00 "Утро на НТВ" **09.55** Золотой фонд НТВ. "Намедни-98" **11.00** "Сегодня утром" **11.20** Худ.фильм "Фронт за линией фронта", 2 серия **13.00** "Сегодня" с К.Поздняковым **13.35** Ток-шоу "Страна советов" **14.40** Сериал "Крот" **15.50** "Криминал" **16.35** Ток-шоу "Принцип домино". "Интимная жизнь в браке" **18.00** "Сегодня" с К.Поздняковым **18.25** Сериал "Скорая помощь 3" **19.25** "Чистосердечное признание" **20.00** "Сегодня" с М.Осокиным **20.35** Сериал "Улицы разбитых фонарей". "Звездная болезнь" **21.45** Сериал "Крот", 11 серия **23.00** "Страна и мир" **23.35** Сериал "Клан Сопрано", 26 серия **00.50** Сериал "Улицы разбитых фонарей" **02.00** "Сегодня" **02.20** "Гордон" **03.20** Сериал "Солдаты удачи"

ავტოპორტრეტი

ფრანსუა ოზონი ქალების შესახებ

ფრანსუა ოზონს ქალები ურჩევნია

35 წლის ფრანსუა ოზონის შესახებ კრიტიკოსებმა ბრძანეს, კინემატოგრაფში კი არ მოვიდა, კარი ფეხით შემოაღოო. ჰოლივუდური გარეგნობისა და კატასავით შემპარავი მანერების მქონე რეჟისორი პირველივე ფილმით, "ზაფხულის კაბით" კანის ფესტივალზე გამოცხადდა, ორი წლის შემდეგ, იმავე ფესტივალზე "სავირთხე" ჩაიტანა და "თავაშვებული გარყვნილის" საპატიო წოდება მოიპოვა. მომდევნო ფილმმა, "წვიმის წვეთები გახურებულ კლდეებზე" ამგვარი რეპუტაცია კიდევ უფრო განუმტკიცა, ხოლო "8 ქალს", რომელთაგანაც შვიდი სრულიად წყალწაღებული ლესბიანელი და მკვლელი აღმოჩნდა, არნახული წარმატება ხვდა წილად.

წელს კი კანის საკონკურსო პროგრამაზე ოზონის "აუზი" იყო წარმოდგენილი, ფრანგული კინოს enfant terrible-სთვის მოულოდნელად მშვიდი და სერიოზული სურათი. მართალია, აქაც, ისევე, როგორც "8 ქალში" მშვენიერი სქესის წარმომადგენლები "ეტაკებიან" ერთმანეთს: დეტექტიური რომანების მომხიბვლელი და სახელგანთქმული ავტორი (შარლოტა რემპლინგი) თავისი გამომცემლის უსაქციელო და თავხედ ქალიშვილს (ფრანგული კინოს ამომავალ ვარსკვლავს, ლიუდვინ სანიეს) მუხანათობაში ეჯიბრება.

ახლა კი რეჟისორი, რომელიც ამტკიცებს, რომ წინა დაბადებაში ქალი იყო, ახალ ფილმს იღებს, "5 X 2". ეს მისთვის პირველი ფილმი იქნება მამაკაცისა და ქალის, სხვაგვარად რომ ვთქვათ - სიყვარულის შესახებ.

თითქოს გაცვეთილი თემაა, მაგრამ თავად ოზონის საქმისადმი მიდგომა მრავალ სიურპრიზს გვიქადის. ჟურნალ "შპიგელისთვის" მიცემულ ინტერვიუში მან ახალი ფილმი მხოლოდ გაკვრით ახსენა, ძირითადად, საკუთარი განცდების შესახებ მოჰყვა და იმის განმარტებასაც ეცადა, თუ რატომაა მამაკაცების შესახებ გადაღებული ფილმები უინტერესო და მოსაწყენი.

ფრანსუა ოზონი თავის ფილმებს, განსაკუთრებით კი "აუზს", ერთგვარ ავტოპორტრეტს უწოდებს: ისევე, როგორც ფილმის გმირს, მწერალ სარა მორტონს, სცენარის წერისას მასაც მტკიცე წესების დაცვა სჭირდება ხოლმე. მართალია, ეს მხოლოდ შემოქმედებით პროცესს ეხება. ოზონის სამყარო, კვლავ მისი გმირების სამყაროს მსგავსად, უსაზღვროა, მასში რეალობა და ფანტასტიკა თანაბრადაა წარმოდგენილი, და სწორედ ამიტომ უჭირს რეჟისორს "ნორმალური" ამბის გადმოცემა: "როცა პიროვნების პორტრეტს ქმნი, მხოლოდ მისი მოქმედებების აღწერით ბევრს ვერაფერს მიაღწევ. თუ მის შესახებ რამის გაგება გინდა, მისი ფანტაზიებიც უნდა გადმოსცე".



ოზონის ფილმებში მთავარი გმირები, როგორც წესი, ქალები არიან. რეჟისორის თქმით, ამის მიზეზი სულ მარტივია: ქალები, უბრალოდ, უფრო ჭკვიანები არიან, ვიდრე მამაკაცები, ინტუიციაც უფრო ძლიერად აქვთ განვითარებული და გრძნობების აყოლაც არ მიაჩნიათ სამარცხვინოდ. გარდა ამისა, რისკზე წასვლაც მათ მეტ სიამოვნებას ანიჭებთ. ოზონს, როგორც მამაკაცს, მათგან განზე დგომა შეუძლია და ამიტომაც აძლევს თავს იმის ნებას, რომ ზოგი რამ სასაცილოდაც წარმოაჩინოს, მაგრამ ძირითადი მოტივაცია მაინც ეროტიკაა, ქალის სილამაზე. "რვა ქალის ნაცვლად" "რვა მამაკაცი რომ გადამეღო, საძაგლობა იქნებოდა," ასე ასაბუთებს თავის არჩევანს ოზონი. მართალია, "რვა ქალშიც" და "აუზშიც" ქალები მამაკაცებს საძაგლად ექცევიან – რეჟისორი სულაც არ ცდილობს იმის მტკიცებას, რომ ისინი ანგელოზები არიან.

როგორი და ვინ იქნება ოზონის "ახალი ქალი", ჯერჯერობით უცნობია. გარკვეული წარმოდგენა კი უკვე შეიძლება გვქონდეს: "შეიძლება ანგელოზივით გამოიყურებოდეს, მაგრამ ყოველი ქალის გულის სიღრმეში ეშმაკია დაბუდებული," ამტკიცებს რეჟისორი. "მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ მათში სწორედ ეს მიზიდავს".

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.